



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	31. VII	20 18. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-4/18-1	
VEZA:		
EPA:	517 XXVI	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE

Broj: 07-3340

Podgorica, 16. jula 2018. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Broj 327-21/18-3
Podgorica, 30-07-2018 20 god.

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. juna 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **MILUTIN SIMOVIĆ**, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **MOMČILO BLAGOJEVIĆ**, v. d. generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA**

Član 1

U Zakonu o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) u članu 5 stav 1 tač. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 22, 45, 46, 56 i 88, članu 24 stav 4, članu 73 stav 1 tačka 1 al. 2 i 3 i tačka 2 alineja 2, članu 83 stav 4, članu 83b stav 2, članu 83c stav 1 i članu 159 stav 3 riječi: „75 stav 2“ zamjenjuju se riječima: „75 stav 5“.

U tački 64 riječ „voda“ zamjenjuje se riječima: „životne sredine“.

U tač. 72 i 89 riječ „potrošnju“ zamjenjuje se riječju „upotrebu“.

Član 2

U članu 8 stav 4 riječi: „organizovanje regionalnog ili javnog vodovoda“ zamjenjuju se riječima: „regionalno ili javno vodosnabdijevanje“.

Član 3

U članu 23 stav 6 mijenja se i glasi:

„Realizaciju Strategije prati Ministarstvo i sačinjava trogodišnji izvještaj o realizaciji strategije, koji dostavlja Vladi.“

Član 4

Član 49 mijenja se i glasi:

„Voda za ljudsku upotrebu“

Član 49

Na svakom vodnom području određuju se:

- vodna tijela koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone sanitarne zaštite;

- vodna tijela koja su planirana za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u budućnosti.

Monitoring vodnih tijela koja prosječno dnevno obezbjeđuju više od 100 m³ vode vrši se u skladu sa članom 83 ovog zakona.

Vodna tijela iz stava 1 ovog člana moraju ispunjavati uslove iz čl. 73 i 75 ovog zakona, kao i uslove utvrđene posebnim propisima o ispravnosti vode za ljudsku upotrebu.

Zaštita vodnih tijela iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa čl. 56 i 57 ovog zakona.”

Član 5

U članu 50 stav 2 mijenja se i glasi:

„Poslove vodosnabdijevanja iz stava 1 ovog člana u skladu sa zakonom, obavlja privredno društvo, koje je registrovano za obavljanje poslova vodosnabdijevanja u Centralnom registru privrednih subjekata i koje ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti (u daljem tekstu: privredno društvo za vodovod i kanalizaciju).“

Stav 3 briše se.

Član 6

U članu 51 st. 1 i 3 riječi: "preduzeće za vodovod i kanalizaciju" zamjenjuju se riječima: "privredno društvo za vodovod i kanalizaciju".

Član 7

U članu 52 stav 3 riječi: "Privrednog suda" zamjenjuju se riječima: "privrednih subjekata".

U stavu 4 riječi: „ili rekreaciju“ brišu se.

Član 8

U članu 54 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Korisnici voda iz stava 2 ovog člana dužni su da vrše kontinuirani monitoring i da podatke monitoringa dostavljaju nadležnom organu uprave, nadležnom organu lokalne uprave, organu uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Bliži način utvrđivanja i obezbjeđivanja ekološki prihvatljivog protoka voda, način vršenja monitoringa i dostavljanja podataka monitoringa, uređuju se propisom Ministarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 9

Član 58 mijenja se i glasi:

"Radi korišćenja i zaštite površinskih i podzemnih voda obavezno se prate kvalitativni i kvantitativni parametri voda i određuje status voda iz člana 75 ovog zakona.

Parametre iz stava 1 ovog člana prati organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove.

Za praćenje pojedinih parametara iz stava 1 ovog člana, organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove može angažovati akreditovano pravno lice za obavljanje tih poslova.

Praćenje parametara iz stava 1 ovog člana vrši se prema godišnjem programu monitoringa voda koji donosi Vlada do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, na predlog Ministarstva.

Sredstva za sprovođenje godišnjeg programa iz stava 4 ovog člana obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore.

Podaci iz stava 1 ovog člana su javni."

Član 10

U članu 63 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) obezbjeđuje ekološki prihvatljiv protok u skladu sa članom 54 ovog zakona.“

Član 11

Poslije člana 67 dodaje se novi član koji glasi:

„Kontrola kvaliteta vode za kupanje

Član 67a

Voda za kupanje mora da ispunjava odgovarajuće uslove kvaliteta.

Ispitivanje kvaliteta vode za kupanje vrši se prema programu koji donosi Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zdravlja.

Ispitivanje iz stava 2 ovog člana obezbjeđuje zakupac, odnosno korisnik koji upravlja kupalištem preko pravnog lica akreditovanog za obavljanje tih poslova.

Naknadu za ispitivanje kvaliteta vode iz stava 1 ovog člana plaća zakupac, odnosno korisnik koji upravlja kupalištem.”

Član 12

U članu 69 stav 1, članu 82 stav 2, članu 124 stav 1 tačka 6, članu 138 stav 1 tačka 3 i članu 165 stav 1 tač. 7 i 11 riječi: “Privrednog suda” zamjenjuju se riječima: “privrednih subjekata”.

Član 13

U članu 74b stav 1 poslije riječi: „osjetljiva područja” dodaju se riječi: „i područja koja pripadaju slivu osjetljivog područja”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Osjetljiva područja preispituju se po isteku četiri godine od dana njihovog određivanja, odnosno preispitivanja.”

Član 14

U članu 74c stav 3 mijenja se i glasi:

“Ranjiva područja preispituju se po isteku četiri godine od dana njihovog određivanja, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir nastale promjene koje se nijesu mogle predvidjeti u vrijeme određivanja ranjivih područja.”

Stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 15

Član 74d mijenja se i glasi:

„Voda za kupanje

Član 74d

Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava.

Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se na:

- 1) bazene za kupanje i banje;
- 2) vode koje se prečišćavaju za druge namjene ili koriste u terapijske svrhe; i
- 3) vještački stvorene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda za druge namjene.

Voda koja se koristi za kupanje mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta.

Radi obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje sprovode se odgovarajuće mjere:

- utvrđivanje i održavanje profila vode za kupanje;
- utvrđivanje kalendara monitoringa;
- monitoring voda za kupanje;
- procjena kvaliteta i klasifikacija voda za kupanje;
- identifikacija i procjena uzroka zagađenja koji mogu uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaca;
- informisanje javnosti o kvalitetu vode za kupanje;
- za sprečavanje izlaganja kupaca zagađenju i smanjenje rizika od zagađenja; i
- mjere koje će se sprovoditi u slučaju da voda za kupanje ne ispunjava uslove kvaliteta vode za kupanje.

Ako sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima, kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv.

Mjere iz stava 4 al. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 ovog člana sprovodi pravno lice koje upravlja kupalištem, a mjere iz al. 5 i 7 sprovodi organ uprave nadležan za inspekcijske poslove.

O sprovođenju mjera iz stava 4 ovog člana obavještava se Evropska komisija.

Način i rokove sprovođenja mjera iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo."

Član 16

Član 75 mijenja se i glasi:

"Status voda

Član 75

Status voda utvrđuje se za površinske i podzemne vode.

Status površinskih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i ekološkog statusa površinskih voda, odnosno ekološkog potencijala za jako modificovana i vještačka vodna tijela, područja posebne zaštite, prioriternih supstanci i opterećenja vodnih tijela površinskih voda.

Status podzemnih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

O sprovođenju monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana i utvrđivanja statusa voda sačinjava se izvještaj, koji organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove dostavlja Ministarstvu i nadležnom organu uprave.

Način i rokovi utvrđivanja statusa voda i sprovođenja monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana, liste prioriternih supstanci i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje statusa voda propisuje Ministarstvo.

Kvalitet vode namijenjene za ljudsku upotrebu, uređuje se propisom o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu i propisima kojima se uređuje zaštita od jonizujućih zračenja.

Kvalitet prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stonih voda koje se stavljaju na tržište u bocama i drugoj ambalaži uređuju se propisima o bezbjednosti hrane.

Ispitivanje radioaktivnosti u vodi vrši se u skladu sa posebnim propisom."

Član 17

U članu 77 stav 2 mijenja se i glasi:

„Plan iz stava 1 ovog člana usklađuje se sa Strategijom i planom upravljanja vodama.“

Član 18

U članu 79 stav 2 poslije riječi: „javnu kanalizaciju“ dodaje se zarez i riječi: „uključujući i zahtjeve u zavisnosti od industrije koja ispušta otpadne vode,“.

Član 19

U članu 82 stav 2 zarez i riječi: „odnosno javno preduzeće“ brišu se.

Član 20

U članu 83a stav 2 mijenja se i glasi:

„Analize iz stava 1 ovog člana sastavni su dio plana upravljanja vodama i preispituju se svakih šest godina.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Zbirni izvještaj o analizama iz stava 1 ovog člana i izvještaj iz člana 83 stav 7 ovog zakona koji su korišćeni za izradu prvog plana upravljanja rječnim slivom, Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade.“

Član 21

U članu 85 stav 2 riječi: „i tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa voda“ brišu se.

Član 22

U članu 95a poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Mjere za smanjenje rizika od poplava moraju biti u skladu sa ciljevima zaštite voda i životne sredine iz člana 73 ovog zakona.“

U stavu 4 riječi: „njegove pripreme,“ zamjenjuju se riječju „njegovog“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 23

U članu 95b poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Preliminarna procjena rizika od poplava obavezno se preispituje po isteku šest godina od dana njene izrade, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava.“

Član 24

U članu 95c stav 1 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječju „Vlada“.

Član 25

U članu 95d poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Mape opasnosti i mape rizika od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja.“

Član 26

U članu 95e stav 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa planom upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona.“

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Planovi upravljanja rizicima od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava.

Planove upravljanja rizicima od poplava nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihovog objavljivanja, a preliminarnu procjenu rizika od poplava, mape opasnosti i mape rizika od poplava u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade.“

Član 27

U članu 115 stav 1 poslije tačke 27 dodaje se nova tačka koja glasi:

„27a) objekti iz člana 116 stav 1 ovog zakona čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju;“.

Član 28

U članu 120 stav 2 riječi: „i ispuštanja otpadnih voda“ zamjenjuju se riječima: „dozvoljene količine, granične vrijednosti, način i uslovi ispuštanja otpadnih voda“.

Član 29

U članu 135 riječi: „javna preduzeća i“ brišu se.

Član 30

U članu 151 stav 4 briše se.

Član 31

Poslije člana 151 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Savjet za vode

Član 151a

Radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim pitanjima i za pružanje stručne pomoći u postupku donošenja odluka iz oblasti voda osniva se Savjet za vode.

Savjet za vode naročito:

- 1) daje predloge od značaja za unaprjeđenje stanja u oblasti voda;
- 2) pruža stručnu pomoć prilikom izrade strategije, nacionalnih programa i planova upravljanja vodama;
- 3) daje stručna mišljenja na javnoj raspravi za planska dokumenta upravljanja vodama;
- 4) prati realizaciju nacionalnog programa i planova upravljanja vodama;
- 5) daje predloge za poboljšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja;
- 6) daje stručne predloge za edukaciju javnosti o značaju vode kao prirodnog javnog dobra, o potrebi racionalizacije potrošnje vode, zaštite vode i ulozi vodnih objekata u obezbjeđenju usluga.

U vršenju poslova iz stava 2 ovog člana Savjet ostvaruje saradnju sa Ministarstvom i nadležnim organom uprave.

Sastav i način rada Savjeta

Član 151b

Savjet za vode obrazuje Vlada.

Savjet za vode ima predsjednika i deset članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada.

Članovi Savjeta za vode imenuju se na period od četiri godine.

Članovi Savjeta za vode imenuju se iz reda: istaknutih naučnih i stručnih lica iz oblasti voda i zaštite životne sredine, javnog zdravlja, privrede i finansija, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija iz oblasti voda i zaštite životne sredine, kao i naučnih i stručnih institucija od značaja za održivo upravljanje vodnim resursima i privrednih društava koja obavljaju djelatnost vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, u skladu sa aktom o osnivanju Savjeta.

Rad Savjeta za vode je javan.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

Savjet podnosi Vladi izvještaj o svom radu godišnje.

Sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore."

Član 32

U članu 154 stav 2 riječi: „(javnog preduzeća)” brišu se.

Član 33

U članu 162 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) identifikacije i procjene uzroka zagađenja koji bi mogli uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaca, kao i sprječavanja izlaganja kupaca zagađenju i smanjenju rizika od zagađenja.”

Član 34

U članu 164 stav 1 tačka 6 riječi: „stav 4” zamjenjuju se riječima: „stav 3”.

U stavu 2 riječi: „300 eura” zamjenjuju se riječima: „600 eura”.

Član 35

U članu 165 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) obavlja poslove vodosnabdijevanja a nije registrovano za obavljanje tih poslova u Centralnom registru privrednih subjekata i ne ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti (član 50 stav 2);”.

U tački 7 riječi: „i kupanje” brišu se.

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

7a) ne vrši kontinuirani monitoring ekološki prihvatljivog protoka ili podatke monitoringa ne dostavlja nadležnom organu uprave, odnosno nadležnom organu lokalne uprave, organu uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine (član 54 stav 3);”.

U tački 8 riječi: „st. 2 i 3” zamjenjuju se riječima: „st. 2 i 4”.

U tački 9 riječi: „stav 4” zamjenjuju se riječima: „stav 6”.

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10a) ne obezbijedi ispitivanje kvaliteta vode za kupanje preko pravnog lica akreditovanog za obavljanje tih poslova (član 67a stav 3);”.

Donošenje propisa

Član 36

Poslije člana 173 dodaju se tri nova člana koji glase:

“Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 173a

Propisi iz člana 74d stav 8 i člana 75 stav 5 ovog zakona donijeće se najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Izrada preliminarne procjene rizika od poplava

Član 173b

Preliminarna procjena rizika od poplava na osnovu ovog zakona izradiće se najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Područja značajno ugrožena od poplava odrediće se u roku od šest mjeseci od dana izrade preliminarne procjene iz stava 1 ovog člana.

Planovi upravljanja rizicima od poplava donijeće se najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Rok za izradu mape opasnosti i mape rizika od poplava

Član 173c

Mape opasnosti i mape rizika od poplava izradiće se najkasnije do 31. decembra 2020. godine."

Početak primjene

Član 37

Odredba člana 74d stav 7 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi preciznijeg definisanja određenih odredbi koje su već u suštini usaglašene sa odgovarajućim odredbama Evropske unije, kao i drugih odgovarajućih intervencija koje imaju za cilj preciziranje određenih zakonskih rješenja radi obezbjeđenja njihove adekvatne primjene, vodeći računa i o odgovarajućem institucionalnom aspektu nužnom za funkcionisanje ustanovljenog sistema u cjelini.

Donošenjem ovog zakona stvara se i potreban pravni okvir za donošenje nedostajućih podzakonskih akata, kao i usklađivanje već donešenih, a za koje je ocijenjeno da postoji potreba za tim.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Izmjene i dopune Zakona o vodama usaglašene su sa sljedećim direktivama:

1. Direktivom 2007/60/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2007. godine o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6.11.2007. godine);
2. Direktivom Savjeta 91/271/EEC od 21. maja 1991. godine koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991. godine),
3. Direktivom 2006/7/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006. godine o upravljanju kvalitetom voda za kupanje, kojom se van snage stavlja Direktiva 76/160/EEC (SL L 64, 4.3.2006. godine);
4. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ od 23. oktobra 2000. o uspostavljanju okvira za djelovanje zajednice u oblasti politike voda / Directive 2000/60/EZ of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom člana 4 Predloga zakona mijenja se član 49 Zakona o vodama radi preciznijeg i jasnijeg definisanja ove odredbe, jer se ista ne odnosi na kvalitet već na identifikaciju voda za ljudsku upotrebu.

Odredbom člana 8 Predloga zakona dopunjen je član 54 Zakona o vodama novim stavom kojim je određeno da je za zahvatanje površinskih voda za koje je propisano sprovođenje procjene ekološki prihvatljivog protoka, korisnik voda dužan da uspostavi i vrši kontinuirani monitoring i da podatke monitoringa vodi i dostavlja nadležnom organu za poslove upravljanja vodama, odnosno nadležnom organu lokalne uprave, a koji su shodno zakonu nadležni za izdavanje vodnih akata, organu uprave nadležnom za hidrometeorološke

poslove i državnom organu nadležnom za zaštitu životne sredine. Na taj način u zakon je ugrađena obavezujuća norma, kojom se ustanovljava obaveza za uspostavljanje i vršenje kontinuiranog monitoringa ekološki prihvatljivog protoka za zahvatanje površinskih voda, a za koje je propisano sprovođenje procjene ekološki prihvatljivog protoka i koja samim tim daje osnov da se zakonom predvidi bliže uređenje ove materije.

Polazeći od tog određenja, u stavu 4 istog člana, izvršena je odgovarajuća izmjena u odnosu na dosadašnji stav 3, kojom je preciziran pravni osnov za donošenje podzakonskog akta – pravilnika kojim će se bliže urediti način utvrđivanja i obezbjeđivanja ekološki prihvatljivog protoka voda, kao i način i uslovi za uspostavljanje, vršenje, vođenje i dostavljanje podataka kontinuiranog monitoringa ekološki prihvatljivog protoka, a što je u sprovođenju postojećeg pravnog osnova (pripremi i donošenju važećeg pravilnika) utvrđeno nedostatnim - da bi predmetno pitanje bilo uređeno na cjelovit i adekvatan način.

Odredbom člana 9 Predloga zakona izmijenjen je član 58 Zakona o vodama na način da se omogućiti da pojedine kvalitativne i kvantitativne parametre koji se odnose na monitoring voda može da prati i drugo akreditovano pravno lice koje za obavljanje tih poslova angažuje organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove, u skladu sa zakonom. Na taj način stvorena je mogućnost da obavljanje tih poslova pored Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju može da vrši i drugo ovlašćeno akreditovano pravno lice u slučaju kada Zavod ne bude u mogućnosti da vrši sve analize koje su neophodne radi kontinuiranog monitoringa.

Odredbom člana 10 Predloga zakona izvršena je odgovarajuća izmjena u članu 63 stav 1 tačka 6 Zakona o vodama, kojim se propisuju uslovi za izgradnju hidroelektrana, a što je sa stanovišta EPP-a od posebnog značaja, jer se radi o vodnom tijelu površinskih voda koje je usljed fizičkih promjena nastalih djelovanjem čovjeka značajno promijenilo svoje karakteristike. Predviđena izmjena vodi boljoj preciznosti formulacije, jer postojeća može da se tumači na način da se u konkretnom radi samo o ekološki prihvatljivom protoku nizvodno od brane – turbina, a ne i na "napuštenom" dijelu vodotoka – od vodozahvata do ponovnog uključivanja zahvaćene vode u vodotok (primjer kod malih HE).

Odredbom člana 11 Predloga zakona dodaje se novi član kojim je definisana kontrola kvaliteta vode za kupanje. Dodavanjem ovog člana preciziran je pravni osnov za donošenje podzakonskog akta – programa koji donosi Ministarstvo da bi predmetno pitanje bilo uređeno na cjelovit i adekvatan način.

Odredbom člana 13 Predloga zakona dopunjen je član 74b novim stavom koji se odnosi na obavezno preispitivanje propisa kojima se određuju osjetljiva područja po isteku četiri godine od dana njegovog donošenja.

Odredbom člana 14 Predloga zakona vrši se preciziranje člana 74c Zakona o vodama koji se odnosi na ranjiva područja, briše se stav 5 koji se odnosi na Kod dobre poljoprivredne prakse koji poljoprivrednici primjenjuju na dobrovoljnoj bazi, odnosno nije obavezujući, a definisan je Zakonom o poljoprivredi i ruralnog razvoja ("Službeni list Crne Gore, broj 56/2009") i Zakonom o sredstvima za ishranu bilja (Službeni list Crne Gore, broj br. 48/07, 76/08, 73/10, 40/11).

Odredbom člana 15 Predloga zakona mijenja se član 74d Zakona o vodama kako bi se precizirao pravni osnov za donošenje podzakonskog akta koji donosi Ministarstvo čime bi se pitanja od značaja za vodu za kupanje uredila na cjelovit i adekvatan način.

Odredbom člana 16 Predloga zakona mijenja se član 75 Zakona o vodama kojom se utvrđuje statusa voda, kao veoma bitan segment u određivanju statusa voda u cilju preciznijeg definisanja propisa koji donosi Ministarstvo.

Odredbom člana 17 Predloga zakona mijenja se član 77 stav 2 Zakona o vodama, utvrđujući da Plan zaštite voda od zagađivanja, osim sa Strategijom, mora biti u saglasnosti i sa planom upravljanja vodama čime se postižu ciljevi integralnog upravljanja vodama.

Odredbom člana 18 Predloga zakona se u cilju cjelovitosti propisa iz člana 79 stav 2 Zakona o vodama predviđa obaveza da se u isti uključe i zahtjevi (parametri i njihove granične vrijednosti) koji odgovaraju prirodi industrije koja ispušta otpadne vode u skladu sa Direktivom o komunalnim otpadnim vodama, 91/271/EEC (član 13 stav 2).

Odredbama člana 20 Predloga zakona mijenja se član 83a stav 2 Zakona o vodama propisujući da su analize karakteristika vodnog područja sastavni dio plana upravljanja vodama i da se preispituju svakih šest godina. Takođe se mijenja i stav 3 utvrđujući da zbirni izvještaj o analizama i izvještaj iz člana 83 stav 7 Zakona o vodama koji su korišćeni za izradu prvog plana upravljanja riječnim slivom, nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade. Ovaj stav je izmijenjen radi preciznijeg definisanja.

Odredbom člana 21 Predloga zakona, u članu 85 stav 2 Zakona o vodama, briše se obaveza da se u propisu kojim se utvrđuju uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda propisuju i tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa voda, budući da ta pitanja treba da budu predmet propisa iz člana 75 stav 5 Zakona o vodama.

Odredbom člana 22 Predloga zakona dopunjen je član 95a Zakona o vodama novim stavom prema kojem mjere za smanjenje rizika od poplava moraju biti u skladu sa ciljevima zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine.

Odredbom člana 23 Predloga zakona dopunjen je član 95b Zakona o vodama novim stavom prema kojem se preliminarna procjena rizika od poplava obavezno preispituje po isteku šest godina od dana njene izrade, odnosno preispitivanja, uz uzimanje u obzir klimatskih promjena na pojavu poplava, u skladu sa Direktivom o poplavama (član 14 st. 1 i 4).

Odredbom člana 24 Predloga zakona promijenjena je nadležnost u članu 95c Zakona o vodama, jer se radi o veoma važnom pitanju, tj. određivanju područja za koja postoje značajni rizici od poplava.

Odredbom člana 25 Predloga zakona dopunjen je član 95d Zakona o vodama novim stavom prema kojem se mape opasnosti i mape rizika od poplava obavezno preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja u skladu sa Direktivom o poplavama (član 14 stav 2).

Odredbama člana 26 Predloga zakona dopunjava se član 95e stav 1 Zakona o vodama koji se odnosi na koordinaciju planova upravljanja rizicima od poplava sa planom upravljanja vodama riječnog sliva.

U tom smislu, izvršenom dopunom se propisuje obaveza da se planovi upravljanja rizicima

od poplava obavezno preispituju po isteku šest godina od dana njihovog donošenja, odnosno preispitivanja, uz uzimanje u obzir klimatskih promjena na pojavu poplava u skladu sa članom 14 st. 3 i 4 Direktive o poplavama.

Takođe se propisuje da planove upravljanja rizicima od poplava nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihovog objavljivanja, a preliminarnu procjenu rizika od poplava, mape opasnosti i mape rizika od poplava u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade, a što je u skladu sa članom 15 stav 1 Direktive o poplavama.

Odredbom člana 27 Predloga zakona vrši se odgovarajuća korekcija u članu 115 Zakona o vodama radi preciznijeg razgraničenja nadležnosti nadležnih organa uprave za izdavanje vodnih akata.

Odredbom člana 28 Predloga zakona vrši se odgovarajuće preciziranje sadržaja vodne dozvole koji se odnosi na dopuštene količine, granične vrijednosti emisija i način i uslove ispuštanja otpadnih voda propisanih u članu 120 stav 2 Zakona o vodama.

Odredbom člana 31 Predloga zakona ponovo se u Zakon o vodama inaguriše Savjet za vode, koji obrazuje Vlada Crne Gore, radi davanja stručnih mišljenja, predloga i sugestija u oblasti voda. Razlog za ponovno osnivanje Savjeta za vode sadržan je u značaju, složenosti i multidisciplinarnosti problematike voda za naš dinamičniji i izbalansirani privredni razvoj.

Odredbom člana 33 Predloga zakona vrši se odgovarajuća korekcija u članu 162 radi preciznijeg razgraničenja nadzora, dodavanjem nove tačke koja se odnosi na identifikaciju i procjenu uzroka zagađenja koji bi mogli uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaca, kao i sprječavanje izlaganja kupaca zagađenju i smanjenju rizika od zagađenja.

Odredbama čl. 34 i 35 Predloga zakona vrše se odgovarajuće korekcije u čl. 164 i 165 Zakona o vodama kojima su propisane prekršajne kazne radi njihovog usklađivanja sa izvršenim izmjenama u tekstu Zakona o vodama.

Odredbama člana 36 dati su rokovi za donošenje novih propisa kao i rokovi za izradu preliminarne procjene rizika od poplava, određivanje područja značajno ugroženih od poplava, izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava i donošenje planova upravljanja rizicima od poplava.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Osnovnim Zakonom o vodama iz 2007. godine je bilo predviđeno osnivanje Savjeta za vode na osnovu koga je isti osnovan i funkcionisao do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama iz 2015. godine, kada je isti prestao sa radom.

Kako se ovim zakonom predviđa ponovno obrazovanje Savjeta za vode to će za njegovo funkcionisanje biti potrebno obezbijediti odgovarajuća sredstva u budžetu Crne Gore, a kako je to bilo predviđeno i u predhodnom periodu njegovog postojanja.

Za sprovođenje monitoringa voda potrebno je predvidjeti sredstva u budžetu Crne Gore.

TEKST ODREDBA ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

U Zakonu o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, broj 32/11, 48/15 i 52/16) mijenjaju se sljedeće odredbe:

Značenje izraza

Član 5

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) aglomeracija je oblast gdje su stanovništvo i/ili privredne djelatnosti koncentrisane tako da se komunalna otpadna voda može sakupljati i sprovesti do postrojenja za prečišćavanje ili do krajnje tačke ispuštanja;
- 2) akvifer (vodonosni sloj) je potpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških struktura dovoljne poroznosti i propusnosti koji omogućavaju prirodan protok podzemnih voda ili zahvatanje značajnih količina podzemnih voda;
- 3) ciljevi životne sredine obuhvataju sprječavanje pogoršanja, zaštitu, unaprjeđivanje i obnavljanje svih vodnih tijela površinskih voda i zaštitu, unaprjeđenje i obnavljanje svih tijela podzemnih voda, radi ostvarivanja dobrog statusa površinskih i podzemnih voda i zaštićenih oblasti;
- 4) direktno ispuštanje u podzemnu vodu je ispuštanje zagađivača u podzemnu vodu bez filtracije kroz površinske i podzemne slojeve zemljišta;
- 5) dobar ekološki potencijal je status jako modifikovanog ili vještačkog vodnog tijela, klasifikovanog u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 6) dobar ekološki status je status vodnog tijela površinske vode, klasifikovan u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 7) dobar hemijski status podzemne vode je hemijski status vodnog tijela podzemne vode koji ispunjava uslove u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 8) dobar hemijski status površinske vode je hemijski status u skladu sa ciljevima životne sredine za površinske vode iz člana 73 stav 1 tačka 1 ovog zakona odnosno hemijski status vodnog tijela površinske vode u kojem koncentracija zagađujućih supstanci ne prekoračuje standarde kvaliteta životne sredine utvrđene propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 9) dobar kvantitativni status vodnog tijela je status koji je utvrđen propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 10) dobar status podzemnih voda je status (stanje) koji je podzemna voda dostigla kada je njen kvantitativni i hemijski status najmanje "dobar";
- 11) dobar status površinske vode je status (stanje) vodnog tijela površinske vode kada su njegovi ekološki i hemijski status najmanje "dobri";
- 12) ekološki prihvatljiv protok je protok, nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže i vodenih ekosistema;
- 13) ekološki status je kvalitet strukture i funkcionisanja vodenog ekosistema neposredno zavisnog od površinske vode u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 14) ekosistemi su akvatični, poluakvatični i kopneni ekosistemi, koji su neposredno ili posredno zavisni od voda;
- 15) 1 E.S. (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika (BPK5) od 60 grama kiseonika na dan;

16) estuar je prelazna oblast na ušću rijeke između slatke vode i priobalne morske vode;

17) eutrofikacija je obogaćivanje vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, koje izaziva ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i stvara nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta te vode;

18) granična vrijednost emisije je masa izražena određenim specifičnim parametrima, koncentracija i/ili nivoa emisija, koji se ne smije prekoračiti u jednom ili više perioda, a može se odrediti za određene grupe ili kategorije supstanci i obično se određuje na mjestu gdje se efluenti ispuštaju iz instalacije, ne uzimajući u obzir razblaženje pri njihovom utvrđivanju, a u slučajevima indirektnog ispuštanja u vodu, može se pri utvrđivanju graničnih vrijednosti emisija uzeti u obzir efekat postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, uz obezbjeđenje da se garantuje ekvivalentni nivo zaštite životne sredine u cjelini i da to neće voditi ka povećanju nivoa zagađenja životne sredine;

19) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i granične (poplavne) linije korita za stogodišnju vodu, na području na kojem nijesu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda (neuređeno inundaciono područje), odnosno prostor između korita za malu vodu i spoljne nožice objekta izgrađenog za zaštitu od poplava, uključujući i pojas zemljišta potrebnog za njegovo redovno održavanje (uređeno inundaciono područje);

20) istraživanje podzemnih voda je utvrđivanje geoloških, hidrogeoloških, hidrodinamičkih, hidroloških, fizičko-hemijskih, bioloških i bakterioloških svojstava akvifera i posebnih voda;

21) izvoriste je prostor (izvor, dio rijeke ili jezera, akumulacija ili njen dio i akvifer ili njegov dio) na kome se zahvata ili predviđa zahvatanje vode za korišćenje;

22) jako modifikovano vodno tijelo je tijelo površinskih voda koje je usljed fizičkih promjena nastalih djelovanjem čovjeka, značajno promijenilo svoje karakteristike, u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;

23) javna kanalizacija je sistem za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipiente;

24) javni vodovod je sistem koji predstavlja skup uzajamno povezanih tehničko-sanitarnih objekata i opreme, izgrađen radi obezbjeđenja sanitarno-higijenski ispravne vode za stanovnike i privredu urbanih naselja;

25) jezero je cjelina kopnene stajaće vode;

26) kombinovani pristup je kontrola ispuštanja i emisije supstanci u površinske vode u skladu sa članom 80a ovog zakona;

27) kontrola emisije je kontrola koja zahtijeva specifično ograničenje emisije (graničnu vrijednost emisije ili drukčije utvrđeno ograničenje ili uslova prirode i drugih karakteristika emisije ili uslova rada koji utiču na emisiju);

28) kopnene vode su stajaće i tekuće vode na površini zemlje i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;

29) korito za malu vodu (korito) je udubljenje kroz koje teku male i srednje vode vodotoka, odnosno koje je stalno pokriveno vodama prirodnih jezera i drugih površinskih voda;

30) korito za veliku vodu je prostor koji plavi, odnosno preko kojeg teče velika voda povratnog perioda jednom u 100 godina, odnosno prostor između objekata izgrađenih za zaštitu od poplava, kao i prostor pokriven vodama jezera, odnosno

- akumulacija pri visokim vodostajima vjerovatnoće pojave jednom u 100 godina;
- 31) kvantitativni status je stepen uticaja na vodno tijelo podzemnih voda zbog direktne ili indirektne eksploatacije;
 - 32) lokalni vodovod je vodovod u naselju ili izvan naselja koji služi za snabdijevanje vodom jednog ili grupe stambenih ili privrednih objekata;
 - 33) mape opasnosti od poplava su mape koje prikazuju obim poplave, dubinu, odnosno vodostaj i brzinu toka, odnosno protok vode;
 - 34) mape rizika od poplava su mape izrađene na osnovu mapa opasnosti od poplava, koje prikazuju moguće štetne posljedice poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasljeđe, privredne aktivnosti i druge informacije od značaja za upravljanje rizikom od poplava;
 - 35) materijal u vodotocima je šljunak, pijesak, mulj, bilje i drugi slični prirodni ili vještački materijali;
 - 36) mineralna voda je podzemna voda prirodno obogaćena mineralnim supstancama u količini većoj od 1 gr/l;
 - 37) mješovite vode su tijela površinske vode u blizini ušća rijeka, koje su po karakteru djelimično zasoljene usljed njihove blizine priobalnim morskim vodama i koje su pod uticajem slatkovodnih dotoka;
 - 38) močvarna ili barska zemljišta su područja na kojima je nivo vode povremeno ili stalno iznad površine terena, odnosno na kojima podzemna voda ima stalan ili povremen dodir sa površinskom vodom ili na kojima površinska voda usljed geološkog sastava tla ne može ponirati;
 - 39) morska obala je pojas kopna uz more širine najmanje šest metara računajući od linije do koje dopiru najveći talasi, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno;
 - 40) mulj je kanizacioni mulj obrađen ili neobrađen iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
 - 41) nadležni organ je organ koji vrši poslove državne uprave u oblasti voda, a koji je naveden u članu 151 ovog zakona;
 - 42) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda širine do 20 metara za vode od značaja za Crnu Goru, odnosno do 10 metara za vode od lokalnog značaja, zavisno od veličine vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda i konfiguracije terena;
 - 43) odgovarajuće prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili sistemom dispozicije, kojim se postiže da poslije ispuštanja, prijemna voda zadovoljava kriterijume kvaliteta utvrđene ovim zakonom;
 - 44) opasne supstance su supstance ili grupe supstanci koje su otrovne, postojane i podložne bioakumuliranju i druge supstance ili grupe supstanci koje ekvivalentno podižu nivo opasnosti utvrđen propisima;
 - 45) prioritetne supstance su supstance koje predstavljaju značajan rizik za akvatičnu životnu sredinu čija se lista utvrđuje propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona, a prioritetno opasne supstance su supstance koje su identifikovane kao izabrane prioritetne supstance i koje predstavljaju povećan rizik za zdravlje ljudi i životnu sredinu, a lista i mjere koje se moraju primijeniti u vezi sa njima utvrđuju se propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
 - 46) otpadna voda je voda koja je promijenila svoje fizičke, hemijske ili biološke osobine kao rezultat ljudske aktivnosti;

- 47) pitka voda odnosno voda za piće je voda koja po svojim karakteristikama zadovoljava propisane kriterijume iz oblasti zaštite zdravlja;
- 48) podzemne vode su sve vode koje su ispod površine tla u zasićenoj zoni i u direktnoj su vezi sa tlom ili podpovršinskim slojem;
- 49) poplava je privremena pokrivenost vodom zemljišta, koje obično nije prekriveno vodom, uključujući poplave koje uzrokuju rijeke, bujice, povremeni vodotoci, jezera, morske vode u priobalnim područjima i podzemne vode, osim poplave iz kanalizacionih sistema;
- 50) poplavni rizik je kombinacija vjerovatnoće poplavnog događaja i potencijalnih štetnih posljedica poplavnog događaja na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti;
- 51) površinske vode su kopnene vode, izuzev podzemnih voda, mješovite i priobalne morske vode, a u odnosu na hemijski status obuhvaćene su još i teritorijalne vode;
- 52) prijemnik (recipijent) je prirodni i vještački vodotok, jezero, akumulacija, more i zemljište u koje se ispuštaju otpadne i atmosferske vode;
- 53) priobalne morske vode su površinske morske vode na strani prema kopnu ograničene linijom čija je svaka tačka udaljena jednu nautičku milju od granične linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda sa proširenjem, ukoliko je to potrebno do spoljne granice mješovitih voda;
- 54) promjena režima voda je svaka promjena u režimu voda, nastala kao rezultat prirodnih ili ljudskih aktivnosti;
- 55) ranjivo područje je područje zemljišta sa kojeg oticanje i procjeđivanje voda može dovesti do povećanja zagađenja voda, koje su već zagađene ili im prijeti zagađivanje nitrata ili voda koje su eutrofne ili podložne eutrofikaciji;
- 56) raspoloživi resurs podzemnih voda je višegodišnji prosjek ukupnog prihranjivanja vodnog tijela podzemne vode, umanjeno za višegodišnji prosjek tečenja, potreban za postizanje ciljeva ekološkog kvaliteta povezanih površinskih voda u skladu sa članom 73 stav 2 i članom 75 stav 2 ovog zakona kako bi se izbjeglo svako znatnije pogoršanje ekološkog stanja tih voda i nanošenje znatne štete povezanim kopnenim ekosistemima;
- 57) regionalni vodovod je vodovod koji snabdijeva vodom dva ili više naselja na području više opština;
- 58) rijeka je kopneno vodno tijelo, koje najvećim dijelom teče po površini zemlje i koje može dijelom svog toka teći ispod površine zemlje;
- 59) rječni nanosi (naplavine) su trajni ili privremeni nanosi rijeka i bujica (šljunak, pijesak), koji se nalaze na vodnom zemljištu;
- 60) rječni podsliv je površina zemlje sa koje sve površinske vode kroz niz vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, teku u određenu tačku vodotoka (obično jezero ili ušće u drugu rijeku);
- 61) rječni sliv je površina zemlje sa koje se sve površinske vode kroz jedan ili više vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, ulivaju direktno u more kroz jedinstveno ušće, rukavac ili deltu;
- 62) seoski vodovod je sistem za snabdijevanje vodom za piće seoskog naselja ili njegovog dijela;
- 63) slatka voda je voda koja se prirodno javlja sa niskim koncentracijama soli koja je pogodna za zahvatanje i tretman radi proizvodnje vode za piće;
- 64) standard kvaliteta voda su koncentracije određene zagađujuće supstance ili grupe

- zagađujućih supstanci u vodi, sedimentu ili bioti koje ne smiju biti prekoračene u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine;
- 65) status podzemnih voda je status (stanje) tijela podzemnih voda, određeno njegovim kvantitativnim ili hemijskim statusom i to onim kojim se iskazuje slabiji status;
- 66) status površinskih voda je status (stanje) površinskog vodnog tijela, određeno njegovim ekološkim ili hemijskim statusom i to onim kojim se iskazuje slabiji status;
- 67) termalna voda je podzemna voda prirodno povišene temperature, čija je temperatura jednaka ili veća od 20°C;
- 68) termo - mineralna voda je termalna voda sa osobinama mineralnih voda;
- 69) trajna zabrana kupanja je zabrana kupanja na određenoj lokaciji ili preporuka da se izbjegava kupanje, koja traje najmanje jednu sezonu kupanja;
- 70) veliki broj kupaca je broj kupaca koji se određuje na osnovu broja kupaca iz prethodnih godina ili na osnovu raspoložive infrastrukture i opreme;
- 71) vještačko vodno tijelo je vodno tijelo površinskih voda nastalo kao rezultat ljudske aktivnosti;
- 72) voda namijenjena za ljudsku potrošnju je voda:
- u izvornom stanju ili nakon tretmana koja je namijenjena za piće, kuvanje, pripremu hrane ili druge potrebe domaćinstva, bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira da li je dostava iz distributivne mreže, iz cistijerni ili iz boca, odnosno posuda za vodu;
 - koja se upotrebljava u bilo kojoj proizvodnji hrane radi izrade, čuvanja ili marketinga proizvoda ili supstanci namijenjenih ljudskoj potrošnji, pod uslovom da se nadležni nacionalni organi saglase da kvalitet vode ne može da utiče na zdravstvenu ispravnost namirnice u završnoj formi;
- 73) vodne usluge su usluge javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije;
- 74) vodni bilans je kvalitativni i kvantitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom prostoru;
- 75) vodni informacioni sistem je sistem kojim se obezbjeđuje sakupljanje, obrada i distribucija svih potrebnih informacija u oblasti voda i informisanja javnosti;
- 76) vodni minimum je minimalni protok vode, nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji se mora obezbijediti za zadovoljavanje racionalnih potreba nizvodnih korisnika;
- 77) vodni resursi su sve površinske i podzemne vode, po količini i kvalitetu;
- 78) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje podzemnih i površinskih voda na određenom prostoru u određenom vremenu;
- 79) vodni sistem je sistem koji čine funkcionalno povezani prirodni ili vještački vodotoci sa pripadajućim vodnim građevinama (objektima) na određenom prostoru;
- 80) vodno područje je područje kopna i mora, koje čini jedan ili više susjednih rječnih slivova, odnosno podslivova, na teritoriji Crne Gore, sa pripadajućim podzemnim i obalnim morskim vodama, u skladu sa članom 21 ovog zakona, koje je određeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;
- 81) vodno pravo je pravo na posebnu upotrebu, odnosno korišćenje vode i vodnog dobra ili rječnih nanosa u skladu sa ovim zakonom;
- 82) vodno tijelo podzemnih voda je određena zapremina podzemne vode unutar

jednog ili više akvifera;

- 83) vodno tijelo površinskih voda je poseban i značajan, element površinske vode kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, mješovita voda ili pojas priobalne morške vode;
- 84) vodno zemljište je zemljište koje čine korito i obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacije i drugih površinskih voda;
- 85) vodotok je korito tekuće vode zajedno sa obalama, odnosno udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje sa vodom koja njime stalno ili povremeno teče;
- 86) zagađivač je pravno ili fizičko lice, koje direktnim ili indirektnim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja prouzrokuje zagađenje voda i životne sredine;
- 87) zagađivanje je direktno ili indirektno uvođenje, kao rezultat aktivnosti čovjeka, supstanci ili toplote u vazduh, vodu ili zemljište, a koje može biti štetno po ljudsko zdravlje ili kvalitet akvatičkih ekosistema ili suvozemnih ekosistema direktno zavisnih od vodenih ekosistema ili koje umanjuje ili ometa uobičajena i druga legitimna korišćenja životne sredine;
- 88) zagađujuća supstanca je svaka supstanca koja može da izazove zagađenje vode i koja je utvrđena propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 89) zaštićena područja su područja koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone njihove zaštite, namijenjena zaštititi ekonomski značajnih akvatičnih vrsta, namijenjena rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje, podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrata i područja namijenjena zaštititi staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju;
- 90) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usljed dejstva vode i vjetrova nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno tim uticajima.

Vode od značaja za Crnu Goru i lokalnog značaja

Član 8 stav 4

Vode manjih vodotoka i izvora do 30 l/s u hidrološkom minimumu, ako njihovo korišćenje nije namijenjeno za organizovanje regionalnog ili javnog vodovoda ili ako za njihovo korišćenje vodne akte ne izdaje nadležni organ uprave, koji izvire, ulivaju se ili uviru na području opštine, kao i druge vode koje nijesu obuhvaćene stavom 2 ovog člana, smatraju se vodama od lokalnog značaja.

Strategija upravljanja vodama

Član 23 stav 6

Ministarstvo prati realizaciju Strategije i sačinjava godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije koji dostavlja Vladi najkasnije do 15. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Plan upravljanja vodama rječnog sliva

Član 24

Planom upravljanja vodama određuju se elementi upravljanja vodama rječnog sliva.

Za rječne slivove iz člana 21 ovog zakona kao djelove vodnog područja rječnog sliva može se donijeti detaljniji plan upravljanja.

Plan upravljanja vodama naročito sadrži:

- 1) generalni opis karakteristika prostora za koji se radi plan, koji obuhvata i izradu karata sa naznakom položaja, granica i uslova za tipove vodnih tijela površinskih voda, kartiranje eko regiona i tipova vodnih tijela površinskih voda i izradu karata sa naznakom položaja i granica vodnih tijela podzemnih voda;
- 2) prikaz značajnijih uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih i podzemnih voda, uključujući procjenu zagađenja od koncentrisanih i rasutih zagađenja, koji obuhvata i pregled korišćenja zemljišta, procjenu pritisaka na kvantitativni status vode i njeno zahvatanje;
- 3) identifikaciju i izradu karata zaštićenih područja;
- 4) kartu osmatračke (monitoring) mreže i kartografski prikaz rezultata osmatranja, koji uključuje status površinskih (ekološki i hemijski) i podzemnih (hemijski i kvantitativni) voda i zaštićenih područja sa razlozima za moguća odstupanja;
- 5) listu prioritetnih ciljeva zaštite životne sredine u pogledu površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja, sa razlozima za moguća odstupanja;
- 6) vodni bilans;
- 7) identifikaciju vodnih tijela koja se koriste za vodosnabdijevanje, sa prosječnim zahvatanjem vode većim od 10 m³/dan ili koja služe za vodosnabdijevanje više od 50 stanovnika, odnosno koja se planiraju za takvo korišćenje;
- 8) prikaz programa mjera i način i dinamiku ostvarivanja utvrđenih ciljeva u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, zaštite voda (uključujući i mjere zaštite zahvaćene vode namijenjene upotrebi vode za piće, kojima se obezbjeđuje manji stepen prečišćavanja u proizvodnji vode za piće, zabrana unošenja i kontrola emisije zagađenja, zabrana i slučajevi u kojima je dozvoljeno direktno ispuštanje zagađenja u podzemne vode, sprječavanje i smanjenje uticaja akcidentnih zagađenja i dr.); i korišćenja voda (obezbjeđenje vode za piće i druge potrebe, kontrole nad zahvatanjem i akumuliranjem vode, uključujući i zabrane korišćenja voda, ekonomske cijene korišćenja vode i dr.);
- 9) dopunske mjere za dostizanje utvrđenih ciljeva zaštite životnesredine;
- 10) pregled posebnih planova upravljanja vodama za pojedine podslivove i programa mjera, sa karakteristikama ili tipovima vodotoka;
- 11) ekonomsku analizu korišćenja i zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda, sprovedene po principu "korisnik plaća" i "zagađivač plaća", sa preporukom optimalnih rješenja;
- 12) prikaz, dinamiku i način obezbjeđenja sredstava za realizaciju predviđenih mjera kao i ekonomsku analizu troškova i dobiti (CBA);
- 13) izvještaj koji obuhvata opis aktivnosti i stavove povodom primjedaba, predloga i sugestija u postupku pripreme plana upravljanja vodama;
- 14) listu organa i organizacija u oblasti upravljanja vodama, sa njihovom odgovornošću i statusom;
- 15) način pribavljanja baznih dokumenata i informacija na osnovu kojih je izrađen plan;
- 16) podatke o kontrolnim mjerama za koncentrisane izvore zagađenja i obezbjeđenje statusa vođa u vještačkim i jako modifikovanim vodnim tijelima;
- 17) pregled obaveza preuzetih međunarodnim sporazumima koji se odnose na upravljanje vodama i način njihovog ostvarivanja;
- 18) sažeti prikaz mjera potrebnih za implementaciju propisa o zaštiti voda;
- 19) principe uspostavljanja informacionog sistema za obezbjeđenje upravljanja

vodama na vodnom području, odnosno rječnom slivu.
Vodno tijelo površinske vode određuje se kao vještačko ili jako modificirano, u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona.
Propisom Vlade, na predlog Ministarstva, utvrđuje se bliži sadržaj i način pripreme plana iz stava 3 ovog člana.

Kvalitet vode za ljudsku upotrebu **Član 49**

Voda koja se koristi za ljudsku upotrebu mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta.
Na svakom vodnom području određuju se:

- vodna tijela koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan, ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone sanitarne zaštite;
- vodna tijela koja su planirana za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u budućnosti.

Monitoring vodnih tijela iz stava 2 ovog člana vrši se za vodna tijela koja obezbjeđuju prosječno više od 100 m³/dan vode u skladu sa članom 83 ovog zakona.

Vodna tijela iz stava 2 ovog člana moraju ispunjavati pored ciljeva iz člana 73 ovog zakona i uslove utvrđene propisom o bezbjednosti hrane.

Zaštita vodnih tijela iz stava 2 ovog člana vrši se u skladu sa čl. 56 i 57 ovog zakona.

Poslovi vodosnabdijevanja **Član 50 st. 2 i 3**

Poslove vodosnabdijevanja iz stava 1 ovog člana, u skladu sa zakonom, obavlja javno preduzeće, odnosno privredno društvo, (u daljem tekstu: preduzeće za vodovod i kanalizaciju), koje je registrovano za obavljanje poslova vodosnabdijevanja u Centralnom registru Privrednog suda i koje ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske sposobnosti.

Bliže uslove iz stava 2 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove komunalnih djelatnosti, u saradnji sa Ministarstvom.

Obaveza kontrole kvantiteta i kvaliteta vode **Član 51 st. 1 i 3**

Preduzeća za vodovod i kanalizaciju dužna su da:

- 1) postave uređaje i obezbijede stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu;
- 2) preduzimaju mjere za obezbjeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće; i
- 3) preduzimaju mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja.

Preduzeće za vodovod i kanalizaciju, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 2 ovog člana, dužno je da dostavlja periodično nadležnom organu uprave podatke o količini i kvalitetu zahvaćene vode, radi vođenja evidencije u informacionom sistemu.

Kontrola kvaliteta vode **Član 52 st. 3 i 4**

Sistematsko ispitivanje iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeno akreditovano pravno lice koje je upisano u Centralni registar Privrednog suda za obavljanje tih poslova.

Visina naknade za sistematsko ispitivanje kvaliteta vode utvrđuje se ugovorom o

povjeravanju poslova, koji sa ovlaštenim pravnim licem zaključuje vlasnik, odnosno korisnik objekta za vodosnabdijevanje ili rekreaciju.

Obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka

Član 54 stav 3

Bliži način utvrđivanja ekološki prihvatljivog protoka voda uređuje se propisom Ministarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Praćenje karakteristika vode

Član 58

Radi korišćenja i zaštite površinskih i podzemnih voda obavezno se prate kvalitativni i kvantitativni parametri voda.

Parametre iz stava 1 ovog člana prati organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove.

Praćenje parametara iz stava 1 ovog člana vrši se prema godišnjem programu koji donosi Vlada do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, na predlog Ministarstva.

Podaci iz stava 1 ovog člana su javni.

Uslovi za izgradnju objekata

Član 63 stav 1

Objekti i uređaji za korišćenje vodnih snaga moraju se projektovati i graditi na način koji:

- 1) omogućava vraćanje vode istog kvaliteta poslije iskorišćene energije u vodotok ili druge površinske vode;
- 2) ne umanjuje postojeći obim i ne sprječava korišćenje vode za vodosnabdijevanje, navodnjavanje i druge namjene, u skladu sa ovim zakonom;
- 3) ne umanjuje stepen zaštite i ne otežava sprovođenje mjera zaštite od štetnog dejstva voda;
- 4) ne pogoršava uslove sanitarne zaštite i ne utiče negativno na ekološki status voda i stanje životne sredine;
- 5) neće dovesti do gubitka ustanovljene posebne međunarodne zaštite vodotoka, odnosno drugih površinskih voda;
- 6) obezbjeđuje ekološki prihvatljiv protok nizvodno od objekta za korišćenje vodnih snaga.

Uslovi za eksploataciju rječnih nanosa i evidencija o eksploataciji

Član 69 stav 1

Eksploataciju rječnih nanosa može vršiti privredno društvo koje je registrovano za obavljanje eksploatacije rječnih nanosa u Centralnom registru Privrednog suda, ima najmanje jedno zaposleno lice odgovarajuće struke, posjeduje odgovarajuću mehanizaciju i koje je pribavilo vodnu saglasnost.

Ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine

Član 73

Ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa programom mjera koji se utvrđuje planovima upravljanja rječnim slivom su:

- 1) za površinske vode:

- primjena neophodnih mjera radi sprječavanja pogoršanja statusa svih površinskih voda, u skladu sa čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita, unaprjeđivanje i obnavljanje svih tijela površinskih voda, kao i vještačka i jako modificirana vodna tijela u cilju ostvarenja dobrog statusa voda, u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 i čl. 73a, 73c, 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita i unaprjeđivanje svih vještačkih i jako modificiranih vodnih tijela, u cilju ostvarivanja dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda, u skladu sa članom 75 stav 2 ovog zakona, osim u slučajevima utvrđenim čl. 73a, 73c, 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- primjena neophodnih mjera u skladu sa članom 24 stav 1 tačka 8 ovog zakona u cilju ubrzane redukcije zagađivanja prioritetnim supstancama i prekida ili postepenog ukidanja ispuštanja, emisije i gubitaka prioritetno opasnih supstanci;

2) za podzemne vode:

- primjena potrebnih mjera za prevenciju ili ograničenje unosa zagađenja u podzemne vode, sprječavanje pogoršanja statusa svih vodnih tijela podzemnih voda u skladu sa članom 24 stav 1 tačka 8 i čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita, unaprjeđivanje i obnavljanje svih tijela podzemnih voda, obezbjeđivanjem balansa zahvatanja i nadoknađivanja podzemnih voda, u skladu sa članom 75 stav 2 i čl. 73a, 83d, 83e i 83f ovog zakona osim u slučaju iz člana 73c ovog zakona;
- primjena neophodnih mjera radi smanjenja povećanja koncentracije bilo kog zagađenja, koje je rezultat uticaja aktivnosti čovjeka, radi postizanja progresivnog umanjenja zagađivanja podzemne vode.

3) za zaštićena područja:

- postizanje saglasnosti sa svim standardima i ciljevima, osim ako nije drugačije određeno drugim propisima kojim su uspostavljena određena zaštićena područja.

Smanjenje povećanja koncentracije bilo kog zagađenja podzemnih voda postiže se sprovođenjem mjera u skladu sa čl. 73a, 73b i 73c ovog zakona, uzimajući u obzir standarde iz čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona.

Osjetljiva područja

Član 74b

Osjetljiva područja su područja na kojima je radi zaštite životne sredine i kvaliteta voda recipijenta od ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda neophodan veći nivo prečišćavanja otpadnih voda do dostizanja kvaliteta voda u skladu sa propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona.

Osjetljiva područja iz stava 1 ovog člana određuje Vlada.

Kriterijumi za određivanje osjetljivih područja uređuju se propisom Ministarstva.

Ranjiva područja

Član 74c st. 3 i 5

Propis iz stava 2 ovog člana, obavežno se preispituje po isteku četiri godine od dana njegovog donošenja, odnosno preispitivanja.

Na ranjivim područjima primjenjuju se načela dobre poljoprivredne prakse.

Upravljanje vodama za kupanje

Član 74d

Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava.

Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na:

- 1) bazene za kupanje i banje;
- 2) ograničene vode koje se prečišćavaju ili koriste u terapijske svrhe; i
- 3) vještački stvorene ograničene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda.

Vodama za kupanje upravlja se na način kojim se obezbjeđuje zaštita i poboljšanje njihovog kvaliteta, sprovođenjem mjera koje obuhvataju praćenje stanja kvaliteta voda za kupanje, ocjenjivanje kvaliteta, razvrstavanje voda po klasama, određivanje njihovog profila i druge potrebne mjere uključujući i određivanje zaštićenih područja iz člana 74a stav 2 alineja 4 ovog zakona.

Ukoliko sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv.

Listu voda za kupanje utvrđuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine.

U postupku utvrđivanja liste voda za kupanje Ministarstvo obezbjeđuje učešće javnosti.

Bliži sadržaj liste voda za kupanje i način učešća javnosti u pripremi liste propisuje Ministarstvo.

Kvalitet voda i utvrđivanje statusa voda

Član 75

Standard kvaliteta voda i status voda utvrđuje se na osnovu:

- 1) kriterijuma za utvrđivanje ciljeva zaštite površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja;
- 2) hemijskih i ekoloških parametara za površinske vode, hemijskih i kvantitativnih parametara za podzemne vode i ocjenjivanja stanja i karakteristika trajnih promjena stanja površinskih i podzemnih voda;
- 3) kriterijuma za određivanje vještačkih i jako modifikovanih vodnih tijela i njihovih ekoloških, hemijskih i kvantitativnih parametara;
- 4) kriterijuma za utvrđivanje slučajeva kada se privremeno pogoršanje stanja voda ne smatra povredom ciljeva zaštite površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja;
- 5) popisa prioritetnih supstanci, prioritetno opasnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci;
- 6) ograničenja ispuštanja zagađujućih supstanci u vode; i
- 7) ograničenja odlaganja zagađujućih supstanci na mjestima sa kojih postoji mogućnost zagađivanja voda.

Standarde kvaliteta voda i kriterijume za utvrđivanje statusa voda iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo uz prethodno pribavljena mišljenja organa državne uprave nadležnih za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine.

Plan zaštite voda od zagađivanja

Član 77 stav 2

Plan zaštite voda od zagađivanja izrađuje se na osnovu utvrđenog statusa voda u skladu sa Strategijom.

Zabrane u cilju zaštite kvaliteta voda

Član 79 stav 2

Bliži propis o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent (prijemnik) i u javnu kanalizaciju donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Upravljanje objektima za zaštitu voda od zagađivanja

Član 82 stav 2

Jedinica lokalne samouprave pravo upravljanja na objektima iz stava 1 ovog člana prenosi na privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje ispunjava uslove u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti, koje je upisano u Centralnom registru Privrednog suda za obavljanje djelatnosti zaštite voda od zagađivanja.

Monitoring

Član 83 stav 4

Monitoringom iz stava 2 ovog člana, kvalitet vode i status voda utvrđuju se u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona.

Karakteristike vodnog područja

Član 83a st 2 i 3

Analize iz stava 1 ovog člana vrše se svakih šest godina i sastavni su dio plana upravljanja vodama.

Zbirni izvještaj o analizama iz stava 1 ovog člana i izvještaj iz člana 83 stav 7 ovog zakona, organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja izvještaja organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove.

Klasifikacija vodnih tijela

Član 83b stav 2

Razvrstavanje vodnih tijela iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu rezultata monitoringa za to vodno tijelo i ocjene njegovog stanja u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona.

Vještačko ili jako modifikovano vodno tijelo

Član 83c stav 1

Planom upravljanja vodama može se u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona, odrediti određeno vodno tijelo površinskih voda kao vještačko ili jako modifikovano vodno tijelo kada:

- 1) promjene hidromorfoloških karakteristika koje su neophodne za postizanje dobrog ekološkog statusa, mogu imati značajne negativne efekte na:
 - širu životnu sredinu;
 - navigaciju, uključujući pristanišne kapacitete, ili rekreaciju;

- aktivnosti u svrhe akumuliranja vode, kao što je za snabdijevanje vodom za piće, korišćenje vodnih snaga ili navodnjavanje;
 - regulacije vodotoka, zaštitu od poplava, odvodnjavanje; ili
 - ostale jednako važne razvojne ljudske aktivnosti u održivom razvoju;
- 2) se korisni efekti ostvareni zbog vještačkih i izmijenjenih karakteristika vodnih tijela ne mogu dostići na drugi način iz razloga tehničke neizvodljivosti ili previsokog koštanja i ako je to bolja opcija za životnu sredinu.

Pravna lica za ispitivanje kvaliteta vode

Član 85 stav 2

Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, bliže utvrđuje uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica iz stava 1 ovog člana i tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa voda.

Upravljanje rizicima od poplava

Član 95a

Rizicima od poplava upravlja se radi smanjenja štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu.

Rizicima od poplava upravlja se na osnovu plana upravljanja rizicima od poplava i drugih mjera propisanih zakonom.

Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava, utvrđenih područja značajno ugroženih od poplava, mapa opasnosti i mapa rizika od poplava.

Bliži sadržaj preliminarne procjene rizika od poplava, sadržaj i način izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, sadržaj plana iz stava 2 ovog člana, kao i način njegove pripreme, ažuriranja i implementacije propisuje Ministarstvo.

Preliminarna procjena rizika od poplava

Član 95b

Preliminarnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje, izrađuje nadležni organ uprave.

Za preliminarnu procjenu rizika od poplava za vodno područje koje je dio međunarodnog vodnog područja obezbjeđuje se razmjena informacija sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi tog vodnog područja.

Područja značajno ugrožena od poplava

Član 95c stav 1

Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava Ministarstvo određuje područja za koja postoje značajni rizici od poplava ili se njihova pojava može smatrati vjerovatnom (u daljem tekstu: područje značajno ugroženo od poplava).

Mape opasnosti od poplava i mape rizika od poplava

Član 95d

Za područja značajno ugrožena od poplava nadležni organ uprave izrađuje mape opasnosti i mape rizika od poplava, za svako vodno područje posebno.

Mape opasnosti i mape rizika od poplava izrađuju se za:

- poplave male vjerovatnoće,
- poplave srednje vjerovatnoće (povratni period 100 godina) i
- poplave velike vjerovatnoće, po potrebi.

Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za područja značajno ugrožena od poplava koja obuhvataju područja susjednih država vrši se na osnovu razmjene informacija sa tim državama.

Planovi upravljanja rizicima od poplava

Član 95e

Za područja značajno ugrožena od poplava plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na nivou vodnog područja.

Planovi upravljanja rizicima od poplava mogu se izraditi i za druga područja prema potrebi. Planove upravljanja rizicima od poplava donosi Vlada.

Plan iz stava 1 ovog člana za vodno područje koje je dio međunarodnog vodnog područja izrađuje se kao zajednički plan upravljanja rizikom od poplava država na čijoj teritoriji se nalaze djelovi tog vodnog područja.

Ukoliko plan iz stava 4 ovog člana nije sačinjen, plan upravljanja rizikom od poplava izrađuje se za dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na teritoriji Crne Gore u saradnji sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi tog vodnog područja.

Objekti i radovi za koje su vodni uslovi potrebni

Član 115

Objekti i radovi iz člana 114 stav 1 ovog zakona, za koje se moraju pribaviti vodni uslovi, su:

- 1) brane i akumulacije;
- 2) regionalni i javni vodovodi, objekti za flaširanje, odnosno pakovanje vode, objekti za tankovanje inostranih plovni objekata i odvođenje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, ako se ne radi o objektima iz tačke 26 ovog stava;
- 3) postrojenja za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu, uključujući i postrojenja za reverzibilnu osmozu;
- 4) regionalni višenamjenski hidrosistemi;
- 5) hidroelektrane, termoelektrane i rudnici;
- 6) zahvat i dovođenje vode za objekte iz člana 116 stav 1 ovog zakona iz površinskih i podzemnih voda;
- 7) objekti iz člana 116 stav 1 ovog zakona čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode;
- 8) regionalna i javna kanalizacija;
- 9) autoputevi, magistralni i regionalni putevi sa pripadajućim objektima, željeznička infrastruktura, mostovi na vodama od značaja za Crnu Goru preko 15-m, aerodromi, prevodnice, plovni putevi, luke, marine i pristaništa;
- 10) deponije za opasni otpad i deponije za dvije ili više jedinica lokalne samouprave;
- 11) uređenje vodotoka i izgradnja zaštitnih vodnih objekata na vodama od značaja za Crnu Goru;
- 12) magistralni dalekovodi, telefonsko -telegrafski i optički kablovi;
- 13) sistemi za odvođenje atmosferskih voda naselja;
- 14) magistralni naftovodi i gasovodi i podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne supstance, uključujući stanice i postrojenja za skladištenje i

pretakanje goriva motornih vozila;

- 15) rudarski, geološki i hidrogeološki istražni i eksploatacioni radovi i objekti;
- 16) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;
- 17) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionih jezera, luka i marina;
- 18) izrada planskih dokumenata za gazdovanje šumama;
- 19) eksploatacija i deponovanje na vodnom zemljištu rječnih nanosa, šljunka, pijeska, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, rječnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i vještačkih akumulacija, i na područjima ugroženim od erozije, kao i eksploatacija gline za industrijsku proizvodnju opeke i crijepa, treseta za hortikulturu i otvaranje kamenoloma za građevinarstvo, uključujući i rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline po završenoj eksploataciji;
- 20) vještačko obogaćivanje podzemnih izdani;
- 21) izgradnja ili zatrpavanje bušenih bunara, kao i drugih bušotina za potrebe rudarskih, geoloških i drugih radova;
- 22) ribnjaci, kaveži za uzgoj ribe i uzgajališta školjki, rakova i drugih morskih plodova;
- 23) sistemi za odvodnjavanje, odnosno navodnjavanje;
- 24) uređenje vodotoka i izgradnja zaštitnih-vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja;
- 25) seoski i lokalni vodovodi;
- 26) zahvat i dovođenje vode za objekte iz člana 116 stav 2 ovog zakona iz površinskih i podzemnih voda;
- 27) objekti iz člana 116 stav 2 ovog zakona čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode;
- 28) septičke jame i drugi objekti i sistemi za prikupljanje, prečišćavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;
- 29) deponije za neopasni otpad;
- 30) lokalni, nekategorisani i šumski putevi sa pripadajućim objektima i mostovi na vodama od lokalnog značaja;
- 31) podzemne komunalne i lokalne elektroprenosne i telefonsko - telegrafске mreže;
- 32) sadenje drveća i žbunastog bilja i njihova sječa u koritu za veliku vodu i na obali;
- 33) promjena katastarske kulture zemljišta na erozivnom području;
- 34) vodenice i objekti na vodi;
- 35) drugi objekti i radovi na vodnom dobru koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promjene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim.

Ako se u postupku izdavanja vodnih uslova utvrdi da objekti i radovi iz stava 1 ovog člana ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu ili da na njih ne može uticati vodni režim, organ nadležan za izdavanje vodnih uslova obavještava investitora da vodni uslovi nijesu potrebni, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pribavljanje vodne dozvole

Član 120 stav 2

Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda i ispuštanja otpadnih voda, način i uslovi skladištenja i ispuštanja opasnih i drugih materija koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge djelatnosti, odnosno radove kojima se utiče na vodni režim.

Objekti i radovi za koje koncesija nije potrebna

Član 135

Izuzetno od čl. 133 i 134 ovog zakona, za izvršenje radova i izgradnju i korišćenje objekata u skladu sa planovima nadležnih organa koji upravljaju javnim vodnim dobrom na određenom području, koncesija nije potrebna ukoliko su investitori ili izvršioci javna preduzeća i privredna društva koja je država ili jedinica lokalne samouprave za tu namjenu osnovala, odnosno kojima je povjerila obavljanje određene javne funkcije za koju se javno vodno dobro koristi.

Ministarstvo i drugi nadležni organi

Član 151 stav 4

Uslovi koje moraju ispunjavati ovlašćena pravna lica iz stava 3 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Obavljanje poslova iz vodne djelatnosti

Član 154 stav 2

Kada je osnivač privrednog društva ili drugog pravnog lica (javnog preduzeća) iz stava 1 ovog člana Crna Gora ili jedinica lokalne samouprave o njihovom osnivanju odlučuje Vlada, odnosno nadležni organ lokalne samouprave.

Vodni informacioni sistemi

Član 159 stav 3

Vodni informacioni sistem sadrži i inventar emisija, ispuštanja svih prioriternih i zagađujućih supstanci utvrđenih propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona za svako vodno područje ili dio vodnog područja uključujući njihove koncentracije u sedimentu i bioti na osnovu podataka prikupljenih u skladu sa čl. 83 i 83a ovog zakona.

Član 162

Inspektor za vode odnosno nadležni inspektor lokalne uprave vrši, naročito, nadzor:

- 1) nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promjene u prirodnom ili vještački uspostavljenom vodnom režimu;
- 2) vodnih akata, dokumentacije za odbranu od poplava, katastarsa voda, zagađivača voda, bujičnih tokova i vodnih objekata, akata u racionalizaciji potrošnje vode (dokumenti iz oblasti komunalne djelatnosti), poslovnih knjiga i ostalih dokumenata;
- 3) ispunjenosti uslova iz vodnih akata, kao i kontrolu da li je način iskorišćavanja vodnih objekata i postrojenja u skladu sa izdatim vodnim saglasnostima, odnosno vodnim dozvolama i potvrđama;
- 4) funkcionisanja uređaja na vodnim objektima od javnog interesa, kao i na drugim objektima i postrojenjima čijim neodgovarajućim radom može biti ugrožen režim voda;
- 5) režima i kvaliteta voda u vodotocima, jezerima, priobalnom moru i podzemnim vodama, na osnovu podataka organa državne uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove i drugih ovlašćenih pravnih lica iz člana 85 ovog zakona;
- 6) funkcionisanja, ispravnosti i efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda;

- 7) naftovoda, spojnice brodova sa uređajima na obali, kao i uređaja za prihvatanje, preradu i čuvanje mineralnih ulja;
- 8) poštovanja propisanog vodnog režima u pogledu obezbjeđenja ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od zahvata vode.

2003-A-11

Član 164

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) vodne objekte iz člana 35 ovog zakona, odnosno pojedine njihove djelove od čijeg pravilnog funkcionisanja zavisi bezbjednost ljudi i imovine ne atestira od strane ovlašćenih institucija pri njihovom puštanju u pogon i u propisanim rokovima tokom upotrebe (član 37);
- 2) ne vrši ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje na vodozahvatima (član 51 stav 1 tačka 1);
- 3) prilikom zahvatanja površinskih voda nizvodno od zahvata ne obezbijedi ekološki prihvatljiv protok (član 54 stav 1);
- 4) supstance koje mogu zagaditi vodu, prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik, djelimično ili potpuno ne odstrani ili otpadnu vodu ispušta neposredno u prijemnik, a ne obezbijedi njeno prečišćavanje ili ne izgradi ili ne održava uređaje za prečišćavanje otpadnih voda koje ispušta u javnu kanalizaciju radi njihovog prečišćavanja (član 80 st. 1, 2 i 3);
- 5) vrši određenu vrstu (fizičko-hemijskih, hidroloških, mikrobioloških, hidrobioloških, radioloških, ekotoksikoloških i opasnih supstanci) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, a da za to ne ispunjava propisane uslove (član 85 st. 1 i 2);
- 6) Ministarstvu, nadležnom organu uprave, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i organu državne uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove ne dostavi jednom mjesečno rezultate ispitivanja, a obavještenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana (član 85 stav 4);
- 7) odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda o nastupanju zagađenja ne obavjesti Ministarstvo, nadležni organ uprave, ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i jedinicu lokalne samouprave na području pojave zagađenja ili neprekidno ne prati kretanje talasa odnosno pojave havarijskog zagađenja vode duž vodotoka, jezera ili priobalnog mora sve do trenutka prestanka havarijskog zagađenja i o tome ne obavijesti te organe (član 86 st. 1 i 2);
- 8) sa obalnog pojasa ili u zoni izvorišta ispušta: mineralna ulja koja direktno ili indirektno dospijevaju u vode; mineralna ulja koja potiču od bilo kog uređaja za prebacivanje na plovni objekat ili sa njega ili druge supstance koje direktno potiču ili su vezane za istraživanje, iskorišćavanje i preradu na obalnom pojasu, a koje mogu direktno ili indirektno dospjeti u vode (član 87 stav 1);
- 9) za pristaništa i luke ne postavi potrebne uređaje za preuzimanje otpadnih mineralnih ulja, uljnih smješa, otpadnih voda i drugih otpadnih materija sa plovnih objekata, u skladu sa zakonom (član 88 stav 1);
- 10) naftovode, spojnice brodova sa uređajima na obali, kao i uređaje za prihvatanje, preradu i čuvanje mineralnih ulja ne izgradi, obezbijedi ili održava tako da onemogućiti oticanje i curenje ulja u vode (član 89);
- 11) akumulacione i retenzione basene ne održavaju i koriste na način kojim se obezbjeđuje prihvatanje poplavnih talasa; za upravljanje akumulacijama

namijenjenim zaštiti od poplava, a posebno višenamjenskim akumulacijama, ne izrade operativna uputstva ili u periodu vanredne odbrane od poplava ne dostavljaju organu državne uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i glavnom rukovodiocu za zaštitu od štetnog dejstva voda, podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena svakodnevno (član 101 st. 1, 2 i 4);

- 12) vrši izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja, kao i, izvođenje drugih radova za koje su potrebni vodni uslovi bez vodne saglasnosti ili suprotno vodnoj saglasnosti (član 118 stav 1);
- 13) pravo stečeno na osnovu vodne saglasnosti, bez saglasnosti nadležnog organa koji je izdao vodnu saglasnost, prenese na drugo lice (član 119 stav 1);
- 14) koristi objekte i postrojenja, za koje je potrebna vodna saglasnost, bez vodne dozvole ili suprotno vodnoj dozvoli (član 120 stav 1);
- 15) pravo stečeno na osnovu vodne dozvole prenese na drugog korisnika bez saglasnosti organa koji je vodnu dozvolu izdao (član 121 stav 1);
- 16) odobrenje za upotrebu objekata, postrojenja ili radova iz člana 125 stav 2 ovog zakona izda, odnosno pribavi bez prethodno pribavljene potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću (član 125 st. 2 i 3);
- 17) radi otklanjanja opasnosti od prijetjećeg ili već nastalog poremećaja u vodnom režimu, kao i radi uspostavljanja stanja u skladu sa uslovima iz vodne dozvole ne postupi u skladu sa vodnim nalogom (član 126);
- 18) vrši korišćenje javnog vodnog dobra za privredne i druge aktivnosti na vodama i vodnom zemljištu za neku od namjena iz člana 134 ovog zakona bez odluke o dodjeli koncesije (član 136).

Novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 i 17 ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 800 eura do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 12 i 18 ovog člana, pored novčane kazne, učiniocu će se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršaja.

Član 165

Novčanom kaznom od 1.200 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) proda vodno zemljište, a prethodno ne ponudi nadležnom organu uprave, odnosno nadležnom organu lokalne uprave (član 17 stav 2);
- 2) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, "Sl. list CG", br. 48/15)
- 3) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, "Sl. list CG", br. 48/15)
- 4) u komisiju za tehnički pregled vodnih objekata ne obezbijedi učešće lica koje odredi nadležni organ za izdavanje vodnih akata za objekat za koji se tehnički pregled traži (član 38 stav 2);
- 5) obavlja poslove vodosnabdijevanja bez pribavljenog rješenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske sposobnosti (član 50 st. 2 i 4);
- 6) ne postavi uređaje ili ne obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu ili ne preduzima mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja za stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvantiteta i kvaliteta vode ili podatke o tome ne

- dostavlja periodično nadležnom organu uprave radi vođenja evidencije u informacionom sistemu (član 51 st. 1, 2 i 3);
- 7) vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje i kupanje, a nije upisano u Centralni registar Privrednog suda ili nema odgovarajuće ovlaštenje, odnosno akreditaciju za obavljanje tih poslova (član 52 stav 3);
 - 8) ne prati kvantitativne i kvalitativne parametre površinskih i podzemnih voda ili praćenje tih parametara ne vrši prema godišnjem programu koji donosi Vlada (član 58 st. 2 i 3);
 - 9) kvalitativne i kvantitativne parametre voda koji se odnose na korišćenje i zaštitu površinskih i podzemnih voda ne učini dostupnim javnosti (član 58 stav 4);
 - 10) koristi vodu za navodnjavanje poljoprivrednih kultura koja nije propisanog kvaliteta (član 61 stav 1);
 - 11) vrši eksploataciju rječnih nanosa, a nije registrovano za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda, nema najmanje jedno zaposleno lice odgovarajuće struke ili ne posjeduje odgovarajuću mehanizaciju (član 69 stav 1);
 - 12) vrši eksploataciju rječnih nanosa, a ne vodi urednu evidenciju o vrsti i količini izvađenog rječnog nanosa ili podatke o vrsti i količini izvađenog materijala ne dostavlja nadležnom organu uprave, odnosno nadležnom organu lokalne uprave (član 69 stav 2);
 - 12a) izvrši neku od zabranjenih radnji iz člana 79 stav 1 ovog zakona;
 - 13) prilikom ispuštanja ili odlaganja materije dovede do neposredne opasnosti od zagađenja površinske ili podzemne vode, a ne preduzme mjere potrebne za sprječavanje, smanjenje i sanaciju zagađenja voda, ne planira sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje ili ne nadoknadi pričinjenu štetu (član 81 stav 1);
 - 14) vodne objekte za zaštitu voda koje je za svoje potrebe izgradilo, u skladu sa ovim zakonom, ne održava u funkcionalnom stanju (član 82 stav 6);
 - 15) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, "Sl. list CG", br. 48/15)
 - 16) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, "Sl. list CG", br. 48/15)
 - 16a) ne postavi uređaj za mjerenje, ne mjeri količine ili ne ispituje kvalitet otpadnih voda, kao i njihov uticaj na prijemnik i podatke ne dostavlja nadležnom organu uprave (član 84 stav 1);
 - 16b) ne održava uređaje za prečišćavanje otpadnih voda ili mjerni uređaj u ispravnom stanju, ne obezbijedi njihovo redovno funkcionisanje i ne vodi dnevnik rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (član 84 stav 2);
 - 17) na plovnom objektu ne vodi knjigu ulja u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima (član 90);
 - 18) odmah ne prijavi ministarstvu nadležnom za pomorstvo, nadležnim inspekcijskim organima ili organu državne uprave nadležnom za poslove policije, ako primjeti da je došlo do zagađenja voda u vodotoku, jezeru ili priobalnom moru (član 91);
 - 19) ne dostavlja organu državne uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i glavnom rukovodiocu za zaštitu od štetnog dejstva voda podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionog basena jedanput nedeljno, a u periodu vanredne odbrane od poplava svakodnevno (član 101 stav 4);
 - 20) građenje zaštitnih vodnih objekata i izvođenje zaštitnih radova ne vrši u skladu sa planom upravljanja vodama (član 102 stav 3);

- 21) na erozivnom području ne izvršava mjere i neophodne radove koje mu u vezi sa zaštitom od erozija i bujica odredi nadležni organ lokalne uprave (član 103 st. 2 i 3);
- 22) na erozivnom području ne gradi i održava zaštitne objekte ili ne izvodi zaštitne radove u skladu sa zakonom (član 104 stav 1);
- 23) izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata, izvođenje geoloških istraživanja i drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, bez pribavljenih vodnih uslova (član 114 stav 1);
- 24) za vodne objekte iz člana 35 ovog zakona, koje je izgradilo sopstvenim sredstvima, podatke za katastre ne dostavlja nadležnom organu uprave (član 130 stav 4);
- 25) Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, "Sl. list CG", br. 48/15)
- 26) izvrši neku od zabranjenih radnji na vodnim objektima ili vodnom dobru iz člana 141 ovog zakona;
- 27) izvrši neki od zabranjenih radova na erozivnom području iz člana 142 ovog zakona;
- 28) ne postupi u skladu sa nekim od ograničenih prava iz člana 143 ovog zakona;
- 29) ne izvrši neku od obaveza iz člana 144 ovog zakona;
- 30) ne izgradi dodatni sistem zaštite ili naknadi povećane troškove pravnom licu koje preduzima dodatne mjere zaštite od štetnog dejstva voda; ne učestvuje u održavanju zaštitnih objekata ili ne učestvuje u sprovođenju odbrane od poplava (član 145);
- 31) ne dozvoli da preko njegovog zemljišta drugi vlasnik, odnosno korisnik izvodi radove odvođenja, odnosno dovodenja vode do svog zemljišta, ukoliko ne postoji cjelishodnije tehničko ili ekonomsko rješenje (član 146);
- 32) na erozivnom području, na svom obradivom poljoprivrednom zemljištu ne postupi u skladu sa nekom od obaveza iz člana 148 ovog zakona;
- 33) se na izgrađeni objekat za vodosnabdijevanje priključi bez pribavljenog odobrenja (član 149 stav 2);

Novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 10, 12a, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 600 eura do 4.000 eura.

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Broj: 327-21/B-L8
Podgorica, 14. 06. 2018. 20. god.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-8807/1

Podgorica, 07. jun 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
- n/r ministra, mr Milutina Simovića -

Poštovani gospodine Simoviću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 327-21/18-15 od 29. maja 2018. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da će implementacija predloženih izmjena i dopuna zahtijevati izdvajanje dodatnih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Dodatna finansijska sredstva neophodno je obezbijediti po osnovu člana 9 koji se odnosi na sprovođenje godišnjeg programa monitoringa voda koji vrši organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove, odnosno akreditovano pravno lice za obavljanje tih poslova.

U skladu sa dostavljenom procjenom fiskalnog uticaja ove odrebe, za sprovođenje programa monitoringa neophodno je obezbijediti sredstva u iznosu od 128.847,00€ u 2019. godini, 219.270,00€ u 2020. i 282.704,00€ u 2021. godini. U tekućoj godini, sredstva za ove namjene, obezbijeđena su kroz IPA projekat "Jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori" u iznosu od 250.000,00€.

Pored navedenog, članom 31 Predloga zakona, predviđeno je osnivanje Savjeta za vode radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim pitanjima i za pružanje stručne pomoći u postupku donošenja odluka iz oblasti voda. Sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno, sredstva neophodna za sprovođenje predloženih izmjena i dopuna, potrebno je uklopiti u sredstva koja će Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja odnosno Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, biti planirana godišnjim zakonima o budžetu, unarednom srednjoročnom periodu.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama*.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi daljeg usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije. Polazeći od navedenog, izvršene su izmjene i dopune važećeg Zakona o vodama na način da iste obuhvate odredbe koje će biti preciznije usaglašene sa odgovarajućim direktivama Evropske unije, kao i druge odgovarajuće intervencije koje imaju za cilj preciziranje određenih zakonskih rješenja radi obezbjeđenja njihove adekvatne primjene, vodeći računa i o odgovarajućem institucionalnom aspektu nužnom za funkcionisanje ustanovljenog sistema u cjelini. Donošenjem ovog zakona stvara se i potreban pravni okvir za donošenje nedostajućih podzakonskih akata, kao i usklađivanje već donešenih, a za koje je ocijenjeno da postoji potreba za tim. - Nedovoljna usaglašenost sa EU legislativom. - Posljedica problema je otežano implementiranje nacionalnog zakonodavstva. - Oštećena je država Crna Gora, zbog nepostojanja mehanizama za rješavanje pitanja koja se odnose na upravljanje vodama. - U slučaju opcije "status quo" stanje u ovoj oblasti bi stagniralo.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. Donošenjem novog Zakona postiže se opšti cilj usaglašavanja sa Direktivama o vodi. Konkretniji cilj je sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda uticaja, odnosno, stvaranje uslova za razumno i pravično korišćenje voda.	

- Programom rada Vlade za II kvartal 2018. godine predviđeno je donošenje ovog zakona.
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju?
- Ne postoje druge opcije osim donošenje novog Zakona o vodama. - Vidjeti prethodni odgovor.
4. Analiza uticaja - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Rješenja u propisu uticaće na unaprijeđenje u upravljanju vodama. Ne postoji negativan uticaj. - Nema troškova za građane i privredu. - Vidjeti prethodni odgovor. - Propis ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata. Propis neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.
5. Procjena fiskalnog uticaja - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?

- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**
- **Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.**

- Za sprovođenje ovog propisa potrebno je obezbijediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.
Za 2019. god - 128 847€; Za 2020. god - 219 270€; Za 2021. god - 282 704€.
- Obezbijenje finansijskih sredstava nije jednokratno već je potrebno svake godine obezbijediti sredstva za monitoring voda. Za 2018. godinu obezbijedena su sredstva preko IPA projekta "Jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori" u iznosu od 250 000 €.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Vidjeti odgovor iz druge alineje.
- Predviđeno je donošenje Programa monitoringa za vode iz kojeg proizilaze finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- **Vidjeti odgovor na prvo pitanje.**
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Nisu postajale sugestije Ministarstva finansija.
- Vidjeti prethodni odgovor.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**
- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.
- Nisu vršene konsultacije.
- Vidjeti prethodni odgovor.

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka za implementaciju propisa.
- Mjere koje će biti preduzete tokom primjene propisa su donošenje podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o vodama.
- Broj donijetih propisa i stepen usklađenosti sa EU legislativom.
- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za vode i nadležni organ lokalne uprave u okviru utvrđenih nadležnosti biće zaduženi za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.

Datum i mjesto

Podgorica, 29. maj 2018.





Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
Broj 327-21/18-31
Podgorica, 20. 06. 2018.

Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Br. 01-004-105/2

Podgorica, 6. jul 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
n/r ministru Milutinu Simoviću

Poštovani gospodine Simoviću,

Dopisom broj 327-21/18-30 od 5. jula 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržajem predloga propisa, koji sledi s nadležnostima definisanim članom 8 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ("Službeni list CG", br. 9/12, 15/14, 19/17 i 33/18), Kancelarija za evropske integracije je saglasna s navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem.

Glavni pregovarač
Aleksandar Delićević

- Sastavlja: Nina Lakić, samostalna savjetnica I
- Odobrila: Kerenka Vulićević, načelnica Odsjeka

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPR/IU/PZ/18/14
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Water	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Sektor za vodoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Momčilo Blagojević v.d. Generalnog direktora u Direktoratu za vodoprivredu t: + 382 20 482 260; m: + 382 68 068 890	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zorica Đuranović 020 482 261, zorica.djuranovic@mpr.gov.me Dragana Đukić 020 482 260, dragana.djukic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i organ lokalne uprave u okviru utvrđenih nadležnosti	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII Politike saradnje, član 111 Životna sredina		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	27 Životna sredina; 2. Planovi i potrebe; 2.2 Zakonodavni okvir, B) Kvalitet voda	
- Rok za donošenje propisa	2018/IV	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

32007L0060

Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava / Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks, OJ L 288, 6.11.2007

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

31991L0271

Direktiva Savjeta 91/271/EEZ od 21. maja 1991.godine koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda / Council Directive 91/271/EEZ of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment, OJ L 135, 30.5.1991

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32006L0007

Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006.godine o upravljanju kvalitetom voda za kupanje, o ukidanju Direktive 76/160/EEZ / Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEZ, OJ L 64, 4.3.2006

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32000L0060

Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ od 23. oktobra 2000. o uspostavljanju okvira za djelovanje zajednice u oblasti politike voda / Directive 2000/60/EZ of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s Direktivom 2006/7/EZ će se postići donošenjem Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje (Rok: IV kvartal 2020).

Potpuna usklađenost s Direktivom 2000/60/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju statusa voda i sprovođenju monitoringa (rok: IV kvartal 2020), kao i donošenjem Planova upravljanja vodama (IV kvartal 2021).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / glavni pregovarač
Datum: 03.07.2018.	Datum:

Prilog obrascu:
1. Prevodi propisa Evropske unije

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPR/TU/PZ/18/14		MPR/IU/PZ/18/14		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava- 32007L0060				
Direktiva Savjeta 91/271/EEZ od 21. maja 1991.godine koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda- 31991L0271				
Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006.godine o upravljanju kvalitetom voda za kupanje, o ukidanju Direktive 76/160/EEZ- 32006L0007				
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ od 23. oktobra 2000. o uspostavljanju okvira za djelovanje zajednice u oblasti politike voda -32000L0060				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Water		
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpunosti usklađenosti
Direktiva 2007/60/EZ				
POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Svrha ove Direktive je uspostavljanje okvira za procjenu i upravljanje rizicima od poplava sa ciljem smanjivanja štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, životnu srednu, kulturnu baštinu i privredu u Zajednici.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 95a, st. 1 i 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	

Član 2 Za potrebe ove Direktive, pored definicija „rijeke“, „riječnog sliva“, „podsliva“ i „vodnog područja“ utvrđenih članom 2 Direktive 2000/60/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5, stav tač. 58, 60, 61 i 80 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)
„poplava“ znači privremena pokrivenost vođom zemljišta koje obično nije prekriveno vodom. To uključuje poplave koje uzrokuju rijeke, planinski potoci, efemerni vodotoci Sredozemlja, i poplave mora na priobalnim područjima, a može isključivati poplave iz kanalizacionih sistema. „poplavni rizik“ znači kombinacija vjerovatnoće poplavnog događaja i potencijalnih štetnih posljedica poplavnog događaja po zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5, stav tač. 49 i 50 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)
Član 3 1. Za potrebe ove Direktive, zemlje članice će koristiti mjere predviđene Članom 3(1), (2), (3), (5) i (6) Direktive 2000/60/EZ. 2. Međutim, za implementaciju ove Direktive zemlje članice mogu: a) imenovati nadležna tijela koja se razlikuju od onih utvrđenih u skladu sa članom 3(2) Direktive 2000/60/EZ, b) identifikovati određena priobalna područja ili pojedine riječne slivove i dodijeliti ih jedinici upravljanja različitoj od one određene u skladu sa članom 3(1) Direktive 2000/60/EZ. 3. U tim slučajevima, zemlje članice će, do 26. maja 2010. godine, Komisiji dostaviti informacije navedene u Aneksu I Direktive 2000/60/EZ. U tu svrhu, svako pozivanje na nadležne organe i vodna područja smatraće se pozivanjem na nadležne organe i jedinicu upravljanja navedene u ovom članu. Zemlje članice će obavijestiti Komisiju o svim promjenama u informacijama pruženim u skladu sa ovim stavom u roku od tri	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8, 21, 151 i 157 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)

mjeseca od stupanja na snagu takve promjene.				
POGLAVLJE II PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA Član 4 1. Zemlje članice će, za svako vodno područje ili jedinicu upravljanja iz člana 3(2)(b) ili dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na njihovoj teritoriji izvršiti preliminarnu procjenu rizika od poplava u skladu sa stavom 2 ovog člana. 2. Na osnovu raspoloživih ili lako dostupnih informacija, kao što su evidencije i studije o dugoročnim događajima, naročito o uticaju klimatskih promjena na pojavu poplava, potrebno je izvršiti preliminarnu procjenu rizika od poplava kako bi se napravila procjena potencijalnih rizika. Procjena mora obuhvatiti najmanje sljedeće: a. karte vodnog područja u odgovarajućoj razmjeri koje uključuju granice riječnih slivova, podslivova i, gdje je to relevantno, priobalnih područja, sa prikazom topografije i upotrebe zemljišta, b. opis poplava koje su se dešavale u prošlosti i koje su imale značajne negativne efekte na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu i za koje je vjerovatnoća sličnih budućih događaja i dalje relevantna, uključujući njihov obim i puteve oticanja poplavnih voda i procjenu negativnih efekata koje su uzrokovala, c. opis značajnih poplava u prošlosti, kada se mogu predvidjeti značajne štetne posljedice sličnih budućih događaja, - i, zavisno od specifičnih potreba zemalja članica, uključivaće: procjenu mogućih štetnih posljedica budućih poplava po zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu, uzimajući u obzir u najvećoj mogućoj mjeri, pitanja kao što su topografija, položaj vodotoka i njihove opšte hidrološke i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 95b 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) i Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	

geomorfološke karakteristike, uključujući poplavna područja kao prirodna područja retencije, efikasnost postojeće infrastrukture za odbranu od poplava koju je izgradio čovjek, položaj naseljenih područja, područja privrednih aktivnosti i dugoročni razvoj događaja, uključujući efekte klimatskih promjena na pojavu poplava. 3. Kod međunarodnih vodnih područja ili jedinica upravljanja iz člana 3(2)(b) koje se dijele s drugim zemljama članicama, zemlje članice će obezbijediti razmjenu relevantnih informacija između dotičnih nadležnih tijela. 4. Zemlje članice moraju završiti preliminarnu procjenu rizika od poplava do 22. decembra 2011. godine.				
Član 5 Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava navedene u članu 4, zemlje članice će za svako vodno područje ili jedinicu upravljanja navedenu u članu 3(2)(b) ili dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na njihovoj teritoriji identifikovati ona područja za koja smatraju da postoje značajni rizici od poplava ili čije se javljanje može smatrati vjerovatnim. Identifikaciju područja, iz stava 1, koja pripadaju međunarodnom vodnom području ili jedinici upravljanja iz člana 3(2)(b) koja se dijeli s drugom zemljom članicom koordiniraće dotične zemlje članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 95c Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
POGLAVLJE III KARTE OPASNOSTI OD POPLAVA I KARTE RIZIKA OD POPLAVA Član 6 1. Zemlje članice će, na nivou vodnog područja ili jedinice upravljanja iz člana 3(2)(b) izraditi karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava u razmjeri koja najviše odgovara područjima identifikovanim Članom 5(1). 2. Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava za područja utvrđena Članom 5, koja su zajednička sa drugim zemljama članicama, podliježe prethodnoj razmjeni informacija između dotičnih zemalja članica. 3. Karte opasnosti od poplava obuhvataju geografska područja	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 95d Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) i Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika	

koja bi mogla biti poplavljena u skladu sa sljedećim scenarijima: a. poplave male vjerojatnoće ili scenariji ekstremnih događaja, b. poplave srednje vjerojatnoće (vjerovatan period povraćaja ≥ 100 godina), c. poplave velike vjerojatnoće, po potrebi.			od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	
4. Za svaki scenario naveden u stavu 3 treba navesti sljedeće elemente: a. obim poplave, b. dubinu vode, odnosno vodostaj, c. brzinu toka, odnosno, relevantni protok vode. 5. Karte rizika od poplava moraju prikazati moguće štetne posljedice povezane sa scenarijima navedenim u stavu 3 i biti iskazane u odnosu na: a. okviran broj potencijalno pogođenog stanovništva, b. vrstu privredne aktivnosti na potencijalno pogođenom području, c. instalacije navedene u Aneksu I Direktive Savjeta 96/61/EC od 24. septembra 1996. o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađenja koje bi moglo izazvati iznenadno zagađenje u slučaju poplava, i potencijalno pogođena zaštićena područja utvrđena Aneksom IV(1)(i), (iii) i (v) Direktive 2000/60/EZ, d. ostale informacije koje zemalja članica smatra korisnim, kao što su navođenje područja na kojima se mogu javiti poplave s visokim sadržajem transportovanih sedimenata i otpada i informacije o ostalim značajnim izvorima zagađenja. 6. Zemlje članice mogu da odluče da za priobalna područja na kojima postoji odgovarajući nivo zaštite, izrada karata opasnosti od poplava bude ograničena na scenario iz stava 3(a). 7. Zemlje članice mogu odlučiti da za područja na kojima do poplava dolazi iz izvora podzemnih voda izrada karata opasnosti od poplava bude ograničena na scenario iz stava	Član 25 U članu 95d poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Mape opasnosti i mape rizika od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja.“ Mape opasnosti od poplava i mape rizika od poplava Član 95d Za područja značajno ugrožena od poplava nadležni organ uprave izrađuje mape opasnosti i mape rizika od poplava, za svako vodno područje posebno. Mape opasnosti i mape rizika od poplava izrađuju se za: - poplave male vjerojatnoće, - poplave srednje vjerojatnoće (povratni period 100 godina) i - poplave velike vjerojatnoće, po potrebi. Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za područja značajno ugrožena od poplava koja obuhvataju područja susjednih država vrši se na osnovu razmjene informacija sa tim državama.	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	

3(a). 8. Zemlje članice moraju osigurati da se karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava izrade do 22. decembra 2013. godine.				
POGLAVLJE IV PLANOVI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA Član 7 1. Na osnovu karata navedenih u članu 6, zemlje članice će utvrditi planove upravljanja rizicima od poplava koordinirane na nivou vodnog područja ili jedinice upravljanja iz člana 3(2)(b) za područja identifikovana Članom 5(1) i područja obuhvaćena Članom 13(1)(b), u skladu sa stavovima 2 i 3 ovog člana. 2. Zemlje članice će postaviti odgovarajuće ciljeve za upravljanje rizicima od poplava za područja utvrđena Članom 5(1) i područja obuhvaćena Članom 13(1)(b), usmjeravajući se na smanjivanje mogućih štetnih posljedica poplava za zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu, i u slučaju da je to potrebno, usmjeravajući se i na ne-građevinske inicijative i/ili na smanjivanje vjerovatnoće poplavlivanja. 3. Planovi upravljanja rizicima od poplava moraju obuhvatati mjere za postizanje ciljeva postavljenih u skladu sa stavom 2, kao i komponente utvrđene u Dijelu A Aneksa. Planovi upravljanja rizicima od poplava moraju uzeti u obzir relevantne aspekte, kao što su troškovi i koristi, obim poplava i putevi oticanja poplavnih voda i područja koja imaju mogućnost zadržavanja poplavnih voda, kao što su prirodna poplavna područja, ciljevi zaštite životne sredine propisani Članom 4 Direktive 2000/60/EZ, upravljanja zemljištem i vodama, prostornog planiranja, upotrebe zemljišta, očuvanja prirode, plovidbe i lučke infrastrukture. Planovi upravljanja rizicima od poplava moraju obuhvatiti sve aspekte upravljanja rizicima od poplava, usmjeravajući se na prevenciju, zaštitu, pripravnost, uključujući i prognoze poplava i sisteme ranog uzbunjivanja, uzimajući u obzir karakteristike datog riječnog sliva ili podsliva. Planovi upravljanja rizicima od	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i čl. 95e Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) i Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	

poplava mogu obuhvatiti i promovisanje održivih praksi upotrebe zemljišta, bolje zadržavanje vode, kao i kontrolisano plavljenje određenih područja u slučaju poplavnog događaja. 4. U interesu solidarnosti, planovi upravljanja rizicima od poplava utvrđeni u jednoj državi članici ne smiju uključivati mjere koje svojim obimom i uticajem znatno povećavaju rizike od poplava uzvodno ili nizvodno u drugim državama na istom riječnom slivu ili podslivu, osim ako su te mjere koordinirane i ako su dotične zemlje članice usaglasile dato rješenje u okviru člana 8. 5. Zemlje članice će osigurati da se planovi upravljanja rizicima od poplava izrade i objave do 22. decembra 2015. godine.				
Član 8 1. Za vodna područja ili jedinice upravljanja iz člana 3(2)(b) koje se u potpunosti nalaze unutar njihove teritorije, zemlje članice moraju osigurati izradu samo jednog plana upravljanja rizicima od poplava ili seta planova upravljanja poplavnim rizicima usklađenih na nivou vodnog područja. 2. Kada se međunarodno vodno područje ili jedinica upravljanja iz člana 3(2)(b) u potpunosti nalazi na teritoriji Zajednice, zemlje članice moraju osigurati koordinaciju s ciljem izrade jednog međunarodnog plana upravljanja rizicima od poplava ili seta planova upravljanja rizicima od poplava usklađenih na nivou međunarodnog vodnog područja. U slučajevima kada se takvi planovi ne izrade, zemlje članice moraju izraditi planove upravljanja rizicima od poplava koji obuhvataju barem one dijelove međunarodnog vodnog područja koje pripada njihovoj teritoriji, koji su u najvećoj mogućoj mjeri koordinirani na nivou međunarodnog vodnog područja. 3. Kada se vodno područje ili jedinica upravljanja iz člana 3(2)(b) proteže izvan granica Zajednice, zemlje članice moraju težiti izradi jednog međunarodnog plana upravljanja rizicima od poplava ili setu planova upravljanja rizicima od poplava usklađenih na nivou međunarodnog vodnog područja. Kada to nije moguće, na dijelove međunarodnog vodnog područja na	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 95e Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	

njihovoj teritoriji primjenjivaće se stav 2 4. Planovi upravljanja rizicima od poplava navedeni u stavovima 2 i 3 se, kada to države koje dijele podsliv smatraju odgovarajućim, dopunjuju detaljnijim planovima upravljanja rizicima od poplava usklađenim na nivou međunarodnih podslivova.				
5. Kada zemlja članica identifikuje neko pitanje koje ima uticaja na upravljanje rizicima od poplava njenih voda, a to pitanje data članica ne može riješiti, ona može to pitanje podnijeti Komisiji i bilo kojoj zainteresovanoj zemlji članici i dati preporuke za rješenje tog pitanja. Komisija mora u roku od šest mjeseci odgovoriti na svaki izvještaj ili preporuke zemalja članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE V KOORDINIRANOST SA DIREKTIVOM 2000/60/EZ, INFORMISANJE I KONSULTOVANJE JAVNOSTI Član 9 Zemlje članice moraju preduzeti odgovarajuće korake radi koordiniranja primjene ove direktive i Direktive 2000/60/EZ, usmjeravajući se na prilike za poboljšanje efikasnosti, razmjenu informacija i ostvarivanja zajedničkih sinergija i koristi, uzimajući u obzir ciljeve zaštite životne sredine utvrđene Članom 4 Direktive 2000/60/EZ, Načelito: 1. Izrada prvih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava i njihove naknadne revizije iz članova 6 i 14 ove direktive se vrše na način koji omogućava da su informacije koje sadrže u skladu sa relevantnim informacijama iznesenim u skladu s Direktivom 2000/60/EZ. Karte se usklađuju sa i mogu biti uključene u revizije predviđene Članom 5(2) Direktive 2000/60/EZ. 2. Izrada prvih planova upravljanja rizicima od poplava i njihove kasnije revizije navedene u članovima 7 i 14 ove direktive se vrši u koordinaciji sa, i mogu biti uključeni u revizije planova upravljanja riječnim slivom predviđene Članom 13(7) Direktive 2000/60/EZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	

3. Aktivno učestvovanje svih zainteresovanih strana prema članu 10 ove Direktive koordinira se, po potrebi, s aktivnim učešćem zainteresovanih strana u skladu sa članom 14 Direktive 2000/60/EZ.				
Član 10 1. U skladu sa važećom legislativom Zajednice, zemlje članice moraju javnosti staviti na raspolaganje preliminarnu procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava i planove upravljanja rizicima od poplava. 2. Zemlje članice moraju podsticati aktivno učestvovanje zainteresovanih strana u izradi, reviziji i ažuriranju planova upravljanja rizicima od poplava navedenih u Poglavlju IV.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 95f Zakona o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07 i „Sl. list CG”, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
POGLAVLJE VI MJERE IMPLEMENTACIJE I IZMJENE Član 11 Član 12 POGLAVLJE VII PRELAZNE MJERE Član 13	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE VIII PREGLEDI, IZVJEŠTAJI I ZAVRŠNE ODREDBE Član 14 1. Preliminarna procjena rizika od poplava ili procjena i odluke iz člana 13(1) biće pregledane i, prema potrebi, ažurirane, do 22. decembra 2018. i svakih šest godina nakon toga. 2. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava pregledaće se i, prema potrebi, ažurirati, do 22. decembra 2019. godine i svakih šest godina nakon toga. 3. Plan(ovi) upravljanja rizicima od poplava biće pregledan(i) i, prema potrebi, ažuriran(i), uključujući komponente navedene u dijelu B Aneksa, do 22. decembra 2021. godine i na svakih šest godina nakon toga. 4. Vjerovatni uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava uzima se u obzir prilikom pregleda navedenih u stavovima 1 i 3.	Član 23 U članu 95b poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: „Preliminarna procjena rizika od poplava obavezno se preispituje po isteku šest godina od dana njene izrade, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava.” Član 25 U članu 95d poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Mape opasnosti i mape rizika od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja.” Član 26 U članu 95e stav 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa planom	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG”, br. 69/15)	

	upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona.“. Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase: „Planovi upravljanja rizicima od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava. Planove upravljanja rizicima od poplava nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihovog objavljivanja, a preliminarnu procjenu rizika od poplava, mape opasnosti i mape rizika od poplava u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade.“			
Član 15 1. Zemlje članice moraju preliminarnu procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava i planove upravljanja rizicima od poplava navedene u članovima 4, 6 i 7, kao i njihov pregled, odnosno njihove ažurirane verzije, staviti na raspolaganje Komisiji u roku od tri mjeseca nakon datuma navedenih u članovima 4(4), 6(8), 7(5), odnosno, 14.	Član 26 U članu 95e stav 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa planom upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona.“. Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase: „Planovi upravljanja rizicima od poplava obavezno se preispituju po isteku šest godina od dana njihove izrade, odnosno preispitivanja, uzimajući u obzir uticaj klimatskih promjena na pojavu poplava. Planove upravljanja rizicima od poplava nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihovog objavljivanja, a preliminarnu procjenu rizika od poplava, mape opasnosti i mape rizika od poplava u roku od tri mjeseca od dana njihove izrade.“	Potpuno usklađeno		
2. Zemlje članice moraju obavijestiti Komisiju o odlukama donesenim u skladu sa Članom 13(1), (2) i (3) i staviti na raspolaganje relevantne informacije o njima do datuma navedenih u članovima 4(4), 6(8), odnosno, 7(5)		Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	
Članovi 16 - 19		Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	

ANEKS A. Planovi upravljanja poplavnim rizicima B. Komponente kasnijih ažuriranih verzija planova upravljanja poplavnim rizicima	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava i plana upravljanja rizicima od poplava („Sl. list CG“, br. 69/15)	
Direktiva Savjeta 91/271/EEZ				
Član 1 Ova Direktiva se odnosi na sakupljanje, prečišćavanje i ispuštanje urbanih otpadnih voda i prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora. Cilj Direktive je zaštita životne sredine od nepovoljnih uticaja gore pomenutog ispuštanja otpadnih voda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 1 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	
Član 2 1. »urbana otpadna voda« je upotrijebljena voda iz domaćinstava ili mešavina upotrijebljene vode iz domaćinstava sa industrijskom upotrijebljenom vodom i/ili kišnicom; 2. »otpadna voda iz domaćinstva« je otpadna voda iz stambenih naselja i servisa, koje potiču pretežno od ljudskog metabolizma i kućnih aktivnosti; 3. »industrijska otpadna voda« je bilo koja otpadna voda koja se izliva iz prostorija koje se koriste za vršenje zanatske ili industrijske djelatnosti, osim otpadne vode iz domaćinstva i oticaja od kišnice;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 2 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17) Materija je regulisana čl. 2 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim	

			uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13)	
4. »aglomeracija« je oblast gdje su stanovništvo i/ili privredne aktivnosti dovoljno koncentrisane da bi se urbana otpadna voda sakupljala i sprovela do gradskog postrojenja za prečišćavanje ili do završne tačke ispuštanja;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 1 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
5. »kolektorski sistem« je sistem provodnika koji sakupljaju i sprovode urbanu otpadnu vodu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8 stav 1 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	

6. »1. E.S. (jedan ekvivalenatni stanovnik)« je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika (BPK5) od 60 grama kiseonika na dan;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 15 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
7. »primarno prečišćavanje« je prečišćavanje urbane otpadne vode fizičkim i/ili hemijskim postupkom koji obuhvata taloženje suspendovanih sastojaka, ili druge postupke u kojima se BPK5 ulazne otpadne vode smanjuje za najmanje 20% prije ispuštanja, a ukupni suspendovani sastojci ulazne otpadne vode smanjuju za najmanje 50%; 8. »sekundarno prečišćavanje« je prečišćavanje urbane otpadne vode postupkom koji obično uključuje biološko prečišćavanje sa sekundarnim taloženjem ili drugi postupak u kome su ispunjeni zahtjevi iz Tabele 1 u Aneksu I;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 7 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	
9. »odgovarajuće prečišćavanje« je prečišćavanje urbane otpadne vode bilo kojim postupkom i/ili sistemom dispozicije, kojim se postiže da poslije ispuštanja, prijemna voda zadovoljava ciljeve kvaliteta i odgovarajuće odredbe ove i drugih direktiva Zajednice;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 43 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
10. »mulj« je zaostali mulj, bilo obrađen ili neobrađen, iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadne vode;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 40 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	

11. »eutrofikacija« je »obogaćivanje vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, koje izaziva ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i stvara nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta vode koja je u pitanju;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 17 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
12. »estuar« je prelazna oblast na ušcu rijeke između slatke vode i priobalne vode; države članice treba u svrhe ove Direktive da utvrde spoljne (prema moru) granice estuara, kao dio programa za implementaciju u saglasnosti sa odredbama člana 17 (1) i (2);	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 5 stav 1 tačka 16 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
13. »priobalne vode« su vode izvan linije male vode ili spoljne granice estuara;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 7 stav 1 tačka 9 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	
Član 3 1. Države članice će osigurati da sva naselja budu opremljena kolektorskim sistemima za urbanu otpadnu vodu, - najkasnije do 31.12.2000. godine za one sa više od 15.000 E.S., i - najkasnije do 31.12.2005. godine za one između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. Za urbane otpadne vode koje se izlivaju u vodoprijemnike koji se smatraju »osetljivim zonama« definisanim u članu 5, države članice treba da osiguraju izgradnju kolektorskih sistema najdalje do 31. decembra 1998. godine, za naselja veća od 10.000 E.S.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8 stav 2 i 3 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	

Tamo gde uspostavljanje kolektorskog sistema nije opravdano, bilo zato što ne bi proizvelo korist za životnu sredinu ili zato što bi izazvalo izuzetne troškove, treba primjeniti individualne sisteme ili druge prikladne sisteme kojima se postiže jednaka zaštita životne sredine.				
2. Kolektorski sistemi opisani u paragrafu 1 će ispuniti zahtjeve Aneksa I A. Ovi zahtjevi mogu biti dopunjavani u skladu sa procedurom postavljenom u članu 18.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8 stav 4 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)	
Član 4 1. Države članice će osigurati da urbane otpadne vode iz kolektorskih sistema prije ispuštanja budu podvrgavane sekundarnom prečišćavanju, ili odgovarajućem, kako slijedi: - najkasnije do 31.12.2000. godine za sve dotoke iz naselja većih od 15.000 E.S., - najkasnije do 31.12.2005. godine za sve dotoke iz naselja između 10.000 i 15.000 E.S. - najkasnije do 31.12.2005. godine za sve izlive u slatku vodu i estuar iz naselja između 2.000 i 10.000 E.S. 2. Urbane otpadne vode koje se ispuštaju u vode u visokim planinskim oblastima (iznad 1.500 mnm), gde je teško primijeniti efikasno biološko prečišćavanje usljed niskih temperatura, mogu biti podvrgnuti manje strogom prečišćavanju od onog propisanog u paragrafu 1, ako detaljne studije pokažu da takvi izlivi neće nepovoljno uticati na životnu sredinu. 3. Izlivi iz urbanih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opisanih u paragrafima 1 i 2 treba da ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve iz aneksa I B. Ti zahtjevi se mogu menjati u skladu sa procedurom postavljenom u članu 18. 4. Opterećenje izraženo brojem E.S. treba da se računa na osnovu najvećeg prosečnog nedjeljnog opterećenja koje dolazi	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 10 i 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)	

na postrojenje za prečišćavanje u toku godine, isključujući izuzetne situacije kao one prouzrokovane jakom kišom.				
Član 5 1. U svrhe paragrafa 2, države članice treba da do 31.12.1993. godine utvrde osjetljive zone u skladu sa kriterijumima postavljenim u Aneksu II. 2. Države članice treba da osiguraju da urbane otpadne vode koje ulaze u kolektorske sisteme budu prije ispuštanja u osjetljive zone podvrgnute strožijem prečišćavanju od onog opisanog u članu 4 najdalje do 31.12.1998. godine, za sva naselja veća od 10.000 E.S.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 74b st. 1 i 2 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) i Odlukom o određivanju osjetljivih područja na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva ("Sl. list CG", br. 46/17)	
3. Izlivi iz gradskih postrojenja za prečišćavanje opisanih u paragrafu 2 treba da ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve iz Aneksa I B. Ovi zahtjevi mogu biti izmijenjeni u skladu sa postupkom postavljenim u članu 18,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 18 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	
4. Alternativno, zahtjevi za pojedina postrojenja postavljeni u paragrafima 2 i 3, ne moraju biti primijenjeni u osjetljivim zonama ako se može pokazati da najmanji procenat smanjenja ukupnog opterećenja koje ulazi na sva gradska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u toj oblasti iznosi najmanje 75% za ukupan fosfor i najmanje 75% za ukupan azot.	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije primijenjena	
5. Izlivi iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja se nalaze u odgovarajucim slivovima osjetljivih zona i koji doprinose zagadivanju ovih oblasti, moraju se podvrci	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno	Materija je regulisana čl. 74b Zakona o vodama	

paragrafima 2, 3 i 4. U slučajevima kad se ovi slivovi nalaze u cjelini ili djelimično u drugoj državi članici, primjenjuje se član 9.		usklađeno	(„Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16) i	
6. Države članice treba da osiguraju da se određivanje osjetljivih zona provjerava u razmacima ne dužim od četiri godine.	Član 13 Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi: „Osjetljiva područja preispituju se po isteku četiri godine od dana njihovog određivanja, odnosno preispitivanja.“	Potpuno usklađeno		
7. Države članice treba da osiguraju da zone koje su određene kao osjetljive, posle provjera prema paragrafu 6, zadovolje gornje uslove u roku od 7 godina.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 13 stav 3 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17)	
8. Država članica ne mora da određuje osjetljive zone u smislu ove direktive ako ona sprovodi prečišćavanje ustanovljeno u paragrafima 2, 3 i 4 na cijeloj svojoj teritoriji.	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije primijenjena	
Član 6 1. U cilju primjene paragrafa 2 države članice mogu do 31.12.1993. godine utvrditi manje osjetljive zone saglasno merilima postavljenim u Aneksu II. 2. Urbane otpadne vode iz naselja velicine između 10.000 i 150.000 E.S. koje se ispuštaju u priobalne vode i one koje se iz naselja velicine između 2.000 i 10.000 E.S. ispuštaju u estuare koji se nalaze u zonama navedenim u paragrafu 1., mogu biti podvrgnute manje oštrom prečišćavanju od onoga propisanog članom 4, uz obezbjeđenje da: - se takve vode bar primarno prečiste kako je određeno članom 2(7), u saglasnosti sa kontrolnim postupkom postavljenim u Aneksu I D, - detaljne studije pokažu da takvo ispuštanje neće nepovoljno delovati na životnu sredinu. Države članice će pružiti Komisiji sve odgovarajuće informacije	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije primijenjena	

u vezi sa gore pomenutim studijama. 3. Ukoliko Komisija smatra da uslovi postavljeni u paragrafu 2 nisu ispunjeni, ona će Savjetu podnijeti odgovarajući predlog. 4. Države članice će osigurati da se određivanje manje osjetljivih zona provjerava u intervalima ne dužim od četiri godine. 5. Države članice će osigurati da zone koje se više ne određuju kao manje osjetljive oblasti, zadovolje zahtjeve članova 4 i 5 u toku sedam godina.				
Član 7 Države članice će osigurati da se, do 31.12.2005. godine, urbane otpadne vode iz kolektorskog sistema, prije ispuštanja biti podvrgnute odgovarajućem prečišćavanju, kako je određeno članom 2 (9), u sledećim slučajevima: - za izlive iz naselja manjih od 2.000 E.S. u slatku vodu i estuare, - za izlive iz naselja manjih od 10.000 E.S. u priobalne vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 10 stav 1 al. 4 i 5 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)	
Član 8	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 9 Kada su vode u oblasti pod upravom jedne države članice, ugrožene ispuštanjem urbanih otpadnih voda druge države članice, država članica čije su vode ugrožene može obavijestiti drugu državu članicu i Komisiju o relevantnim činjenicama. Države članice, o kojima je riječ organizovaće ako je potrebno i sa Komisijom, dogovaranje neophodno zbog utvrđivanja koji izlivi su u pitanju i koje mjere treba preduzeti na izvoru radi zaštite ugroženih voda kako bi se osigurala usaglašenost sa odredbama ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe		Odredba nije obavezujućeg karaktera	

Član 10 Države članice će obezbijediti da gradska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgrađena da odgovaraju zahtjevima članova 4, 5, 6 i 7 budu projektovana, izgrađena, vodena i održavana tako da osiguraju zadovoljavajuće performanse pod svim normalnim lokalnim klimatskim uslovima. Pri projektovanju moraju se uzeti u obzir sezonske promjene opterećenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 11 stav 1 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)
Član 11 1. Države članice će osigurati da, prije 31.12.1993. godine, izlivi industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme i gradska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda budu predmet prethodnih saglasnosti i/ili posebnih dozvola izdatih od strane nadležnog organa ili odgovarajućeg tijela. 2. Saglasnosti i/ili posebne dozvole će zadovoljavati zahtjeve iz Aneksa I C. Ovi zahtjevi se mogu mijenjati u saglasnosti sa postupkom postavljenim u članu 18. 3. Saglasnosti i posebne dozvole će se razmatrati u određenim intervalima i, ako je potrebno, adaptirati.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 79, 115 i 120 Zakona o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07 i „Sl. list CG”, br. 32/11, 48/15 i 52/16)
Član 12 1. Prečišćena otpadna voda biće ponovo korišćena kad je to pogodno. Rešenja dispozicije će minimalizovati nepovoljne efekte na životnu sredinu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 14 stav 1 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)
2. Nadležni organi ili odgovarajuća tijela osiguraće da dispozicija otpadnih voda iz gradskih postrojenja za prečišćavanje budu podvrgnuta prethodnim saglasnostima i/ili posebnim dozvolama. 3. Prethodna saglasnost i/ili posebna dozvola za izlive iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa paragrafom 2, u naseljima od 2.000 do 10.000 E.S., u slučaju izlivanja u slatke vode i u estaurije, i od 10.000 E.S. i većim, u odnosu na ostala izlivanja, sadržaće uslove radi zadovoljenja	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 115 i 120 Zakona o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07 i „Sl. list CG”, br. 32/11, 48/15 i

relevantnih zahtjeva Aneksa I B. Ovi zahtjevi se mogu mijenjati u skladu sa postupkom postavljenim u članu 18. 4. Saglasnosti i/ili posebne dozvole će se razmatrati u određenim intervalima i, ako je potrebno, adaptirati.			52/16)	
Član 13 1. Države članice će osigurati da do 31.12.2000. godine biološki razgradiva industrijska otpadna voda iz postrojenja koja pripadaju industrijskim sektorima pobrojanim u Aneksu III, koja ne ulazi u gradska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pre ispuštanja u vodoprijemnik zadovoljava uslove ustanovljene u prethodnoj saglasnosti i/ili posebnoj dozvoli nadležnog organa ili odgovarajućeg tijela, što se odnosi na sve izlive iz postrojenja koja predstavljaju 4.000 E.S. i više.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 115 i 120 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
2. Do 31.12.1993. godine nadležni organ ili odgovarajuće tijelo svake države članice utvrdiće zahtjeve koji odgovaraju prirodi industrije koja ispušta takve otpadne vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
3. Komisija će sprovesti upoređenje propisa država članica do 31.12.1994. godine. Ona će objaviti rezultate u izvještaju i ako je potrebno, sačiniti odgovarajući predlog.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 14 1. Mulj koji potiče od prečišćavanja otpadnih voda ponovo će se upotrijebiti kad god je pogodno. Rješenja dispozicije će minimalizovati nepovoljne efekte na životnu sredinu. 2. Nadležni organi ili odgovarajuća tijela osiguraće da prije 31. decembra 1998. godine dispozicija mulja iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bude predmet opšteg propisa, registracije ili dozvole.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list CG", br. 64/11)	

3. Države članice će osigurati da do 31.12.1998. godine bude ukinuta dispozicija mulja u površinske vode izručivanjem sa brodova, izlivanjem iz cjevovoda ili na drugi način. 4. Do obustavljanja svih formi dispozicije, navedenih u paragrafu 3, države članice će osigurati da ukupna količina toksičnih, perzistentnih ili bioakumulativnih materija u mulju koji se ispušta u površinske vode, dobije odobrenje za ispuštanje i da se progresivno smanjuje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 79 i 115 Zakona o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
Član 15 1. Nadležni organi ili odgovarajuća tijela vrše monitoring: - izlivanja iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u cilju provere saglasnosti sa zahtjevima iz Aneksa I B a prema postupcima kontrole postavljenim u Aneksu I D; - količine i sastava mulja koji se unosi u površinske vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 19 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17) i Pravilnikom o monitoringu i vrednovanju rezultata kvaliteta i količine ispuštenog efluenta komunalnih i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 78/17)	
2. Nadležni organi ili odgovarajuća tijela vrše monitoring voda u koje se izlivaju vode iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i voda koje se direktno izlivaju, kao što je opisano u članu 13., u slučajevima gdje se može očekivati da će biti značajnih efekata na vodoprijemnik.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je djelimično regulisana Programom sistematskog	

			ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda. („Sl.list CG”, br.20/13), a potpuna usklađenost će se postići unaprijeđenjem sistema monitoringa (IV kvartal 2019)	
3. U slučaju izlivanja na koje se odnose odredbe člana 6 i u slučaju dispozicije mulja u površinske vode, države članice će vršiti monitoring i sprovoditi sva druga relevantna istraživanja u cilju potvrde da ispuštanje ili dispozicija ne utiče nepovoljno na životnu sredinu.	Nema odgovarajuće odredbe		Ova opcija nije primjenjiva zbog zabrane odlaganja mulja u vode – član 79 stav 1 tačka 2a Zakona o vodama („Sl. list RCG”, br. 27/07 i „Sl. list CG”, br. 32/11, 48/15 i 52/16)	
4. Informacije prikupljene od strane kompetentnih organa ili odgovarajućih tijela u saglasnosti sa paragrafima 1, 2 i 3. čuvaće se u državama članicama i biće dostupne Komisiji u roku od šest mjeseci po prijemu zahtjeva. 5. Vodiči za monitoring naveden u paragrafima 1, 2 i 3 mogu biti pripremljeni saglasno postupku postavljenim u članu 18.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 17 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17) i Pravilnikom o sadržaju izvještaja o	

			ispuštanju (dispoziciji) komunalnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda („Sl. list CG”, br. 78/17)	
Član 16 Ne zanemarujući implementaciju odredbi Direktive Savjeta 90/313/EEZ od 7.02.1990. godine o slobodi pristupa informacijama o životnoj sredini (5), države članice će osigurati da svake druge godine, nadležni organi ili tijela objavljuju izveštaje o stanju u oblasti dispozicije urbanih otpadnih voda i mulja na njihovoj teritoriji. Ove izveštaje će države članice dostavljati Komisiji čim budu objavljeni.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 17 stav 4 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17) i Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
Član 17 1. Države članice će do 31.12.1993. godine uspostaviti program za implementaciju ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 20 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG”, br. 2/17)	
Članovi 17 stav. 2 - 20	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
ANEKS I ZAHTJEVI ZA URBANE OTPADNE VODE A. Kolektorski sistemi(1) Kolektorski sistemi će voditi računa o zahtjevima prečišćavanja otpadne vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 8 stav 4 Zakona o upravljanju	

voda ispušta iz velikih naselja, uklanjanje azota može biti takođe razmatrano; (ii) estuari, zalivi i druge priobalne vode kod kojih je utvrđena slaba izmjena vode, ili koji primaju znatne količine hranljivih materija. Izlivi iz malih naselja su obično od manjeg značaja u tim oblastima, ali za velika naselja, bi trebalo uključiti uklanjanje fosfora i/ili azota, osim ukoliko je moguće pokazati da njihovo uklanjanje neće imati efekat na nivo eutrofikacije. (b) ako akcija nije preduzeta, površinske slatke vode namenjene zahvatanju vode za piće bi mogle da sadrže koncentraciju nitrata veću od one postavljene odgovarajućim odredbama Direktiva Savjeta 75/440/EEZ od 16. juna 1975. godine, koja se odnosi na zahtjevan kvalitet površinske vode namijenjene za zahvatanje za vodu za piće u državama članicama(1); (c) zone gdje je unaprijedeno prečišćavanje od onoga propisanog u članu 4 ove Direktive neophodno radi ispunjenja odredbi drugih direktiva Savjeta. <i>B. Manje osjetljive zone</i> Morsko vodno tijelo može biti označeno kao manje osjetljiva oblast ako ispuštanje otpadne vode ne utiče nepovoljno na životnu sredinu i na morfologiju, hidrologiju ili specifične hidrauličke uslove koji postoje u toj oblasti. Kada identifikuju manje osjetljive zone, države članice će uzeti u obzir rizik da se ispušteno opterećenje prenese u susjedne oblasti i izazove štetne uticaje na životnu sredinu. Države članice treba da su upoznate sa postojanjem osjetljivih zona izvan njihove nacionalne nadležnosti. Sledeći elementi treba da budu uzeti u obzir pri utvrđivanju manje osjetljivih zona: otvoreni zalivi, estuari i druge priobalne vode sa dobrom izmjenom vode, za koje se može smatrati da nisu izložene eutrofikaciji i smanjenju koncentracije kiseonika usljed ispuštanja urbane otpadne vode.				
ANEKS III INDUSTRIJSKI SEKTORI			Materija je	

1. Prerada mlijeka 2. Proizvodnja produkata od voća i povrća 3. Proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih napitaka 4. Prerada krompira 5. Industrija mesa 6. Pivare 7. Proizvodnja alkohola i alkoholnih napitaka 8. Proizvodnja životinjske hrane od biljnih proizvoda 9. Proizvodnja želatina i lijepka od krzna, kože i kostiju 10. Sladare 11. Industrija prerade ribe	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	regulisana Pravilnikom o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja područja („Sl. list CG”, br. 32/16)	
Direktiva 2006/7/EZ				
Član 1 Oblast primjene i svrha 1. Ova Direktiva sadrži odredbe o: a. Monitoringu i klasifikaciji kvaliteta voda za kupanje, b. Upravljanju kvalitetom voda za kupanje, i c. Pružanju javnosti informacija o kvalitetu voda za kupanje. 2. Svrha ove Direktive jeste da očuva, zaštiti i poboljša kvalitet životne sredine i zaštiti zdravlje ljudi dopunjavanjem Direktive 2000/60/EZ. 3. Ova Direktiva će se primijenjivati na svaki element površinskih voda gdje nadležna vlast očekuje veliki broj ljudi na kupanju a nije izdala trajnu zabranu kupanja ili trajnu preporuku protiv kupanja (u daljem tekstu voda za kupanje). Ona se neće primijenjivati na: a. Bazene za kupanje i banje b. Omeđene vode koje se prečišćavaju ili koriste za terapijske svrhe c. Vještački stvorene omeđene vode, odvojene od površinskih i podzemnih voda.	Član 15 Član 74d mijenja se i glasi: „Voda za kupanje Član 74d Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava. Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se na: 1) bazene za kupanje i banje; 2) vode koje se prečišćavaju za druge namjene ili koriste u terapijske svrhe; i 3) vještački stvorene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda za druge namjene. Voda koja se koristi za kupanje mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta. Radi obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje sprovode se odgovarajuće mjere: - utvrđivanje i održavanje profila vode za kupanje; - utvrđivanje kalendara monitoringa; - monitoring voda za kupanje; - procjena kvaliteta i klasifikacija voda za kupanje; - identifikacija i procjena uzroka zagađenja koji	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje	IV kvarta 1 2020

	moгу uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaa; - informisanje javnosti o kvalitetu vode za kupanje; - za sprečavanje izlaganja kupaa zagađenju i smanjenje rizika od zagađenja; i - mjere koje će se sprovoditi u slučaju da voda za kupanje ne ispunjava uslove kvaliteta vode za kupanje. Ako sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima, kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv. Mjere iz stava 4 al. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 ovog člana sprovodi pravno lice koje upravlja kupalištem, a mjere iz al. 5 i 7 sprovodi organ uprave nadležan za inspekcijske poslove. O sprovođenju mjera iz stava 4 ovog člana obavještava se Evropska komisija. Način i rokove sprovođenja mjera iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo."			
Član 2 Definicije Izrazi „površinske vode“, „podzemne vode“, „kopnene vode“, „tranzitne vode“ (bočatne vode), „obalne vode“ i „riječni sliv“ imaju isto značenje kao u Direktivi 2000/60/EZ;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 5 Zakonom o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07, „Sl.list CG“, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
Član 2 2. „Nadležna vlast“ znači nadležna vlast ili nadležne vlasti koje je država članica odredila da obezbijede ispunjavanje zahtjeva ove Direktive ili bilo koja druga vlast ili tijelo na koje je ta uloga prenijeta;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07,	

3. „trajno“, u smislu zabrane kupanja ili savjeta protiv kupanja, znači trajanje tokom najmanje jedne cijele sezone kupanja 4. „veliki broj“ u smislu kupača znači broj koji nadležna vlast smatra velikim uzimajući u obzir naročito prethodne trendove ili, dostupnu infrastrukturu i objekte, ili neke druge mjere preduzete za promovisanje kupanja;			“Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
5. „zagađenje“ znači prisustvo mikrobiološkog zagađenja ili drugih organizama ili otpada koji utiče na kvalitet voda za kupanje i predstavlja rizik za zdravlje kupača, kako je i navedeno u članovima 8 i 9 i Aneksu I, kolona A; 6. „sezona kupanja“ znači period tokom kojeg se može očekivati veliki broj kupača 7. „mjere upravljanja“ znače sljedeće mjere preduzete u pogledu voda za kupanje: a. Utvrđivanje i održavanje profila vode za kupanje, b. Utvrđivanje kalendara monitoringa, c. Monitoring voda za kupanje, d. Procjena kvaliteta voda za kupanje, e. Klasifikacija voda za kupanje, f. Identifikacija i procjena uzroka zagađenja koji bi mogli uticati na vode za kupanje i ugroziti zdravlje kupača, g. Informisanje javnosti, h. Preduzimanje aktivnosti za sprječavanje izlaganja kupača zagađenju, Preduzimanje aktivnosti za smanjenje rizika od zagađenja. 8. „Kratkotrajno zagađenje“ jeste mikrobiološka kontaminacija, kao što je navedeno u Aneksu I, kolona A, koja ima uzroke koji se mogu jasno identifikovati, a za koju se obično ne očekuje da utiče na kvalitet voda za kupanje duže od 72 časa od početka njenog uticaja na kvalitet voda za kupanje a za koje je nadležna vlast utvrdila procedure za predviđanje i rješavanje, kako je i prikazano u Aneksu II; 9. „Vanredna situacija“ jeste događaj ili kombinacija događaja koji utiču na kvalitet voda za kupanje na datoj lokaciji a čija se pojava ne očekuje u prosjeku više od jedanput u četiri godine	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje	IV kvarta I 2020

10. „skup podataka o kvalitetu voda za kupanje“ jesu podaci dobijeni u skladu sa članom 3; 11. „Procjena kvaliteta voda za kupanje“ jeste proces vrednovanja kvaliteta voda za kupanje pomoću metoda procjene definisanog Aneksom II; 12. „proliferacija cijanobakterija“ jeste akumulacija cijanobakterija u formi cvjetanja, taloga ili skrame; 13. Izraz „zainteresovana javnost“ ima isto značenje kao i u Direktivi Savjeta 85/337/EEY od 27. juna 1985. godine o procjeni efekata određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.				
POGLAVLJE II KVALITET I UPRAVLJANJE VODAMA ZA KUPANJE Član 3 Monitoring 1. Države članice će identifikovati sve vode za kupanje jednom godišnje i definisati dužinu sezone kupanja. To će po prvi put učiniti prije početka prve sezone kupanja nakon 24. marta 2008. godine. 2. Države članice će osigurati da se monitoring parametara utvrđenih Aneksom I, kolona A, vrši u skladu sa Aneksom IV. 3. Mjesto monitoringa će biti lokacija u okviru vode za kupanje; a. Gdje se očekuje najveći broj kupaca; ili b. Gdje se očekuje najveći rizik od zagađenja, zavisno od profila vode za kupanje. 4. Kalendar monitoringa će se za svaku vodu za kupanje utvrditi prije početka svake sezone za kupanje a po prvi put prije početka treće pune kupališne sezone nakon stupanja na snagu ove Direktive. Monitoring će se vršiti najkasnije četiri dana nakon dana utvrđenog u kalendaru monitoringa. 5. Države članice mogu uvesti monitoring parametara utvrđenih u Aneksu I, kolona A tokom prve pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ove Direktive. U tom	Član 15 Član 74d mijenja se i glasi: „Voda za kupanje Član 74d Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava. Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se na: 1) bazene za kupanje i banje; 2) vode koje se prečišćavaju za druge namjene ili koriste u terapijske svrhe; i 3) vještački stvorene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda za druge namjene. Voda koja se koristi za kupanje mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta. Radi obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje sprovode se odgovarajuće mjere: - utvrđivanje i održavanje profila vode za kupanje; - utvrđivanje kalendara monitoringa; - monitoring voda za kupanje; - procjena kvaliteta i klasifikacija voda za kupanje; - identifikacija i procjena uzroka zagađenja koji mogu uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje	IV kvarta I 2020

slučaju, monitoring će se vršiti dinamikom navedenom u Aneksu IV. Rezultati takvog monitoringa se mogu koristiti da se izrade skupovi podataka o kvalitetu voda za kupanje iz člana 4. Čim države članice uvedu monitoring u skladu sa ovom Direktivom, može se prestati sa monitoringom parametara utvrđenih Aneksom Direktive 76/160/EEZ. 6. Uzorci uzeti tokom kratkotrajnog zagađenja se mogu i ne uzeti u obzir. Njih će zamijeniti uzorci uzeti u skladu sa Aneksom IV. 7. Tokom vanrednih situacija, kalendar monitoringa iz stava 4 se može suspendovati. U upotrebu se vraća što je moguće prije nakon završetka vanredne situacije. Novi uzorci će se uzeti u najkraćem mogućem roku nakon završetka vanredne situacije da bi se zamijenili uzorci koji nijesu uzeti zbog vanredne situacije. 8. Države članice će prijaviti Komisiji svaku suspenziju kalendara monitoringa, zajedno sa navođenjem razloga suspenzije. Takve izvještaje će davati najkasnije uz sljedeći godišnji izvještaj predviđen članom 13. 9. Države članice će obezbijediti da se analiza kvaliteta voda za kupanje odvija u skladu sa referentnim metodama navedenim u Aneksu I i pravilima iz Aneksa V. Međutim, države članice mogu dozvoliti upotrebu drugih metoda ili pravila ukoliko mogu dokazati da su dobijeni rezultati ekvivalentni onima dobijenim metodama navedenim u Aneksu I i pravilima iz Aneksa V. Države članice koje dozvole upotrebu takvih ekvivalentnih metoda ili pravila će Komisiji dostaviti sve relevantne informacije o metodama ili pravilima koji su u upotrebi, kao i o njihovoj ekvivalentnosti. Član 4 Procjena kvaliteta vode za kupanje 1. Države članice će osigurati da se skupovi podataka o kvalitetu voda za kupanje prikupe kroz monitoring parametara iz Aneksa I, kolona A. 2. Procjene kvaliteta vode za kupanje će se vršiti:	kupača; - informisanje javnosti o kvalitetu vode za kupanje; - za sprečavanje izlaganja kupača zagađenju i smanjenje rizika od zagađenja; i - mjere koje će se sprovoditi u slučaju da voda za kupanje ne ispunjava uslove kvaliteta vode za kupanje. Ako sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima, kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv. Mjere iz stava 4 al. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 ovog člana sprovodi pravno lice koje upravlja kupalištem, a mjere iz al. 5 i 7 sprovodi organ uprave nadležan za inspekcijske poslove. O sprovođenju mjera iz stava 4 ovog člana obavještava se Evropska komisija. Način i rokove sprovođenja mjera iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo."			
--	--	--	--	--

a. U odnosu na svaku vodu za kupanje; b. Nakon završetka svake sezone kupanja; c. Na osnovu skupa podataka o kvalitetu voda prikupljenih o odnosu na tu sezonu kupanja, kao i prethodne tri sezone kupanja; i d. U skladu sa procedurom utvrđenom Aneksom II. Međutim, država članica može odlučiti da izvrši procjenu kvaliteta vode za kupanje na osnovu skupa podataka o kvalitetu voda prikupljenih samo u odnosu na prethodne tri sezone kupanja. Ukoliko odluči tako, ona će o tome unaprijed obavijestiti Komisiju. Takođe će obavijestiti Komisiju ukoliko naknadno odluči da se vrati na vršenje procjene na osnovu četiri sezone kupanja. Države članice ne mogu mijenjati period procjene više od jedanput u pet godina. 3. Skupovi podataka koji se koriste za vršenje procjene kvaliteta vode za kupanje će uvijek sadržati najmanje 16 uzoraka, ili, pod posebnim okolnostima navedenim u Aneksu IV, stav 2, 12 uzoraka. 4. Međutim, ukoliko - se ispuni zahtjev stava 3, ili - skup podataka o vodi za kupanje koji se koristi za procjenu sadrži najmanje osam uzoraka, u slučaju voda za kupanje kod kojih sezona kupanja nije duža od osam nedjelja, procjena kvaliteta vode za kupanje se može vršiti na osnovu skupa podataka o kvalitetu vode za kupanje u odnosu na manje od četiri sezone kupanja u slučaju: a. da je ta voda za kupanje novoregistrovana, b. da su se desile neke promjene za koje postoji vjerovatnoća da će uticati na klasifikaciju voda za kupanje u skladu sa članom 5, i u tom slučaju će se procjena vršiti na osnovu skupa podataka o kvalitetu voda za kupanje koji sadrži isključivo rezultate uzoraka sakupljenih od kada su se promjene dogodile; ili c. da je ta voda za kupanje već procijenjena u skladu sa				
--	--	--	--	--

Direktivom 76/160/EEZ, i u tom slučaju će se koristiti ekvivalentni podaci sakupljeni u skladu sa tom Direktivom i, za tu svrhu, parametri 2 i 3 Aneksa Direktive 76/160/EEZ će se smatrati ekvivalentni parametrima 2 i 1 kolone A Aneksa I ove Direktive. 5. Države članice mogu izvršiti dalju podjelu ili grupisati postojeće vode za kupanje u svjetlu procjene kvaliteta voda za kupanje. One mogu grupisati postojeće vode za kupanje samo ako su te vode: a. Susjedne b. Bile predmet sličnih procjena u prethodne četiri godine, u skladu sa stavovima 2, 3 i 4(c); i Imaju profile voda za kupanje koji svi identifikuju zajedničke faktore rizika, ili njihovo nepostojanje. Član 5 Klasifikacija i status kvaliteta voda za kupanje Kao rezultat procjene kvaliteta vode za kupanje izvršene u skladu sa članom 4, države članice će, u skladu sa kriterijumima iz Aneksa II, klasifikovati vode za kupanje kao: „loše“; „zadovoljavajuće“; „dobre“; ili „odlične“. Prva klasifikacija u skladu sa zahtjevima ove Direktive će se završiti do kraja sezone kupanja 2015. Države članice će osigurati da su do kraja sezone kupanja 2015. godine, sve vode za kupanje klasifikovane barem kao „zadovoljavajuće“. One će preduzeti realne i proporcionalne mjere koje smatraju potrebnim sa ciljem povećanja broja voda za kupanje koje su klasifikovane kao „odlične“ ili „dobre“. Međutim, izuzetno od opšteg zahtjeva stava 3, vode za kupanje se mogu privremeno klasifikovati kao „loše“ a i dalje biti u skladu sa ovom Direktivom. U takvim slučajevima, države članice će osigurati ispunjavanje sljedećih uslova: Što se tiče svake vode klasifikovane kao „loše“, preduzeće se sljedeće mjere, počev od sezone kupanja nakon njene				
--	--	--	--	--

klasifikacije: Aдекватne mjere upravljanja, uključujući i zabranu kupanja i savjet protiv kupanja, sa ciljem da se spriječi izlaganje kupaca zagađenju; Identifikaciju uzroka i razloga nepostizanja statusa „zadovoljavajućeg“ kvaliteta; Aдекватne mjere za sprječavanje, smanjenje ili eliminaciju uzroka zagađenja; i U skladu sa članom 12, upozoravanje javnosti jasnim i jednostavnim znakom upozorenja, i obavještanjem javnosti o uzrocima zagađenja i preduzetim mjerama, na osnovu profila voda za kupanje. Ukoliko je voda za kupanje klasifikovana kao „loša“ tokom pet uzastopnih godina, uvešće se trajna zabrana kupanja ili trajni savjet protiv kupanja. Međutim, država članica može uvesti trajnu zabranu kupanja ili trajni savjet protiv kupanja prije isteka petogodišnjeg perioda ukoliko smatra da je dostizanje nivoa „zadovoljavajućeg“ kvaliteta nemoguće ili preskupo. <i>Član 6</i> Profili vode za kupanje 1. Države članice će obezbijediti da se profili vode za kupanje utvrde u skladu sa Aneksom III. Svaki profil vode za kupanje može obuhvatiti jednu vodu za kupanje ili više od jedne susjedne vode za kupanje. Profili vode za kupanje će se utvrditi po prvi put do 24. marta 2011. godine. 2. Profili vode za kupanje će se preispitivati i ažurirati kako je predviđeno Aneksom III. 3. U utvrđivanju, preispitivanju i ažuriranju profila vode za kupanje na adekvatan način će se koristiti podaci dobijeni iz monitoringa i procjena izvršenih u skladu sa Direktivom 2000/60/EZ, a koji su relevantni za ovu Direktivu. <i>Član 7</i> Mjere upravljanja u izuzetnim okolnostima Države članice će obezbijediti preduzimanje pravovremenih i adekvatnih mjera upravljanja kada su upoznate sa neočekivanim situacijama koje imaju ili za koje se opravdano				
---	--	--	--	--

može očekivati da imaju negativan uticaj na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaca. Takve mjere će obuhvatiti informacije za javnost i, ako je potrebno, privremenu zabranu kupanja.

Član 8

Rizici od cijanobakterija

1. Kada profil vode za kupanje ukazuje na moguću proliferaciju cijanobakterija, izvršiće se odgovarajući monitoring da bi se omogućila pravovremena identifikacija rizika po zdravlje.

2. Kada dođe do proliferacije cijanobakterija a rizik po zdravlje je identifikovan ili pretpostavljen, odmah će se preduzeti adekvatne mjere upravljanja da bi se spriječilo izlaganje, uključujući i informisanje javnosti.

Član 9

Ostali parametri

1. Kada profil vode za kupanje ukazuje na tendenciju ka proliferaciji makro algi i/ili morskog fitoplanktona, preduzeće se ispitivanja da bi se utvrdila njihova prihvatljivost i rizici po zdravlje, i preduzeće se odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući i informisanje javnosti.

Vode za kupanje će se ispitivati vizuelno na zagađenje kao što su rezidue katrana, staklo, plastika, guma ili bilo kakav drugi otpad. Kada se otkrije takvo zagađenje, preduzeće se odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući, ako je potrebno, i informisanje javnosti.

Član 10

Saradnja u prekograničnim vodama

Gdje god sliv rijeke može dovesti do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje, uključene države članice će sarađivati na primjeni ove Direktive, uključujući i odgovarajuću razmjenu informacija i zajedničku akciju za stavljanje tih uticaja pod kontrolu.

POGLAVLJE III RAZMJENA INFORMACIJA

Član 11

Učešće javnosti

Države članice će podstaci učešće javnosti u primjeni ove Direktive i obezbijediti zainteresovanoj javnosti:
 Priliku da pronađe način za učestvovanje, i
 Priliku da formuliše sugestije, zapažanja ili primjedbe
 To se naročito odnosi na formiranje, preispitivanje i ažuriranje lista voda za kupanje u skladu sa članom 3(1). Nadležne vlasti će s dužnom pažnjom uzeti u obzir sve dobijene informacije

Član 12

Informisanje javnosti

1. Države članice će osigurati da se sljedeće informacije aktivno distribuiraju i odmah dostave tokom sezone kupanja na lako dostupnom mjestu u neposrednoj blizini svake vode za kupanje:

a. Trenutna klasifikacija voda i svaka zabrana kupanja ili savjet protiv kupanja naveden u ovom članu pomoću jasnog i jednostavnog znaka ili simbola.

b. Opšti opis vode za kupanje, jednostavnim jezikom, profila vode za kupanje utvrđenog u skladu sa Aneksom III;

c. U slučaju voda za kupanje koje su izložene kratkotrajnom zagađenju:

- obavještenje da je data voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju,

- označavanje broja dana kada je kupanje bilo zabranjeno ili je savjetovano nekupanje tokom prethodne sezone kupanja zbog takvog zagađenja, i

- upozorenje kad god se takvo zagađenje predviđa ili kada postoji,

d. Informaciju o prirodi i očekivanom trajanju vanrednih situacija tokom takvih događaja;

e. Kad god je kupanje zabranjeno ili se ne savjetuje, obavještenje kojim se javnost savjetuje, uz navođenje razloga;

f. Kad god se uvede trajna zabrana kupanja ili trajni savjet protiv kupanja, činjenicu da dotična oblast više nije voda za kupanje, zajedno sa razlozima njene deklasifikacije; i

g. Navođenje izvora za više informacija u skladu sa stavom 2.

2. Države članice će koristiti odgovarajuće medije i tehnologije,

uključujući i internet, za aktivno i brzo širenje informacija o vodama za kupanje iz stava 1. kao i za sljedeće informacije, po potrebi, na nekoliko jezika; a. Listu voda za kupanje; b. Klasifikaciju svake vode za kupanje tokom prethodne tri godine i njen profil vode za kupanje, uključujući i rezultate monitoringa vršenog u skladu sa ovom Direktivom, od prethodne klasifikacije; c. Za vode za kupanje klasifikovane kao „loše“, informacije o uzrocima zagađenja i mjerama preduzetim sa ciljem da se spriječi izlaganje kupaca zagađenju i riješe njegovi uzroci, kao što je navedeno u članu 5(4); i d. Za vode za kupanje koje su izložene kratkotrajnom zagađenju, opšte informacije o: -uslovima koji mogu dovesti do kratkotrajnog zagađenja, -vjerovatnoće javljanja takvog zagađenja i njegovo očekivano trajanje, -uzrocima zagađenja i mjerama preduzetim sa ciljem da se spriječi izlaganje kupaca zagađenju i riješe njegovi uzroci. Lista navedena pod tačkom a. će biti dostupna svake godine prije početka sezone kupanja. Rezultati monitoringa navedenog pod tačkom b. će biti dostupni na internetu nakon završetka analiza. 3. Informacije navedene u stavovima 1 i 2 će se objavljivati čim budu dostupne, počev od početka pete sezone kupanja nakon 24. marta 2008. godine. Države članice i Komisija će, kad god je to moguće, obavještavati javnost pomoću georeferencirane tehnologije i to činiti na jasan i koherentan način, a naročito upotrebom znakova i simbola.				
Član 13 Izveštaji 1. Države članice će Komisiji dostavljati rezultate monitoringa i procjenu kvaliteta voda za kupanje za svaku sezonu kupanja, kao i opis značajnih mjera upravljanja koje su preduzete. Države članice će ove	Član 15 „Voda za kupanje Član 74 d stav 7 O sprovođenju mjera iz stava 4 ovog člana obavještava se Evropska komisija.”	Potpuno usklađeno		

informacije dostavljati godišnje, do 31. decembra, za prethodnu sezonu kupanja. Sa dostavljanjem će početi nakon izvršenja prve procjene kvaliteta voda za kupanje izvršene u skladu sa članom 4. 2. Države članice će godišnje obavještavati Komisiju, prije početka sezone kupanja, o svim vodama identifikovanim kao vode za kupanje, uključujući i razloge za svaku promjenu u odnosu na prethodnu godinu. To će po prvi put učiniti prije početka prve sezone kupanja nakon 24. marta 2008. godine. 3. Kada se otpočne sa monitoringom voda za kupanje u skladu sa ovom Direktivom, godišnje izvještavanje Komisije u skladu sa stavom 1 će se nastaviti u skladu sa Direktivom 76/10/EEC sve dok ne postane moguće izvršiti prvu procjenu u skladu sa ovom Direktivom. Tokom tog perioda, parametar 1 Aneksa Direktive 76/10/EEC se neće uzeti u obzir u godišnjem izvještaju, dok će se parametri 2 i 3 Aneksa Direktive 76/10/EEC smatrati ekvivalentnim parametrima 2 i 1 kolone A Aneksa I ove Direktive. 4. Komisija će objaviti godišnji zbirni izvještaj o kvalitetu voda za kupanje u Zajednici, uključujući i klasifikacije voda, ispunjenje zahtjeva ove Direktive i značajne mjere upravljanja koje su preduzete. Komisija će ovaj izvještaj objaviti do 30. aprila svake godine, uključujući i putem interneta. U formiranju izvještaja Komisija će, kad god je to moguće, na najbolji način iskoristiti skupove podataka, procjene i sisteme prezentovanja podataka iz relevantne legislative Zajednice, a naročito Direktive 2000/60/EC.				
POGLAVLJE IV ZAVRŠNE ODREDBE Članovi 14-20	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
ANEKS I ANEKS II Procjena i klasifikacija voda za kupanje	Član 15 Član 74d mijenja se i glasi: „Voda za kupanje			

ANEKS III Profil voda za kupanje ANEKS IV Monitoring voda za kupanje ANEKS V Pravila o rukovanju uzorcima za mikrobiološke analize	Član 74d Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava. Stav 1 ovog člana ne primjenjuje se na: 1) bazene za kupanje i banje; 2) vode koje se prečišćavaju za druge namjene ili koriste u terapijske svrhe; i 3) vještački stvorene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda za druge namjene. Voda koja se koristi za kupanje mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta. Radi obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje sprovode se odgovarajuće mjere: - utvrđivanje i održavanje profila vode za kupanje; - utvrđivanje kalendara monitoringa; - monitoring voda za kupanje; - procjena kvaliteta i klasifikacija voda za kupanje; - identifikacija i procjena uzroka zagađenja koji mogu uticati na kvalitet vode za kupanje i zdravlje kupaca; - informisanje javnosti o kvalitetu vode za kupanje; - za sprečavanje izlaganja kupaca zagađenju i smanjenje rizika od zagađenja; i - mjere koje će se sprovoditi u slučaju da voda za kupanje ne ispunjava uslove kvaliteta vode za kupanje. Ako sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima, kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv. Mjere iz stava 4 al. 1, 2, 3, 4, 6 i 8 ovog člana	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o kvalitetu vode za kupanje	IV kvarta 2020
---	---	-----------------------------	--	-----------------------

	sprovodi pravno lice koje upravlja kupalištem, a mjere iz al. 5 i 7 sprovođi organ uprave nadležan za inspekcijske poslove. O sprovođenju mjera iz stava 4 ovog člana obavještava se Evropska komisija. Način i rokove sprovođenja mjera iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo."			
Direktiva 2000/60/EZ				
Član 1 Svrha Svrha ove Direktive je da uspostavi okvir za zaštitu kopnenih površinskih voda, miješovitih voda, obalnih morskih voda i podzemnih voda, čime se: (a) spriječava dalje pogoršavanje i zaštićuje i poboljšava status akvatičkih ekosistema, kao i suvozemnih i močvarnih ekosistema koji su direktno zavisni od akvatičkih sistema; (b) promoviše održivo korišćenje vode zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa; (c) usmjerava i unaprijeđuje zaštitu i poboljšava akvatična sredina u cjelini, kroz specifične mjere za progresivno umanjeno ispuštanje, emisija i gubitaka prioritarnih supstanci i prekid ili postepeno fazno ukidanje ispuštanja, emisija i gubitaka prioritarnih opasnih supstanci; (d) osigurava progresivno umanjeno zagađivanje podzemne vode i spriječava njeno dalje zagađivanje, i (e) doprinosi ublažavanju efekata poplava i suša; i time doprinosi: - obezbjeđenju odgovarajuće kvalitetne površinske i podzemne vode za potrebe održivog, - izbalansiranog i pravičnog korišćenja vode; - značajnom smanjenju zagađivanja podzemnih voda; - zaštiti kopnenih i morskih voda i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	

- obezbjeđenju ciljeva važnih međunarodnih sporazuma, uključujući one sporazume kojima je cilj prevencija i eliminacija zagađenja morske sredine, u okviru akcije Evropske unije na ukidanju ili postepenom ukidanju ispuštanja, emisija i gubitaka prioriternih opasnih supstanci prema članu 16(3), sa krajnjim ciljem postizanja koncentracija prirodnih supstanci u morskoj vodi, koje su približne nenarušenim vrijednostima, a bliske su nuli za sintetičke supstance proizvedene od strane čovjeka.				
Član 2 Definicije Za svrhe ove Direktive primjenjuju se sledeće definicije: 1) "Površinske vode" znači kopnene vode, izuzev podzemnih voda; mješovite i priobalne morske vode, a u odnosu na hemijsko status obuhvaćene su još i teritorijalne vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
2) "Podzemne vode" znači sve vode koje su ispod površine tla u zasićenoj zoni i u direktnoj su vezi sa tlom ili podpovršinskim slojem.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
3) "Kopnene vode" su sve stajaće ili tekuće vode na površini zemlje, i sve podzemne vode na strani kopna do granične linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
4) "Rijeka" znači masu kopnene vode koja najvećim dijelom teče po površini zemlje, ali može teći podzemno na jednom dijelu svoga toka.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama	

			(„Sl.listRCG”, br. 27/07, „Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
5) “Jezero” znači masu stajaće kopnene površinske vode	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG”, br. 27/07, „Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
6) “Mješovite vode” su tijela površinske vode u blizini ušća rijeka, koje su po karakteru djelimično zasoljene usled njihove blizine priobalnim morskim vodama, ali koje su pod suštinskim uticajem slatkovodnih dotoka.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG”, br. 27/07, „Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
7) “Priobalna morska voda” znači morsku vodu na strani prema kopnu ograničenu linijom čija je svaka tačka na rastojanju jedne milje od granične linije na kojoj se mjeri širina teritorijalnih voda, protežuci se, ukoliko je to slučaj, do spoljne granice mješovitih voda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG”, br. 27/07, „Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
8) “Viještacko vodno tijelo” znači tijelo površinske vode stvoreno čovjekovom aktivnošću.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, „Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	

9) "Značajno preoblikovano vodno tijelo" znači tijelo površinske vode koje je kao rezultat fizičkih izmjena usljed čovjekove aktivnosti, suštinski izmjenjeno po svojim karakteristikama, i određeno od strane države članice saglasno odredbama Aneksa II.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
10) "Vodno tijelo površinskih voda" znači izolovan i posebno posmatran, određen element površinske vode kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, mješovita voda ili pojas priobalne morske vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
11) "AkviFER" znači podzemni sloj ili proslojke u stijenama ili drugim geološkim masama u kojima je dovoljna poroznost i propusnost da se omogući ili značajan proticaj podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
12) "Vodno tijelo podzemne vode" znači određenu zapreminu podzemne vode unutar jednog ili više akvifera.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
13) "Riječni sliv" znači područje sa koga se sav površinski oticaj sliva mrežom potoka, rijeka, a može i preko jezera, i to prema ušću, estuaru ili delti rijeke u more.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list	

			RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
14) "Podsliv" znači područje sa koga se sav površinski oticaj sliva mrežom potoka, rijeka, a može i preko jezera, i to prema određenoj tački vodotoka (uobičajeno je to jezero ili sastavak rijeka)	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
15) "Vodno područje" znači područje kopna i mora, koje čini jedan ili više susjednih riječnih slivova zajedno sa njima pripadajućom podzemnom i priobalnom morskom vodom, koje je članom 3(1) određeno kao osnovna jedinica za upravljanje riječnim slivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
16) "Nadležni organ" znači organ ili organi kako je definisano u članu 3(2) i 3(3).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
17) "Status površinske vode" je opšti iskaz o statusu vodnog tijela površinske vode, određen ugroženošću njegovog ekološkog i hemijskog statusa.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	

18) "Dobar status površinske vode" označava status tijela površinske vode ostvaren kada su obadva njegova statusa, ekološki i hemijski, ocjenjeni najmanje kao "dobar".	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
19) "Status podzemne vode" je opšti iskaz o statusu vodnog tijela podzemne vode, određen ugroženošću njenog kvantitativnog i hemijskog statusa.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
20) "Dobar status podzemne vode" označava status tijela podzemne vode ostvaren kada su obadva njegova statusa, kvantitativni i hemijski, ocjenjeni najmanje kao "dobar".	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
21) "Ekološki status" je iskaz o kvalitetu strukture i funkcionisanja akvatičnog ekosistema pridruženog površinskim vodama, klasifikovan u skladu sa Aneksom V.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
22) "Dobar ekološki status" označava status vodnog tijela površinske vode, kako je klasifikovan u skladu sa Aneksom V.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list	

		usklađeno	RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
23) "Dobar ekološki potencijal" označava status značajno preoblikovanog ili vještackog vodnog tijela površinske vode, kako je klasifikovan u skladu sa odgovarajućim odredbama Aneksa V.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
24) "Dobar hemijski status površinske vode" znači da je ostvaren hemijski status koji se zahtjeva ciljevima zaštite životne sredine za površinske vode uspostavljenim članom 4(1)(a), odnosno da je ostvaren hemijski status vodnog tijela površinske vode takav da koncentracija polutanata ne prevazilazi standarde kvaliteta zaštite životne sredine postavljene u Aneksu IX i u članu 16(7), kao i u ostaloj relevantnoj legislativi Zajednice koja daje postavke standarda kvaliteta zaštite životne sredine na nivou Zajednice.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
25) "Dobar hemijski status podzemne vode" označava hemijski status vodnog tijela podzemne vode kako je postavljeno u tabeli 2.3.2. Aneksa V.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
26) "Kvantitativni status" je iskaz o stepenu do koga se tijelo podzemne vode može koristiti za direktna ili indirektna zahvatanja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl. list CG", br. 32/11 i	

			48/15 i 52/16)	
27) "Raspoloživi resursi podzemne vode" znače srednje višegodišnje procjene ukupne obnovljivosti tijela podzemne vode umanjene za srednju višegodišnju procjenu protoka potrebnog za ostvarenje ekoloških ciljeva kvaliteta za odgovarajuće površinske vode, kako je specificirano u članu 4., radi izbjegavanja bilo kog značajnog umanjenja u ekološkom statusu takvih voda i radi izbjegavanja bilo koje značajne štete odgovarajućem suvozemnom ekosistemu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
28) "Dobar kvantitativni status" je status koji je definisan u tabeli 2.1.2. Aneksa V	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
29) "Hazardne supstance" znače supstance ili grupe supstanci koje su toksične, persistentne i podložne da bioakumuliraju; i druge supstance ili grupe supstanci koje daju povod za ekvivalentni nivo razmatranja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
30) "Prioritetne supstance" znače supstance kako je određeno u članu 16(2) i nabrojano u Aneksu X. Među prioritetnim supstancama nalaze se "prioritetno hazardne supstance" koje predstavljaju supstance kako je određeno u članu 16(3) i (6), a za koje se moraju primijeniti mjere u skladu sa članom 16(1) i 16(8).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
31) "Zagađujuća supstanca" znači svaku supstancu sposobnu da prouzrokuje zagađivanje, od kojih su glavne pobrojane u			Materija je regulisana	

Aneksu VIII.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
32) “Direktno ispuštanje u podzemnu vodu” znači ispuštanje zagađenja u podzemnu vodu bez filtracije kroz površinske i podzemne slojeve zemljišta.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
33) “Zagađivanje” znači direktno ili indirektno uvođenje, kao rezultat aktivnosti čovjeka, supstanci ili toplote u vazduh, vodu ili zemljište, a koje može biti štetno po ljudsko zdravlje ili kvalitet akvatičkih ekosistema ili suvozemnih ekosistema direktno zavisnih od akvatičnih ekosistema, ili koje umanjuje ili ometa uobičajena i druga legitimna korišćenja životne sredine.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
34) “Ciljevi u oblasti životne sredine” znače ciljeve postavljene u članu 4.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
35) “Standard kvaliteta životne sredine” znači koncentraciju pojedinačnog zagađenja ili grupe zagađujućih supstanci u vodi, sedimentu ili biotu, koja ne bi trebalo da bude prekorčena u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list	

			CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
36) "Kombinovani pristup" znači kontrolu ispuštanja i emisije u površinske vode u skladu sa postupkom iznetim u članu 10.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
37) "Voda namjenjena za ljudsku potrošnju" ima istovjetno značenje kao u Direktivi 80/778/EEZ dopunjenoj Direktivom 98/83/EZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
38) "Vodne usluge" su sve usluge koje za domaćinstva, javne ustanove i privredne aktivnosti obezbjeđuju: (a) zahvatanje, zajažavanje, stokiranje, tretman i distribucija površinske ili podzemne vode, (b) sakupljanje otpadne vode i odgovarajuće tretmane koji prethode njenom ispuštanju u površinske vode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
39) "Korišćenje vode" znači usluge u vezi voda zajedno sa svim drugim aktivnostima određenim članom 5 i Aneksom II a koje imaju značajan uticaj na status vode. Ovaj koncept se primjenjuje u svrhe člana 1. i za izradu ekonomskih analiza saglasno članu 5 i Aneksu III, tačka (b).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 41 Zakona o vodama („Sl.list RCG", broj 27/07, 32/11, 47/11)	
40) "Granična vrijednost emisije" znači masu, iskazanu, u zavisnosti od određenog specifičnog parametra, kao koncentracija i/ili nivo emisije, koji ne treba biti prekoračen u		Potpuno	Materija je regulisana članom 5 Zakona	

toku jednog ili više perioda vremena. Granične vrijednosti emisija mogu se postaviti za određene grupe, familije ili kategorije supstanci a posebno za one navedene u članu 16. Granične vrijednosti za supstance se normalno odnose na tačku gdje efluenti napuštaju instalaciju, ne uzimajući u obzir razblaženje pri njihovom determinisanju. U slučajevima indirektnog upuštanja u vodu, može se uzeti u obzir efekat postrojenja za prečišćavanje otpadne vode pri determinisanju emisijih graničnih vrijednosti, uz obezbjeđenje da se garantuje ekvivalentni nivo zaštite životne sredine u cjelini i da to neće voditi ka povećanju nivoa zagađenja u okolinu.	Nema odgovarajuće odredbe	usklađeno	o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
41) “Kontrole emisije” su kontrole zahtjevanih specifičnih ograničenja emisije kao što su granične vrijednosti emisije ili druga ograničenja i uslovi u vezi uticaja, prirode ili drugih karakteristika emisije ili funkcionalnih uslova koji utiču na emisiju. Korišćenje termina “kontrola emisije”, u ovoj Direktivi ne redefiniše isti termin koji se koristi u bilo kojoj drugoj direktivi.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	
Član 3 1.Države članice će identifikovati pojedinačne riječne slivove koji leže unutar njihovih teritorija i, u svrhe ove Direktive, označiti ih kao posebna vodna područja. Tamo gdje to odgovara, mali riječni slivovi se mogu kombinovati sa većim, ili priključiti susjednim malim slivovima radi formiranja posebnih vodnih područja. Tamo gdje podzemne vode ne prate u potpunosti određeni riječni sliv, one će biti identifikovane i dodeljene najbližem vodnom području ili onom koji najviše odgovara. Priobalne vode će biti identifikovane i dodeljene najbližem ili onom vodnom području ili područjima koji najviše odgovaraju.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 21,21a Zakona o vodama („Sl.listRCG”, br. 27/07, “Sl.list CG”, br. 32/11 i 48/15 i 52/16)	

3.2. Države članice će osigurati odgovarajuće administrativno uređenje, uključujući određivanje odgovarajućih nadležnih organizacija za primjenu odredbi ove Direktive unutar svakog vodnog područja koji je na njihovoj teritoriji	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 151 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
3.3. Države članice će osigurati da se riječni sliv koji pokriva teritoriju više od jedne države članice, označi kao međudržavno vodno područje. Na zahtjev uključenih država članica, Komisija će djelovati radi olakšanja formiranja takvih međudržavnih vodnih područja. Svaka država članica će osigurati odgovarajuće administrativno uređenje, uključujući određivanje odgovarajućih nadležnih organizacija, za primjenu odredbi ove Direktive unutar djela svakog međudržavnog vodnog područja koje leži unutar njene teritorije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 21, 151 i 157 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br.27/07, 32/11,47/11 i 52/16)	
3.4. Države članice će osigurati da ostvarenje zahteva ove Direktive za dostizanje ciljeva zaštite životne sredine uspostavljenih članom 4, a posebno svih programa mera, bude koordinirano za celo vodno područje. Za međudržavna vodna područja zainteresovane države članice će zajednički osigurati koordinaciju i mogu, u tu svrhu, upotrebiti postojeće strukture proistekle iz međunarodnih ugovora. Na zahtev uključenih država članica, Komisija će delovati radi olakšanja uspostavljanje programa mera.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
3.5. Tamo gde se vodno područje pruža izvan teritorije Zajednice, država članica ili države članice će nastojati da uspostave odgovarajuću koordinaciju sa relevantnim državama nečlanicama, sa ciljem dostizanja ciljeva ove Direktive na celoj teritoriji vodnog područja. Države članice će osigurati primenu pravila ove Direktive unutar njihovih teritorija.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24a Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	

Ciljevi životne sredine Član 4 1. Da bi se učinili operativnim programi mjera specificirani u planovima upravljanja riječnim slivom (a) za površinske vode 1. (i) Države članice će primijeniti neophodne mjere radi sprječavanja pogoršanja statusa svih površinskih voda, uzimajući u obzir i navedeno u paragrafima 6 i 7 ali ne zanemarujući paragraf 8; (ii) Države članice će štititi, unaprijediti i obnavljati sva tijela površinskih voda, potom ona koja su predmet primjene podparagrafa (iii) za vještačke i značajno preoblikovana vodna tijela, u cilju ostvarenja dobrog statusa voda najkasnije 15 godina od stupanja na snagu ove Direktive, u saglasnosti sa odredbama Aneksa V, izuzev kada su produženja omogućena u saglasnosti sa paragrafom 4, uzimajući u obzir i navedeno u paragrafima 5, 6 i 7 ali ne zanemarujući paragraf 8; (iii) Države članice će štititi i unaprijediti sva vještačka i značajno preoblikovana vodna tijela, u cilju ostvarenja dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda najkasnije 15 godina od stupanja na snagu ove Direktive, u saglasnosti sa mjerama iz Aneksa V, izuzev kada su produženja omogućena u saglasnosti sa paragrafom 4, uzimajući u obzir navedeno u paragrafima 5, 6 i 7 ali ne zanemarujući paragraf 8; (iv) Države članice će implementirati neophodne mjere u saglasnosti sa članom 16(1) i 16(8), u cilju ubrzanе redukcije zagađivanja prioritnim supstancama i prekida ili postepenog ukidanja ispuštanja, emisije i gubitaka prioritno opasnih supstanci, ali ne zanemarujući važeće međudržavne sporazume uključenih država, koji se tiču člana 1 ove Direktive. (b) za podzemne vode (i) Države članice će implementirati potrebne mjere za prevenciju ili ograničenje unosa zagađenja u podzemne vode, sprječavati pogoršanje statusa svih vodnih tijela podzemnih voda, uzimajući u obzir i navedeno u paragrafima 6 i 7, ne	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 73 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
--	----------------------------------	--------------------------	--	--

zanemarujući paragraf 8 ovog člana, i uz primjenu člana 11(3)(j); (ii) Države članice će štiti, unaprijediti i obnavljati sva tijela podzemne vode, osiguravati balans zahvatanja i nadoknađivanja podzemnih voda, u cilju osiguranja dobrog statusa podzemnih voda, najkasnije 15 godina od stupanja na snagu ove Direktive, u saglasnosti sa mjerama iz Aneksa V, izuzev kada su produženja omogućena u saglasnosti sa paragrafom 4, uzimajući u obzir i navedeno u paragrafima 5, 6 i 7 ali ne zanemarujući paragraf 8, i uz primjenu člana 11(3)(j); (iii) Države članice će implementirati neophodne mjere radi preokreta svakog značajnijeg trenda povećanja koncentracije bilo kog zagađenja, a koje je rezultat uticaja aktivnosti čovjeka, sve u cilju progresivnog umanjivanja zagađivanja podzemne vode. Mjere kojima će se postići preokret biće implementirane u saglasnosti sa paragrafima 2, 4 i 5 člana 17, uzimajući u obzir standarde date u relevantnoj legislativi Zajednice, uzimajući u obzir navedeno u paragrafima 6 i 7 ali ne zanemarujući paragraf 8. (c) za zaštićena područja Države članice će postići saglasnost sa svim standardima i ciljevima najkasnije 15 godina od stupanja na snagu ove Direktive, osim ako nije drugačije specificirano u legislativi Zajednice pod kojom je uspostavljena određena zaštićena zona.				
4.2. Tamo gdje za dato vodno tijelo postoji više od jednog cilja iz paragrafa 1, primjenjivaće se najstrožiji cilj.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 73b Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	

4.3. Države članice mogu označiti vodno tijelo površinske vode kao vještačko ili značajno preoblikovano: (a) ako bi promene hidromorfoloških karakteristika (koje su, inače, neophodne za postizanje dobrog ekološkog statusa), mogle imati značajne negativne efekte na: (i) širu životnu sredinu; (ii) navigaciju, uključujući pristanišne kapacitete, ili rekreaciju; (iii) aktivnosti u svrhe akumulisanja vode, kao što je za snabdijevanje vodom za piće, korišćenje vodnih snaga ili navodnjavanje; (iv) regulacije vodotokova, zaštitu od poplava, odvodnjavanje; ili (v) ostale jednako važne razvojne aktivnosti čovjeka. (b) kada se korisni efekti ostvareni zbog vještackih i preoblikovanih karakteristika vodnih tijela, ne mogu dostići na drugi način, iz razloga tehničke neizvodljivosti ili previsokog koštanja iako je to značajnije bolja opcija životne sredine. Ovakvo opredjeljenje i razlozi za to, biće posebno istaknuti u planovima upravljanja riječnim slivom zahtjevanim članom 13, uz noveliranje na svakih šest godina.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83c Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
4.4. Rok uspostavljen paragrafom 1 može, u svrhu faznog dostizanja ciljeva za vodna tijela, biti produžen uz obezbjeđenje da neće biti pojave daljeg pogoršanja u statusu predmetnog vodnog tijela, kada se zadovolje svi sledeći uslovi: (a) da države članice utvrde da sva neophodna poboljšanja u statusu vodnih tijela ne mogu biti realno dostignuta u okviru dinamičkih planova postavljenih u paragrafu 1, iz najmanje jednog od sledećih razloga: (i) obim zahtjevanih poboljšanja se može dostići samo u fazama koje prekoračuju dinamički plan a iz razloga tehničke izvodljivosti; (ii) kompletiranje poboljšanja u okviru dinamičkog plana bi moglo biti ekstremno skupo; (iii) prirodni uslovi ne dozvoljavaju blagovremeno poboljšanje statusa vodnog tijela; (b) da su produženje roka i razlozi za to posebno utvrđeni i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 73c Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	

obrazloženi u planovima upravljanja riječnim slivovima zahtjevanim članom 13; (c) da produženja budu limitirana na najviše dva dalja noveliranja plana upravljanja riječnim slivom, osim u slučajevima kada su prirodni uslovi takvi da se ciljevi ne mogu dostići unutar ovog perioda; (d) da su u planu upravljanja riječnim slivom dati: ukupne mjere zahtjevane članom 11, predložene kao potrebne za progresivno privođenje vodnih tijela zahtjevanom statusu u produženom roku, razlozi za svako značajno odlaganje operacionalizacije navedenih mjera, očekivani dinamički plan i implementacija tih mjera. Izvještaj o implementaciji tih mjera kao i svih dodatnih mjera biće uključeni pri noveliranju plana upravljanja riječnim slivom;				
4.5. Države članice mogu planirati dostizanje manje strogih ciljeva životne sredine od onih datih u paragrafu 1, za specifična vodna tijela kada su ona jače ugrožena aktivnostima čovjeka, ako je to utvrđeno u skladu sa članom 5 (1), ili je njihovo prirodno stanje takvo da bi ostvarenje željenih ciljeva bilo neizvodljivo ili neproporcionalno skupo i kada se zadovolje svi sledeći uslovi: (a) da se potrebe životne sredine i socioekonomske potrebe usled aktivnosti čovjeka ne mogu ostvariti na drugi način koji bi bio bolja opcija sa aspekta životne sredine, ali je neproporcionalno skupa. (b) da države članice obezbjeđe: -za površinske vode: ostvarenje najviše mogućeg ekološkog i hemijskog statusa, ukazujući na uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeći usled prirode ljudskih aktivnosti ili zagađivanja; -za podzemne vode: najmanje moguće promjene dobrog statusa podzemnih voda, ukazujući na uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeći usled prirode ljudskih aktivnosti ili zagađivanja; (c) da se obustavi dalje pogoršanje statusa ugroženog vodnog tijela;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 73a Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	

(d) da se u okviru plana upravljanja rijecnim slivom, traženim po članu 13, istaknu manje strogi ciljevi zaštite i razlozi za to. Tako zadati ciljevi se preispituju na svakih 6 godina.				
4.6. Privremeno pogoršanje statusa vodnih tijela neće se podvoditi pod odredbe ove Direktive ako je ono rezultat prirodnih uzroka ili više sile, ili se realno nije moglo prognozirati, posebno u slučaju pojave ekstremne poplave i produžene suše, ili ako nastaje kao rezultat akcidentnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i ako su zadovoljeni svi sledeći uslovi: (a) da su preduzeti svi praktični koraci da se spriječi dalje pogoršanje statusa, a sa obavezom da se ne kompromituje primjena ciljeva ove Direktive za ostala vodna tijela koja nisu pod uticajem tih okolnosti; (b) da su u planu upravljanja rijecnim slivom naznačeni uslovi pod kojima se javljaju ekstremne okolnosti, odnosno pojave koje se ne mogu racionalno prognozirati, uključujući i primjenu odgovarajućih indikatora; (c) da se mjere koje se primjenjuju za te ekstremne okolnosti uključe u program mjera, ali uz uslov da one ne kompromituju oporavak kvaliteta vode kada te ekstremne okolnosti prođu; (d) da se o posledicama ekstremnih pojava ili onih koje se nisu mogle prognozirati, izvještava jedanput godišnje, uzimajući u obzir odredbe paragrafa 4(a), uz uključanje i preduzetih praktičnih mjera u cilju obnavljanja statusa vodnih tijela iz perioda pre ekstremnih pojava; i (e) da izveštaj o posledicama ekstremnih pojava i o preduzetim mjerama, ili mjerama koje će se preduzeti u skladu sa paragrafima (a) i (d) bude uključen u prvu sledeću novelaciju plana upravljanja rijecnim slivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83d Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
4.7. Države članice neće biti u obavezi Države članice neće biti u obavezi prema ovoj Direktivi kada:				

- nemogućnost za postizanje dobrog statusa podzemnih voda, dobrog ekološkog statusa ili, gde je to značajno, dobrog ekološkog potencijala i prevencije pogoršanja statusa vodnih tijela površinskih ili podzemnih voda, jeste rezultat izmena fizičkih karakteristika tijela površinske vode ili promjene nivoa podzemnih voda, ili - je nemogućnost da se spriječi pogoršanje statusa vodnog tijela, iz visokog u dobar status, rezultat novih održivih, razvojnih aktivnosti čovjeka i da su zadovoljeni svi sledeći uslovi: (a) da su preduzeti svi izvodljivi koraci za ublažavanje negativnih uticaja na status vodnog tijela; (b) da su razlozi za te modifikacije ili promjene specijalno utvrđeni i obrazloženi u planu upravljanja rijecnim slivom; (c) da su razlozi za te modifikacije i promjene od većeg javnog interesa i/ili dobrobiti za okolinu i društvo u odnosu na ciljeve iz paragrafa 1, jer imaju veću težinu za dobrobit ljudskog zdravlja, očuvanje ljudske sigurnosti ili za održivi razvoj; i (d) da se korisni efekti, dobijeni ovim modifikacijama ili promjenama, ne mogu dostići na drugi način, iz razloga tehničke neizvodljivosti ili neproporcionalnog koštanja, iako je to značajno bolja opcija životne sredine.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83e Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
4.8. Države članice će osigurati da primjena paragrafa 3, 4, 5, 6 i 7 ne isključi trajno ili ugrozi ostvarenje ciljeva Direktive u drugim vodnim tijelima unutar istog vodnog područja, kao i da primjena bude konsistentna sa implementacijom ostale zakonske regulative Zajednice u oblasti životne sredine. 4.9. Moraju se preduzeti koraci kojima se obezbjeđuje da primjena novih odredbi, uključujući primjenu paragrafa 3, 4, 5, 6 i 7, garantuje najmanje isti nivo zaštite kao postojeća legislativa Zajednice.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83f Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 5 5.1. Svaka država članica će obezbijediti, za svako vodno područje ili za dio sliva međudržavnog vodnog područja koji pada na njenu teritoriju, da: - analize njegovih karakteristika, - pregled uticaja aktivnosti čovjeka na status površinskih i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83a Zakona o vodama	

podzemnih voda, I - ekonomske analize korišćenja vode budu izvršeni u skladu sa tehničkim uputstvima utvrđenim u aneksima II i III i da to bude kompletirano najkasnije za četiri godine od dana stupanja na snagu ove Direktive. 5.2. Analiza i izvještaji navedeni u paragrafu 1 biće preispitani, i ako je potrebno novelirani najkasnije 13 godina od dana stupanja na snagu ove Direktive i potom svakih šest godina.			(„Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 6 Registar zaštićenih područja 1. Države članice će osigurati uspostavljanje registra ili registara svih područja unutar svakog riječnog sliva, koja su planirana da budu posebno zaštićena u okviru specifične legislativne Zajednice, radi zaštite njihovih površinskih i podzemnih voda ili radi održanja staništa i vrsta direktno zavisnih od vode. One će obezbijediti da se registar kompletira najkasnije za četiri godine od dana stupanja na snagu ove Direktive. 2. Registar ili registri će uključiti sva vodna tijela identifikovana u okviru člana 7(1) i sva zaštićena područja u saglasnosti sa Aneksom IV. 3. Za svako vodno područje, registar ili registri će biti preispitivani i ažurirani kontinualno.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 74a Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 7 Vode koje se koriste za zahvatanje za vodu za piće 7.1. Države članice će u okviru svakog vodnog područja identifikovati: - sva vodna tijela koja se koriste za zahvatanje za vodu namenjenu za ljudsku potrošnju veću od 10m³/dan prosječno, ili služe za snabdijevanje više od 50 osoba, i - ona vodna tijela za koje se planira da će se koristiti za takvu upotrebu u budućnosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 74a Zakona o vodama („Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
Države članice će, u skladu sa Aneksom V, pratiti i kontrolisati ona vodna tijela koja obezbjeđuju prosječno više od 100m³/dan	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83 Zakona o vodama	

			(„Sl.list RCG“, broj 27/07,32/11, 47/11 i 52/16)	
7.2. Za svako identifikovano vodno telo iz paragrafa 1, pored ispunjenja ciljeva iz člana 4 u skladu sa zahtevima ove Direktive, uključujući standarde kvaliteta za vodna tela površinske vode uspostavljene na nivou Zajednice članom 16., države članice će osigurati da će, uz primenu postupka precišćavanja voda u skladu sa legislativom Zajednice, precišćena voda zadovoljavati zahteve Direktive 80/778/EEZ, dopunjene Direktivom 98/83/EC.	Član 4 Član 49 mijenja se i glasi: “Voda za ljudsku upotrebu Član 49 Na svakom vodnom području određuju se: - vodna tijela koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone sanitarne zaštite; - vodna tijela koja su planirana za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u budućnosti. Monitoring vodnih tijela koja prosječno dnevno obezbjeđuju više od 100 m³ vode vrši se u skladu sa članom 83 ovog zakona. Vodna tijela iz stava 1 ovog člana moraju ispunjavati uslove iz čl. 73 i 75 ovog zakona, kao i uslove utvrđene posebnim propisima o ispravnosti vode za ljudsku upotrebu. Zaštita vodnih tijela iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa čl. 56 i 57 ovog zakona.”	Potpuno usklađeno		
7.3. Države članice će osigurati potrebne mere za zaštitu identifikovanih vodnih tela radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta vode, a sa krajnjim ciljem smanjenja stepena precišćavanja koji je potreban u proizvodnji vode za pice. Države članice mogu uspostaviti zaštitne zone za ta vodna tela.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 56 i 57 Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 8 Monitoring statusa površinskih voda, statusa podzemnih voda i zaštićenih područja 8.1. Da bi se uspostavio koherentan i obuhvatan pregled statusa voda, države članice će osigurati uspostavljanje programa za monitoring statusa voda u okviru svakog vodnog		Djelimično	Materija je djelimično regulisana članovima 83, 169b Zakona o	IV

područja: - za površinske vode takvi programi će obuhvatiti: (i) vodostaje i proticaje do stepena koji je značajan za ekološki i hemijski status i ekološki potencijal; i (ii) ekološki i hemijski status i ekološki potencijal; - za podzemne vode takvi programi će obuhvatati kontrolu hemijskog i kvantitativnog statusa; - za zaštićena područja takvi programi će biti dopunjeni specifičnim podacima sadržanim u legislativi Zajednice, na osnovu kojih su pojedina zaštićena područja uspostavljena.	Nema odgovarajuće odredbe	usklađeno	vodama ("Sl.list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16), a potpuna usklađenost će se postići unaprijeđenjem sistema monitoringa	kvarta I 2019
8.2.Ovi programi će biti operativni najkasnije šest godina od dana stupanja na snagu ove Direktive, osim ako je drugačije specificirano u relevantnoj zakonskoj regulativi. Takav monitoring će biti postavljen u saglasnosti sa zahtjevima iz Aneksa V.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članovima 24, 24a Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2021
Član 9 Povraćaj troškova vodnih servisa 1. Države članice će voditi računa o principu povraćaja troškova vodnih servisa, uključujući koštanja za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, primjenjujući ekonomske analize sprovedene saglasno Aneksu III, a naročito, saglasno principu "zagađivač plaća". Države članice će do 2010.god. osigurati: - da politika cijena vode obezbjedi odgovarajući podsticaj korisnicima da racionalno koriste vodne resurse, i tako	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 1 stav 2 Zakona o vodama ("Sl list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16) i Zakonom o finansiranju	

doprinosu ciljevima životne sredine postavljenim ovom Direktivom; - odgovarajući doprinos za različita korišćenja voda, razvrstanih, najmanje, za: industriju, domaćinstva i poljoprivredu, sve sa ciljem povraćaja sredstava uloženi u usluge vezane za vodu, a na bazi ekonomskih analiza sprovedenih saglasno Aneksu III, vodeći računa o principu "zagađivač plati". Države članice mogu u te svrhe uzeti u obzir socijalne, ekološke i ekonomske efekte povraćaja sredstava, kao i geografske i klimatske uslove jednog ili više predmetnih regiona. 2. Države članice će izvestiti u planovima upravljanja riječnim slivom o planiranim koracima za implementaciju paragrafa 1, što će doprinijeti postizanju ciljeva životne sredine ove Direktive, a preko doprinosa za različite vidove korišćenja vode; doprinijeti će se povraćaju troškova vodnih servisa. 3. Ovim članom se ne sprječavaju finansiranja posebnih preventivnih mjera ili mjera oporavka u cilju dostizanja ciljeva ove Direktive. 4. Države članice mogu, u saglasnosti sa dosadašnjom praksom, da ne primjene odredbe paragrafa 1, druga alineja, i u tu svrhu odgovarajuće odredbe paragrafa 2, pod uslovom da to neće kompromitovati svrhu i postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice će obrazložiti u okviru planova upravljanja riječnim slivom, razloge za nedosljednu primjenu paragrafa 1, druga alineja.			upravljanja vodama („Sl.list RCG broj 65/08)	
Član 10 Kombinovani pristup za koncentrisane i rasute izvore zagađivanja 1. Države članice će osigurati da svi ispusti u površinske vode koji se odnose na paragraf 2 budu kontrolisani kombinovanim pristupom uspostavljenim ovim članom. 2. Države članice će osigurati uspostavljanje i/ili primjenu: (a) kontrola emisija zasnovanih na "najboljoj raspoloživoj tehnologiji";	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 80 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07, 32/11,	

(b) graničnih vrijednosti relevantnih emisija; (c) kontrole u slučaju rasutih uticaja, primjenjujući, kao odgovarajuću, "najbolju praksu" u oblasti životne sredine; postavljanim u: - Direktivi Savjeta 96/61/EZ od 24.09.1996. god. koja se odnosi na integralno spriječavanje i kontrolu zagađivanja(18), - Direktivi Savjeta 91/271/EEZ od 21.05.1991. god. koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda(19), - Direktivi Savjeta 91/676/EEZ od 12.12.1991. god. koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora(20), - direktivama usvojenim shodno članu 16. ove Direktive, - direktivama prema Aneksu IX, - ostaloj važećoj legislativi Zajednice najkasnije 12 godina od dana stupanja na snagu ove Direktive, osim ako je drugačije navedeno u zakonskoj regulativi koja se na to odnosi. 3. Tamo gdje ciljni kvalitet odnosno standard kvaliteta uspostavljen ovom Direktivom u direktivama nabrojanim u Aneksu IX, ili prema bilo kojoj drugoj legislativi Zajednice, zahtjeva strožije uslove u odnosu na one koji bi bili rezultat primene paragrafa 2, on će se primeniti kao strožiji.			47/11 i 52/16)	
Član 11 Program mjera 11.1. Svaka država članica će osigurati proceduru uspostavljanja programa mjera za svako vodno područje, ili za dio međudržavnog vodnog područja u okviru njene teritorije, uzimajući u obzir rezultate analiza zahtjevanih članom 5, a radi dostizanja ciljeva uspostavljenih članom 4. Ovi programi mjera se referišu prema mjerama koje proističu iz državne legislativne koja se usvaja na državnom nivou i pokriva cjelokupnu teritoriju države članice. Država članica može usvojiti da te mjere primjenjuje za vodna područja i/ili za dio međudržavnog vodnog područja unutar njene teritorije. 11.2. Svaki program mjera će uključivati "osnovne" mjere specificirane u paragrafu 3 i gdje je to neophodno, "dopunske" mjere.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

11.3. "Osnovne mjere" čine minimum zahtjeva koje treba poštovati, a koje sadrže: (a) one mjere koje se imaju implementirati u legislativu Zajednice u cilju zaštite voda, uključujući mjere iz legislative specificirane u članu 10 i u dijelu Aneksa VI; (b) mjere koje se smatraju pogodnim za ispunjenje odredbi člana 9; mjere koje promiču racionalno i održivo korišćenje voda radi dostizanja ciljeva specificiranih u članu 4; (d) mjere za zadovoljenje zahtjeva člana 7, uključujući mjere zaštite kvaliteta vode čiji je krajnji cilj primjena manjeg stepena prečišćavanja potrebnog za proizvodnju vode za piće; (e) mjere nadzora nad zahvatanjem sirove površinske i podzemne vode i akumulisanja površinske vode, praćenje kroz registar ili registre zahvatanja vode kao i zahtjeva za dozvole za zahvatanje i akumulisanje vode. Te mjere nadzora biće periodično preispitivane i, gdje je neophodno, novelirane. Države članice mogu da izuzmu iz ovih mjera nadzora zahvatanja ili akumulisanja vode koja po svom značaju nemaju uticaj na status vode; (f) mjere nadzora koje se odnose na zahtjeve za dozvole u pogledu vještackog prihranjivanja ili povećanja zapremine podzemnih voda. Voda za prihranjivanje može poticati iz bilo koje površinske ili podzemne vode, pod uslovom da se upotrebom iz tog izvora ne kompromituje ostvarenje ciljeva zaštite uspostavljenih za izvor, prihranjivanje ili povećanje zapremine podzemnih voda. Te mjere nadzora biće periodično preispitivane i, gdje je neophodno, novelirane; (g) za koncentrisane izvore zagađivanja podložne da uzrokuju zagađenje, "osnovne" mjere sadrže zahtjeve za prethodno uređenje stanja, kao što je zabrana unošenja zagađenja u vodu, pribavljanje dozvola, vođenje evidencija zasnovanih na relevantnim pravilima, uspostavljanje praćenja emisija određenih zagađenja, uključujući kontrole, u saglasnosti sa članom 10 i 16. Te mjere biće periodično razmatrane i, gdje je neophodno, novelirane; (h) za rasute izvore zagađivanja podložne da uzrokuju	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Uredbom o sadržaju Plana upravljanja vodama („Sl.List CG“ broj 39/09)
---	----------------------------------	--------------------------	---

zagađenje, "osnovne" mjere se odnose na mjere prevencije i kontrole unosa zagađenja. One mogu biti u formi procedura za prethodno uređenje stanja, kao što je zabrana unosa zagađenja u vodu, pribavljanje dozvola, vođenje evidencija zasnovanih na relevantnim pravilima tamo gdje te procedure nijesu obezbjeđene legislativom Zajednice. Te mjere biće periodično razmatrane i, gdje je neophodno, novelirane; (i) za svaki značajniji negativni uticaj na status voda u vještačkim i značajno preoblikovanim vodnim tijelima, a prema članu 5 i Aneksu II, posebnim mjerama se osigurava da se ostvare hidromorfološki uslovi kojima se postiže zahtjevani ekološki status ili dobar ekološki potencijal vode. Kontrole u tu svrhu mogu biti u formi procedura za izdavanje dozvola, vođenja evidencija zasnovanih na važećim propisima, tamo gdje takvi zahtjevi nijesu postavljeni legislativom Zajednice. Te mjere biće periodično razmatrane i, gdje je neophodno, novelirane; (j) zabrana direktnog upuštanja zagađenja u podzemnu vodu predmet su sledećih odredbi: Države članice mogu dozvoliti vraćanje u akvifer vode koja se koristi u geotermalne namene. Države članice mogu, takode, propisati specifične uslove za: - injektiranje vode koja sadrži supstance iz procesa istraživanja i ekstrakcije ugljovodonika ili rudarskih aktivnosti, kao i injektiranje vode iz tehničkih razloga, i to u geološke formacije iz kojih su ugljovodonici ili druge supstance bile ekstrahovane, ili u geološke formacije, koje iz prirodnih razloga ne mogu biti korišćene ni za šta drugo. Ova injektiranja neće sadržati druge supstance, osim onih koje su rezultat gornjih operacija; - vraćanje crpljene podzemne vode iz rudnika i kamenoloma ili vode u vezi sa održavanjem ili izvođenjem građevinskih radova; - injektiranje prirodnog i tečnog gasa u namjene skladištenja u geološke formacije koje su, iz prirodnih razloga, nepogodne za druge namjene; - injektiranje prirodnog i tečnog gasa u namjene skladištenja u				
---	--	--	--	--

druge geološke formacije, tamo gdje postoji potreba za visokim stepenom sigurnosti u pogledu snabdijevanja gasom, a pri tome je injektiranje takvo da se sprječava bilo koji sadašnji ili budući rizik od pogoršanja kvaliteta prisutne podzemne vode; izgradnju, građevinske radove i slične aktivnosti na tlu i ispod površine zemlje koje dolaze u kontakt sa podzemnom vodom. U ove svrhe, Države članice mogu propisati da takve aktivnosti moraju imati dozvole, čime se obezbjeđuje da se one sprovode u saglasnosti sa relevantnim propisima razvijenim u državama članicama; - ispuštanja malih količina supstanci za potrebe naučne karakterizacije, zaštite ili remedijacije vodnih tijela, uz ograničenje da su te količine strogo onolike koliko je neophodno za tu namjenu; obezbjedjući da takva ispuštanja ne kompromituju dostizanje ciljeva životne sredine uspostavljenih za to tijelo podzemne vode; (k) u saglasnosti sa aktivnostima u vezi člana 16, mjere za obustavljanje zagađivanja površinskih voda od supstanci specificiranih u listi prioritetnih supstanci saglasno članu 16(2) i za progresivnu redukciju zagađenja za ostale supstance, koje će države članice spriječiti na drugi način ostvarujući ciljeve zaštite za površinske vode postavljene u članu 4; (l) sve zahtijevane mjere za sprječavanje značajnih gubitaka zagađujućih materija iz tehničkih instalacija, mjere za prevenciju i/ili smanjenje uticaja akcidentnih slučajeva zagađenja, na primjer u slučaju pojave poplava, uključujući i otkaz sistema za detekciju ili uzbunu pri događajima koji kao takvi nisu mogli biti realno prognozirani, a sve navedeno u cilju umanjenja rizika za akvatičke ekosisteme;				
--	--	--	--	--

11.4. "Dopunske" mjere su mjere predviđene i primjenjene uz osnovne mjere, sa namjerom dostizanja ciljeva uspostavljenih članom 4. Aneks VI, Dio B sadrži dopunsku listu takvih mjera. Države članice mogu proširiti listu dopunskih mjera da bi obezbjedile dodatnu zaštitu voda na koje se odnosi ova Direktiva, uključujući i ugrađivanje postavki odgovarajućih međunarodnih sporazuma iz člana 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Uredbom o sadržaju i načinu pripreme plana upravljanja vodama na vodnom području rječnog sliva ili na njegovom dijelu („Sl. list CG“ , broj 39/09)	
11.5. Tamo gdje monitoring ili drugi podaci za vodno tijelo ukazuju da su slabi izgledi da će se postići ciljevi postavljeni članom 4, države članice će osigurati da se: - istraže uzroci mogućeg neuspjeha; - važeće dozvole i licence ispituju i posebno razmotre; - programi monitoringa razmotre i posebno prilagode; i - uspostave dodatne mjere koje mogu biti neophodne za osiguranje ciljeva, uključujući, kao pogodno, uspostavljanje strogih standarda kvaliteta životne sredine, sadržanih u Aneksu V. Tamo gdje su slabi izgledi rezultat posljedica dejstva prirodnih okolnosti prouzrokovanih višom silom a koja se nisu mogla realno prognozirati, posebno ekstremne poplave i dugotrajne suše, države članice mogu donijeti odluku da dodatne mjere nijesu izvodljive, što je predmet člana 4(6). 11.6. U implementaciji mjera iz paragrafa 3, države članice će preduzeti sve odgovarajuće korake da se ne povećava zagađenje morske vode. Ne zanemarujući postojeću legislativu, primjena mjera preduzetih shodno paragrafu 3, ne bi trebalo da vodi, bilo direktno ili indirektno, uvećanju zagađivanja površinskih voda. Takođe, ove mjere se neće primjenjivati	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

tamo gdje bi to rezultiralo povećanjem zagađenja životne sredine u cjelini.				
11.7. Programi mjera će se uspostaviti najkasnije devet godina od dana stupanja na snagu ove Direktive a sve mjere će biti operativne najkasnije 12 godina od datuma stupanja na snagu Direktive. 11.8. Programi mjera će se povremeno preispitivati i ako je neophodno, novelirati najkasnije 15 godina od dana stupanja na snagu ove Direktive i svakih šest godina posle toga. Sve nove ili izmjenjene mjere uspostavljene noveliranim programom biće operativne u roku od tri godine od uspostavljanja noveliranog programa	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 169 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", broj 27/07, 32/11, 47/11) i Zakonom o finansiranju upravljanja vodama („Sl. list RCG broj 65/08)	
Član 12 Odluke koje ne mogu biti donijete na nivou država članica 1. Kada država članica identifikuje sporno pitanje koje ima uticaj na upravljanje njenim vodama ali ne može biti riješeno od strane same države članice, ona treba da izvesti Komisiju ili bilo koju drugu zainteresovanu državu članicu o spornom pitanju, i može da sačini preporuku za razrješenje tog spornog pitanja. 2. Komisija će odgovoriti državi članici na svaki izvještaj ili preporuku u roku od šest mjeseci.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 13 Planovi upravljanja riječnim slivom 1. Države članice će obezbijediti da se sačine planovi upravljanja za sva vodna područja koja leže u potpunosti unutar njihove teritorije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

2. U slučaju međudržavnog vodnog područja koje u cjelini pada unutar Zajednice, države članice će osigurati koordinaciju u cilju izrade jedinstvenog međudržavnog plana upravljanja riječnim slivom. Tamo gdje se takav plan upravljanja riječnim slivom ne sačini, države članice će pojedinačno sačiniti planove upravljanja riječnim slivom koji pokriva bar one djelove međunarodnog vodnog područja koji leži unutar njihove teritorije poštujući ostvarenje ciljeva postavljenih ovom Direktivom. 3. U slučaju da se međudržavno vodno područje pruža preko granica Zajednice, Države članice će nastojati da se izradi jedinstveni plan upravljanja riječnim slivom, a, tamo gde to nije moguće, plan će pokrivati bar dio međudržavnog vodnog područja koji leži unutar teritorija zainteresovanih država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 a Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07,32 /11, 47/11 i 52/16)	
4. Plan upravljanja riječnim slivom uključuje informacije specificirane Aneksom VII.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Uredbe o sadržaju i načinu pripreme plana upravljanja vodama na vodnom području riječnog sliva ili na njegovom dijelu („Sl. List CG“ , broj 39/09)	
5. U zavisnosti od specifičnih aspekata upravljanja vodama, plan upravljanja riječnim slivom može biti dopunjen izradom detaljnijih programa i planova upravljanja za podsliv, sektor, lokalitet, tip vode. Implementacija ovih mjera neće osloboditi države članice ni jedne od njihovih obaveza prema ostatku ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o vodama("Sl list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

6. Planovi upravljanja riječnim slivom biće publikovani najkasnije devet godina od dana stupanja na snagu ove Direktive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 24,25 i 169 Zakona o vodama("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
7. Planovi upravljanja riječnim slivom biće preispitani i novelirani najkasnije 15 godina od dana stupanja na snagu ove Direktive, a potom svakih šest godina.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 25 Zakona o vodama("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 14 Informisanje i konsultovanje javnosti 14.1. Države članice će podržavati aktivno uključanje svih zainteresovanih u implementaciju ove Direktive, posebno u izradi, preispitivanju i noveliranju planova upravljanja riječnim slivom. Države članice će obezbediti da se za svako vodno područje publikuje i učini dostupnim za primjedbe javnosti i korisnika, sledeće: (a) program rada i dinamički plan, uključujući iskaz o konsultativnim mjerama koje treba preduzeti, najkasnije tri godine prije početka perioda na koji se plan odnosi; (b) preliminarni pregled značajnih elemenata za upravljanje identifikovanih u riječnom slivu, najkasnije dvije godine prije početka perioda na koji se plan odnosi; (c) nacrt plana upravljanja riječnim slivom, najkasnije jednu godinu prije početka perioda na koji se plan odnosi; Na zahtjev, omogućiti će se uvid u dokumentacione osnove i podloge korišćene za izradu nacrtu plana upravljanja riječnim slivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 30 stav 3 Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

14.2. Da bi se omogućilo aktivno učešće i konsultacija javnosti, države članice će dopustiti najmanje šest meseci za primjedbe u pismenoj formi na ova dokumenta.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 30 Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
14.3. Paragrafi 1 i 2 će se primjenjivati na isti način i za noveliranja planova upravljanja riječnim slivom				
Član 15 Izveštavanje 15.1. Države članice će dostaviti kopije planova upravljanja riječnim slivom i sva sljedeća noveliranja, Komisiji kao i svim drugim zainteresovanim državama članicama u roku od tri mjeseca od dana publikovanja, i to: (a) za vodna područja koja u cjelini padaju unutar teritorije države članice, sve planove upravljanja riječnim slivom koji pokrivaju tu državnu teritoriju, publikovane shodno članu 13; (b) za međudržavna vodna područja, a najmanje dio planova upravljanja riječnim slivom koji pokriva teritoriju te države članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24a Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
15.2. Države članice će podnijeti sumarne izveštaje za: - analize zahtjevane članom 5; i - programe monitoringa definisane članom 8 preduzete radi izrade prvog plana upravljanja riječnim slivom, u roku od tri mjeseca od njihovog kompletiranja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 83a Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
15.3. Države članice će, u roku od tri godine od donošenja plana upravljanja riječnim slivom, ili njegovog noveliranja u skladu sa članom 13, podnijeti jedan preliminarni izveštaj o naprijedovanju u implementaciji planiranog programa mjera.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
Članovi 16 –22	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 23 Kazne	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana	

Države članice će odrediti kazne za neispunjavanje državnih obaveza preuzetih ovom Direktivom. Tako predviđene kazne biće efikasne, srazmjerne i odgovarajuće.		Potpuno usklađeno	članom 164,165 ,165a ,166 Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	
Član 24 Implementacija	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
ANEKS I INFORMACIONI ZAHTEVI ZA LISTU NADLEŽNIH ORGANA Države članice će dostaviti, prema zahtjevu iz čl.3(8), sljedeće informacije o svim nadležnim organima u svakom vodnom području kao i u djelovima međunarodnog vodnog područja koji se nalaze na njihovoj teritoriji: (i) Naziv i adresa nadležnog organa – službeni naziv i adresa organa imenovanog prema čl. 3(2). (ii) Geografski prikaz vodnog područja – imena glavnih rijeka u vodnom području, sa preciznim opisom granica vodnog područja. Ove informacije trebalo bi da budu, što je više moguće, dostupne za unošenje u Geografsko-informacioni sistem (GIS) i/ili u Geografsko-informacioni sistem Komisije (GISCO). (iii) Pravni status nadležnog organa – opis pravnog statusa nadležnog organa i, gdje je to važno, izvod ili kopija statuta, sporazuma o osnivanju ili ekvivalentnog pravnog dokumenta. (iv) Odgovornost – opis zakonskih i administrativnih odgovornosti svakog nadležnog organa i njegove uloge u svakom vodnom području. (v) Članstvo – tamo gdje nadležni organ djeluje kao koordinaciono tijelo za druge nadležne organe, potrebna je lista tih tijela zajedno sa izvodom o organizacionim vezama uspostavljenim radi osiguranja koordinacije. (vi) Međunarodni odnosi – ako vodno područje pokriva teritoriju više od jedne države članice ili obuhvata i teritorije država nečlanica, potreban je izvod o institucionalnim vezama uspostavljenim u svrhu osiguranja koordinacije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 151 Zakona o vodama ("SI list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16)	

ANEKS II TIPOLOGIJA VODA 1. POVRŠINSKE VODE 1.1. Karakterizacija tipova površinskih voda Države članice utvrdiće položaj i granice vodnih tijela površinskih voda i sprovesti početnu karakterizaciju svih takvih vodnih tijela prema metodologiji koja se daje u nastavku. Za ovu početnu karakterizaciju države članice mogu grupisati vodna tijela površinskih voda. (i) Vodna tijela površinskih voda u vodnom području biće svrstana u jednu od sljedećih kategorija površinskih voda – rijeke, jezera, mješovite vode ili priobalne vode – ili kao vještačka ili značajno preoblikovana vodna tijela površinskih voda; (ii) Za svaku kategoriju površinske vode, relevantna vodna tijela površinske vode u vodnom području biće razvrstana prema tipu. Ti tipovi su oni određeni ili po "sistemu A" ili po "sistemu B" utvrđenim u dijelu 1.2; (iii) Ako se primjenjuje sistem A, sva će tijela površinske vode u vodnom području najprije biti razvrstana prema ekoregionima saglasno geografskim područjima navedenim u dijelu 1.2. i prikazanim na odgovarajućoj karti u Aneksu XI. Vodna tijela u svakom ekoregionu biće zatim razvrstana po tipovima vodnih tijela površinskih voda prema navedenim u tabelama za sistem A; (iv) Ako se primjenjuje sistem B, države članice moraju postići barem isti stepen diferencijacije koji bi bio postignut primjenom sistema A. Prema tome, vodna tijela površinske vode u vodnom području razvrstavat će se na tipove prema vrijednostima obaveznih deskriptora i izbornih deskriptora ili kombinacija deskriptora, koji se zahtijevaju da bi se mogli pouzdano ustanoviti specifični biološki referentni uslovi; (v) Kod vještačkih ili značajno preoblikovanih vodnih tijela površinske vode razvrstavanje će se vršiti prema deskriptorima kategorija površinskih voda koje najbliže odgovaraju opisu doticnog vještačkog ili značajno preoblikovanog vodnog tijela;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članovima 24,24a Zakona o vodama ("Sl. list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16) i članom 2 tačka 11 Uredbe o sadržaju i načinu pripreme plana upravljanja vodama na vodnom području rječnog sliva ili na njegovom dijelu (, "Sl. list CG", br. 39/09). Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2021
--	--	---	---	---

(vi) Države članice će dostaviti Komisiji kartu ili karte (u GIS formatu) sa geografskim položajem tipova u skladu sa stepenom diferencijacije traženim po sistemu A. 1.2. Ekoregioni i tipovi vodnih tijela površinskih voda 1.3. Određivanje specifičnih referentnih uslova za razne tipove vodnog tijela površinskih voda 1.4. Identifikacija pritisa 1.5. Procjena uticaja 2. PODZEMNE VODE 2.1. Pocetna karakterizacija 2.2. Dalja karakterizacija 2.3. Pregled uticaja ljudske aktivnosti na podzemne vode 2.4. Pregled uticaja usljed promjena nivoa podzemne vode 2.5. Pregled uticaja zagađivanja na kvalitet podzemne vode ANEKS III EKONOMSKE ANALIZE Ekonomске analize će sadržati dovoljno odgovarajuće detaljnih informacija (prema troškovima prikupljanja podataka) da se: a) izrade potrebni proračuni neophodni za primjenu, prema čl. 9, načela povraćaja troškova vodnih usluga, uzimajući u obzir dugoročne prognoze o isporuci vode i zahtjevima u vodi za određeno vodno područje i, gdje je to potrebno: - procjene količine, cijene i troškova vodnih usluga, i - procjene relevantnih investicija, uključujući prognoze takvih investicija; b) izrade sudovi o ekonomski najprihvatljivijim kombinacijama mjera u odnosu na korišćenje voda, koje će se uključiti u programe mjera iz čl. 11., zasnovanih na procjeni potencijalnih troškova takvih mjera.				
ANEKS IV tačka 1 ZAŠTIĆENA PODRUČJA 1. Registar zaštićenih područja zahtjevan čl. 6 uključivaće sljedeće tipove zaštićenih područja: (i) područja namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju prema čl. 7;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članom 74a Zakona o vodama ("Sl list RCG",	IV kvarta I 2021

(ii) područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih vrsta; (iii) područja namijenjena rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje po Direktivi 76/160/EEZ; (iv) područja osjetljiva na nutrijente, uključujući i područja označena kao ranjive zone po Direktivi 91/676/EEZ i područja označena kao osjetljiva područja po Direktivi 91/271/EEZ; i (v) područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda važan faktor u njihovoj zaštiti; uključujući i relevantne profile Natura 2000 označene u Direktivi 92/43/EEZ(1) i Direktivi 79/409/EEZ(2).			br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama	
ANEKS V STATUS POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA	Član 16 Član 75 mijenja se i glasi: "Status voda Član 75 Status voda utvrđuje se za površinske i podzemne vode. Status površinskih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i ekološkog statusa površinskih voda, odnosno ekološkog potencijala za jako modificirana i vještačka vodna tijela, područja posebne zaštite, prioriternih supstanci i opterećenja vodnih tijela površinskih voda. Status podzemnih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. O sprovođenju monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana i utvrđivanja statusa voda sačinjava se izvještaj, koji organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove dostavlja Ministarstvu i nadležnom organu uprave. Način i rokovi utvrđivanja statusa voda i sprovođenja monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana, liste prioriternih supstanci i mjere koje će se sprovesti za poboljšanje statusa voda propisuje Ministarstvo. Kvalitet vode namijenjene za ljudsku	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju statusa voda i sprovođenju monitoringa, kao i donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2020 IV kvarta I 2021

	upotrebu, uređuje se propisom o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu i propisima kojima se uređuje zaštita od jonizujućih zračenja. Kvalitet prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stonih voda koje se stavljaju na tržište u bocama i drugoj ambalaži uređuju se propisima o bezbjednosti hrane. Ispitivanje radioaktivnosti u vodi vrši se u skladu sa posebnim propisom."			
ANEKS VI LISTE MJERA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROGRAM MJERA DIO A Mjere zahtjevano prema sljedećim direktivama: (i) Direktiva o vodi za kupanje (76/160/EEZ); (ii) Direktiva o pticama (79/409/EEZ)(1); (iii) Direktiva o vodi za piće (80/778/EEZ) dopunjena Direktivom (98/83/EC); (iv) Direktiva o velikim akcidentima (Seveso) (96/82/EC)(2); (v) Direktiva o ocjeni uticaja na životnu sredinu (85/337/EEZ)(3); (vi) Direktiva o kanalizacionom mulju (86/278/EEZ)(4); (vii) Direktiva o prečišćavanju urbanih otpadnih voda (91/271/EEZ); (viii) Direktiva o proizvodima za zaštitu biljaka (91/414/EEZ); (ix) Direktiva o nitratima (91/676/EEZ); (x) Direktiva o staništima (92/43/EEZ)(5); (xi) Direktiva o integralnom sprječavanju zagađivanja (96/61/EC). DIO B U nastavku se daje lista dopunskih mjera koje države članice mogu da odaberu i usvoje u bilo kom vodnom području, kao dio programa mjera zahtjevanih članom 11 (4): (i) zakonski instrumenti (ii) upravni instrumenti (iii) ekonomski ili fiskalni instrumenti	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članovima 24,24a Zakona o vodama ("Sl list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16) i članom 2 Uredbe o sadržaju i načinu pripreme plana upravljanja vodama na vodnom području rječnog sliva ili na njegovom dijelu ("Sl. list CG", br. 39/09). Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2021

(iv) dogovoreni sporazumi o životnoj sredini (v) kontrole ispuštanja (vi) kodeksi dobre prakse (vii) obnova i ponovno stvaranje močvarnih područja (viii) kontrola zahvatanja vode (ix) mjere za usklađivanje zahtjeva u vodi, između ostalog promocija adaptivne poljoprivredne proizvodnje, u područjima zahvaćenim sušom, npr. kulture koje zahtijevaju malo vode (x) efikasnost i mjere recirkulacije, između ostalog primjena efikasnih tehnologija u industriji i tehnika navodnjavanja koje štede vodu (xi) građevinski projekti (xii) instalacije za desalinizaciju (xiii) projekti obnove (xiv) vještacko prihranjivanje akvifera (xv) projekti edukacije (xvi) istraživački, razvojni i demonstracioni projekti (xvii) druge relevantne mjere Aneks VII DIO A PLANOVI UPRAVLJANJA RJEČNIM SLIVOVIMA A. Planovi upravljanja rječnim slivovima obuhvataće sledeće elemente: 1. generalni opis karakteristika vodnog područja, saglasno čl. 5 i Aneksu II. On će sadržati: 1.1. Za površinske vode: - kartiranje položaja i granica vodnih tijela, - kartiranje ekoregiona i tipova vodnih tijela površinskih voda u slivu, - identifikaciju referentnih uslova za tipove vodnih tijela površinskih voda; 1.2. Za podzemne vode: - kartiranje položaja i granica vodnih tijela podzemne vode; 2. sažeti prikaz svih značajnih pritiska i uticaja ljudske aktivnosti na status površinske i podzemne vode, uključujući: - ocjenu zagađivanja od koncentrisanih izvora, - ocjenu zagađivanja od rasutih zagađenja, uključujući i pregled				
---	--	--	--	--

korišćenja zemljišta, - ocjenu pritiska na kvantitativan status voda, uključujući i zahvatanja, - analize ostalih uticaja ljudske aktivnosti na status vode; 3. identifikaciju i izradu karte zaštićenih područja, saglasno čl. 6 i Aneksu IV; 4. kartu mreža monitoringa uspostavljenih radi primjene čl. 8 i Aneksa V, kao i prezentaciju, u obliku karte, rezultata programa monitoringa sprovedenih prema tim odredbama, a radi definisanja statusa: 4.1. površinske vode (ekološki i hemijski); 4.2. podzemne vode (hemijski i kvantitativni); 4.3. zaštićenih područja; 5. listu ciljeva životne sredine, uspostavljenih članom 4, za površinske i podzemne vode i zaštićena područja, uključujući i posebno navedene slučajeve u kojima je primjenjen čl. 4 (4), (5), (6) i (7), kao i odgovarajuće informacije zahtijevane tim članom; 6. pregled ekonomskih analiza korišćenja voda, prema zahtjevima čl. 5 i Aneksa III.; 7. prikaz programa mjera usvojenih prema čl. 11, uključujući i načine za dostizanje ciljeva uspostavljenih članom 4: 7.1. rezime zahtjevanih mjera za implementaciju propisa Zajednice radi zaštite voda; 7.2. izvještaj o praktičnim koracima i mjerama preduzetim radi primjene načela povraćaja troškova korišćenja vode saglasno čl. 9; 7.3. rezime mjera preduzetih radi ispunjenja zahtjeva iz čl. 7; 7.4. rezime kontrole zahvatanja i akumulisanja vode, uključujući i osvrt na registre i navođenje slučajeva u kojima su načinjeni izuzeci prema čl. 11 (3) (e) 7.5. rezime kontrola uspostavljenih za koncentrisane ispuste i druge aktivnosti koje utiču na status vode, u skladu sa odredbama čl. 11 (3) (g) i 11 (3) (i); 7.6. navođenje slučajeva u kojima je dopušteno direktno ispuštanje u podzemnu vodu u skladu sa čl. 11 (3) (j);				
--	--	--	--	--

7.7. rezime mjera preduzetih u skladu sa čl. 16 u vezi sa prioritarnim supstancama; 7.8. rezime mjera preduzetih radi sprječavanja ili umanjenja uticaja akcidentnih zagađenja; 7.9. rezime mjera preduzetih po čl. 11 (5) za vodna tijela za koja je malo vjerovatno da će postići ciljeve iz čl. 4; 7.10. detalje dopunskih mjera koje su identifikovane kao neophodne radi postizanja uspostavljenih ciljeva životne sredine; 7.11. detalje mjera preduzetih da bi se izbeglo uvećanje zagađivanja mora u skladu sa čl.11(6); 8. registar svih drugih detaljnih programa i planova upravljanja vodnim područjem koji se odnose na određene podslivove, sektore ili tipove voda, zajedno sa rezimeima njihovih sadržaja; 9. rezime o preduzetim mjerama u vezi informisanja i konsultovanja javnosti, njihovim rezultatima i promjenama plana koje su iz toga proistekle; 10. listu nadležnih organizacija, saglasno Aneksu I; 11. kontakte i postupke za pribavljanje bazne dokumentacije i informacija prema čl. 14 (1), a naročito detalja o kontrolnim mjerama usvojenim u skladu sa čl. 11 (3) (g) i 11 (3) (i) kao i o aktuelnim podacima monitoringa, prikupljenim u skladu sa čl. 8 i Aneksom V.				
ANEKS VII DIO B B. Prvo ažuriranje plana upravljanja rječnim slivom, kao i sva sljedeća ažuriranja sadržaću još i sljedeće: 1. rezime svih izmjena i dopuna od objavljivanja prethodnog plana upravljanja rječnim slivom, uključujući i rezime revizija koje treba izvršiti prema čl. 4 (4), (5), (6) i (7); 2. procjenu napretka u postizanju ciljeva životne sredine, uključujući i prezentaciju na karti rezultata monitoringa za prethodni planski period, kao i objašnjenja za svaki od ciljeva životne sredine koji nije dostignut; 3. rezime i objašnjenje svih mjera predviđenih u prethodnom planu upravljanja rječnim slivom, a koje nijesu preduzete;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija je djelimično regulisana članom 74a Zakona o vodama ("Sl list RCG", br.27/07, 32/11, 47/11 i 52/16), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem	IV kvarta I 2021

4. rezime svih dopunskih mjera prema čl.11 (5) donijetih u međuvremenu od objavljivanja prethodnog plana upravljanja rječnim slivom.			Planova upravljanja vodama	
ANEKS VIII INDIKATIVNA LISTA GLAVNIH ZAGAĐENJA 1. Organo - halogena jedinjenja i supstance koje mogu formirati takva jedinjenja u vodenoj sredini. 2. Organofosforna jedinjenja. 3. Organokalajna jedinjenja. 4. Supstance i preparati, ili produkti njihovog raspadanja, za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja mogu uticati na steroidogenetske, tiroidne, reproduktivne i druge endokrine funkcije u vodenoj sredini ili putem nje. 5. Postojani ugljovodonici i perzistentne i bioakumulativne otrovne supstance. 6. Cijanidi. 7. Metali i njihova jedinjenja. 8. Arsen i njegova jedinjenja. 9. Biocidi i proizvodi za zaštitu biljaka. 10. Suspendovane materije. 11. Supstance koje doprinose eutrofikaciji (narocito nitrati i fosfati). 12. Supstance koje nepovoljno utiču na režim kiseonika (i mogu biti mjerene korišćenjem parametara kao što su BPK, HPK itd.) ANEKS IX EMISIONE GRANIČNE VRIJEDNOSTI I STANDARDI KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE "Granične vrijednosti" i "ciljevi kvaliteta", ustanovljeni poddirektivama Direktive 76/464/EEZ, smatraće se za potrebe ove Direktive, emisioinim graničnim vrijednostima i standardima kvaliteta životne sredine. Oni su ustanovljeni u sljedećim direktivama: (i) Direktiva o ispuštanju žive (82/176/EEZ); (ii) Direktiva o ispuštanju kadmijuma (83/513/EEZ);	Član 16 Član 75 mijenja se i glasi: "Status voda Član 75 Status voda utvrđuje se za površinske i podzemne vode. Status površinskih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i ekološkog statusa površinskih voda, odnosno ekološkog potencijala za jako modifikovana i vještačka vodna tijela, područja posebne zaštite, prioriternih supstanci i opterećenja vodnih tijela površinskih voda. Status podzemnih voda utvrđuje se na osnovu monitoringa: hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda. O sprovođenju monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana i utvrđivanja statusa voda sačinjava se izvještaj, koji organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove dostavlja Ministarstvu i nadležnom organu uprave. Način i rokovi utvrđivanja statusa voda i sprovođenja monitoringa iz st. 2 i 3 ovog člana, liste prioriternih supstanci i mjere koje će se sprovoditi za poboljšanje statusa voda propisuje Ministarstvo. Kvalitet vode namijenjene za ljudsku upotrebu, uređuje se propisom o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku upotrebu i propisima kojima se uređuje zaštita od jonizujućih zračenja. Kvalitet prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stonih voda koje se stavljaju na tržište u bocama i drugoj ambalaži uređuju se propisima o bezbjednosti hrane. Ispitivanje radioaktivnosti u vodi vrši se u	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o utvrđivanju statusa voda i sprovođenju monitoringa, kao i donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2020 IV kvarta I 2021

(iii) Direktiva o živi (84/156/EEZ) ; (iv) Direktiva o ispuštanju heksahlorcikloheksana (84/491/EEZ); (v) Direktiva o ispuštanju opasnih supstanci (86/280/EEZ). ANEKS X PRIORITETNE SUPSTANCE LISTA PRIORITETNIH SUPSTANCI U OBLASTI POLITIKE VODA	skladu sa posebnim propisom."			
ANEX XI Ekoregioni	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama	IV kvarta I 2021



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama	
Kvalifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda	5 Vodoprivreda i more
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropska unije	poglavlje	potpoglavlje
	27 Životna sredina	27.10.20.20 Žaštita i upravljanje vodama
Ključni termini - eurovok deskriptori		